



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Government

Broj: 02-04-45613-3/24  
Sarajevo, 03.10.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **44.** sjednici održanoj **03.10.2024.** godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
2. Nacrt Zakona iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREMIJER**

**Nihad Uk**

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO  
ASSEMBLY**

Na osnovu čl. 140., 141. i 142. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćen tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na \_\_ radnoj sjednici održanoj dana \_\_\_\_ 2024. godine, donijela je

**Prijedlog**

## **ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
2. Nacrt Zakona iz tačke 1. ovog zaključka stavlja se na javnu raspravu, a trajati će 30 dana.
3. Učesnici u javnoj raspravi su kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo, nadležne institucije koje vrše vještačenje zdravstvenog stanja, udruženja koja okupljaju civilne žrtave rata, udružnja koja imaju status udruženja osoba sa invaliditetom, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, institucije koje pružaju usluge kućne njege i pomoći u kući.
4. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja učesnici javne rasprave dostavljaju Vladi Kantona Sarajevo, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, koje organizuje i provodi javnu raspravu.
5. Vlada Kantona Sarajevo dužna je nakon provođenja javne rasprave Skupštini Kantona Sarajevo dostaviti Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.
6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_/24  
\_\_\_\_\_.2024. godine

**PREDSJEDAJUĆI  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

**Elvedin Okerić**



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210  
Web: <http://skupstina.ks.gov.ba>  
E-mail: [skupstina@skupstina.ks.gov.ba](mailto:skupstina@skupstina.ks.gov.ba)

1/1



# O B R A Z L O Ź E N J E

## I P R A V N I O S N O V

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka sadržan je u:

- članu 140. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćen tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 – ispravka) kojim je propisano da ako Skupština ocijeni da se nastavi postupak donošenja zakona, ona će po završenom pretresu zaključkom utvrditi nacrt zakona uz stavove i primjedbe na nacrt zakona koji su sastavni dio zaključka, dostaviti podnosiocu nacrta da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga zakona;
- članu 141. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo kojim je propisano da u cilju očitovanja i davanja mišljenja i sugestija kantonalnih organa uprave, javnih preduzeća i ustanova, lokalne samouprave i javnosti Kantona u cjelini, o nacrtu zakona koji Skupština utvrdi, provodi se javna rasprava kao i to da su obavezni sudionici javne rasprave kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave, te kantonalne ustanove i javna preduzeća na koja se nacrt zakona neposredno odnosi, odnosno koja su određena zaključkom o otvaranju javne rasprave;
- članu 142. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo kojim je propisano da Zaključak o otvaranju javne rasprave sadrži odredbe o subjektima koji će organizovati i provesti raspravu, obimu rasprave, kao i načinu finansiranja i roku za njeno provođenje. Rok za provođenje javne rasprave je najmanje trideset dana. Izuzetno, Skupština može odrediti kraći rok javne rasprave. Rok za provođenje javne rasprave teče od dana dostave nacrta zakona obaveznim sudionicima javne rasprave. Tokom javne rasprave, nadležno radno tijelo Skupštine učestvuje u javnom pretresu koje organizuje predlagrač. O rezultatima javne rasprave Skupštini se podnosi izvještaj koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja.

## II R A Z L O Z I Z A D O N O Š E N J E

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) je cijeneći odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22) (u daljem tekstu: Kantonalni zakon) i analizirajuće iste kroz dosadašnju primjenu, te imajući u vidu da zbog obaveze usklađivanja ovog zakona 2022. godine sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 52/22) i kratkoće vremena za usklađivanje sa federalnim zakonom, nije mogla provesti javna rasprava, smatralo da je neophodno da se pokrenu aktivnosti u cilju predlaganja Skupštini Kantona Sarajevo Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u cilju normative veće jasnosti zakona što će omogućiti prvostepenim organima lakšu primjenu Zakona.

Ministarstvo je je imalo i cilj da se iznosi naknada za pojedina prava iz oblasti socijalne zaštite uvećaju i na taj način doprinese boljem položaju socijalno ugroženih kategorija, te stvaranje zakonskih pretpostavki da ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo mogu usmjeriti svoje aktivnosti na prevenciju institucionalizacije i deinstitutionalizaciju.

Takođe, osnovna načela kojima se Ministarstvo rukovodilo pri izradi Nacrta Zakona je bilo načelo humanizma i građanske solidarnosti u cilju otklanjanja, odnosno smanjivanja posljedica izazvanih uzrocima koji dovode do stanja socijalne potrebe, te zaštita porodice i djece.

Nacrtom zakona je takođe trebalo izvršiti i neka nomotehnička poboljšanja zakona.

Cijeneći da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donijelo Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu pomoć licima kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 43/17) postojala je

potreba da se Nacrtom zakona uredi da lica kojima je priznata međunarodna zaštita ova prava ne mogu ostvariti još jednom kroz zakon.

Predloženo je da pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite i institucije u koje se smještaju korisnici ili hraniteljske porodice, jer postoje teškoće u transferu naknade sa korisnika na ustanovu socijalne zaštite.

U Nacrtu Zakona, smatrajući da je i pored uvećanja iznosa naknade na ime stalne novčane pomoći u izmjenama i dopunama Zakona u 2021. godini, ovaj iznos i dalje nizak, predviđeno je njegovo uvećanje za 10% dosadašnje naknade, a samim tim se uvećava i census prihoda kao uslov za ostvarivanje ovog prava.

Takođe su izvršene izmjene u dijelu uvećanja iznosa naknada za jednokratnu i izuzetnu novčanu pomoć koje ostvaruju osobe koje se iz raznih razloga nađu u stanju socijalne potrebe, te je iznos jednokratne novčane pomoći uvećan za 10% dosadašnjeg iznosa jednokratne novčane pomoći, dok je iznos izuzetne novčane pomoći uvećan za 50% iznosa ove pomoći.

Izvršene su izmjene koje se odnose na pravo na ostvarivanje naknade za vrijeme čekanja na zaposlenje koje ostvaruju osobe, odnosno djeca ometena u psihofizičkom razvoju koja su osposobljena za život i rad i predviđeno je uvećanje ove naknade za 10%.

Ovim izmjenama je predloženo povoljnije zakonsko rješenje koje se odnosi na osobe koje su osposobljene za život i rad i po tom osnovu ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, na način da je regulisano da ove osobe mogu ponovo ostvariti ovu naknadu i u slučaju da su posao izgubile svojom krivicom, a nakon što iskoriste prava po osnovu propisa iz radnog zakonodavstva.

Predloženo je i da ukoliko se ovim licima u potpunosti oduzme poslovna sposobnost prestaje pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, jer ova lica nakon potpunog gubitka poslovne sposobnosti ne mogu zaključiti ugovor o radu sa poslodavcem, te ne postoji pravni osnov da se ove osobe vode u evidenciji nezaposlenih u Javnoj ustanovi "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

Značajno je istaći da je u Nacrtu Zakona utvrđena izmjena načina obračuna censusa prihoda na osnovu kojih stare i nemoćne osobe (preko 65 godina), odnosno penzionerske porodice ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe. Naime, census prihoda za ovo pravo je bio vezan za prosječnu kantonalnu plaću, koja nije pratila uvećanje iznosa penzije, tako da su ove osobe, najvećim dijelom penzionerska domaćinstva sa dva člana iz ovog razloga ostajali bez ovog prava, bez obzira što su imajući u vidu njihovo zdravstveno stanje prema nalazima nadležnih ljekarskih komisija ispunjavali uslove za ovo pravo. Da bi se ovo izbjeglo, Nacrtom Zakona je utvrđeno da se census prihoda vezuje za 60% najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema Nacrtu zakona ustanove socijalne zaštite mogu u okviru svoje djelatnosti organizovati i implementirati usluge koje su usmjerene na prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizaciju korisnika, te pružati i druge usluge u cilju pružanja pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Na ovaj način se stvara zakonska pretpostavka za transformaciju ustanova u pogledu rada sa korisnicima i njihovog smještaja u ustanove.

U Nacrtu zakona je uređena i usluga kućne njege i pomoći u kući koju ostvaruju stare i nemoćne osobe kao i lica koja se ne mogu starati sama o sebi niti im članovi porodice mogu pružiti brigu i njegu.

Prava civilnih žrtava rata se ostvaruju na osnovu Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 60/23), kojim su propisana osnovna prava koja ostvaruju civilne žrtve rata, ali je ostavljena mogućnost kantonima da propišu i druga prava. Ovo ministarstvo je smatralo da je neophodno da se iz budžetskih sredstava finansiraju troškovi banjskog i klimatskog liječenja za civilne žrtve rata koje su ostvarile pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe i ortopedski dodatak. Postupak, uslovi i način ostvarivanja ovog prava urediće se pravilnikom koji će donijeti ministar.

Na osnovu informacija do kojih se došlo od opštinskih organa uprave, da se prilikom prijavljivanja novorođene djece u matičnim opštinskim knjigama, u cilju ostvarivanja prava na dodatak na djecu bez prihodovnog censusa, ne prijavljuje ime oca djeteta, predloženo je u Nacrtu zakona da se izmijeni formulacija da dodatak na djecu ostvaruje dijete bez jednog ili oba roditelja, već se definiše da ovo

pravo može ostvariti dijete kojem jedan ili oba roditelja nisu živi ili jedan od roditelja nije upisan u rodni list.

Vežano za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, odnosno uvećani dodatak na djecu za kategorije djece iz važećeg zakona, precizirano je da ovo pravo može ostvariti dijete najduže do 27. godine života ukoliko se redovno školuje. Takođe su izjednačeni uslovi u pogledu ispunjavanja uslova prestanka prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme studiranja, a predviđeno je i da se ova dva prava ostvaruju samo ukoliko djeca redovno studiraju u Bosni i Hercegovini.

Ostale odredbe koje se odnose na dječiji dodatak za vrijeme studiranja nisu mijenjane.

U Nacrtu Zakona je propisano i da ostvarivanje prava na dodatak na djecu ne isključuje mogućnost ostvarivanja i prava na dječiji dodatak, budući da se radi o ranjivim kategorijama djece (djeca bez roditelja, djeca čiji su roditelji osobe sa invaliditetom ili su sama djeca osobe sa invaliditetom, djeca oboljela od težih bolesti, korisnici stalne novčane pomoći).

Dodatak na djecu usklađen je sa odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 52/22) i u dijelu prestanka ovog prava, odnosno propisano je da ovo pravo prestaje smještajem djeteta u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj po odredbama ovog zakona kao i u hraniteljsku porodicu.

Isto je učinjeno i kada je u pitanju ostvarivanje prava na porodijsku naknadu koju ostvaruju porodilje, te je propisano da se ovo pravo ne može ostvariti ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj po odredbama ovog zakona kao i u hraniteljsku porodicu.

Kroz analizu primjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom zaključeno je da je neophodno da se odredbe zakona na osnovu kojih porodilje u radnom odnosu ostvaruju prava iz radnog odnosa izmjene i da se prava porodilja u radnom odnosu definišu na način da zakonske odredbe budu jasnije. Kroz dosadašnju primjenu ovog zakona bilo je vidljivo da neki opštinski organi uprave imaju problema prilikom primjene odredbi koje se odnose na ostvarivanje prava porodilja u radnom odnosu, odnosno da im nije bio jasan način izračunavanja dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta.

Cijeneći dakle da je neophodno u ovom dijelu zakonske odredbe pojednostaviti i precizirati u Nacrtu zakona se definisalo da porodilje u radnom odnosu ostvaruju dva prava i to, novčanu naknadu umjesto plaće i porodijski dodatak. Naziv prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta zamijenjen je sa nazivom prava na porodijski dodatak kako bi se izbjeglo da naziv prava asocira na pravo koje ostvaruje dijete, jer se radi o dodatnom pravu porodilje. Kada su u pitanju porodilje u radnom odnosu uslovi za ostvarivanje prava su ostali neizmjenjeni.

U Nacrtu Zakona, za porodilje koje imaju manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodijsko odsustvo zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, predloženo je da novčanu naknadu umjesto plaće ostvaruju u iznosu od 50% najniže federalne plaće, umjesto 30% prosječne kantonalne plaće kako je to trenutno propisano, te i je i na taj način iznos naknade za ove porodilje uvećan.

U cilju preciziranja i jasnosti izračunavanja i utvrđivanja prava na novčanu naknadu umjesto plaće i porodijskog dodatka član 150 a. važećeg zakona je preformulisan na način da se naprijed navedeno umjesto sa dosadašnja dva stava sada uređuje sa šest stavova. Na ovaj način je definisana svaka situacija koja utiče na utvrđivanje i izračunavanje novčanih iznosa ovih prava.

Razmotrena je i potreba regulisanja ostvarivanja prava na naknadu plaće roditelja koji u skladu sa propisima o radu rade pola punog radnog vremena i u skladu sa Zakonom o radu imaju pravo na naknadu plaće za pola punog radnog vremena kad ne rade. Zakonska odredba koja je trenutno u primjeni omogućavala je roditelju da u ovim situacijama ostvaruje pravo na naknadu plaće i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta najduže do tri godine života djeteta. Smatralo se da u situacijama kada roditelj radi pola punog radnog vremena u skladu sa odredbama Zakona o radu Federacije BiH, pravo na naknadu plaće ne proizilazi iz porodijskog odsustva već iz radno-pravnog odnosa, te je neophodno propisati da roditelj u slučajevima kada ne radi pola punog radnog vremena ostvaruje za taj period naknadu plaće u iznosu najniže federalne plaće, bez ostvarivanja porodijskog dodatka. Nacrtom zakona je predviđeno, u skladu sa propisima o radu, da roditelj može pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena kad ne radi ostvariti:

-za blizance, treće i svako sljedeće dijete, najduže do dvije godine života djeteta,  
-za pojačanu brigu i njegu djeteta, prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove, najduže do tri godine života djeteta.

Nacrtom zakona je takođe predviđeno da roditelj za rad sa polovinom punog radnog vremena kad ne radi, u slučaju predviđenom članom 68. Zakona o radu Federacije BiH, ima pravo na naknadu plaće za ovaj period. Kantonalni zakon ovu situaciju normativno nije uređio. Stoga je predloženo da ukoliko roditelj radi polovinu punog radnog vremena, jer ima dijete sa težim smetnjama u razvoju kod kojeg je nalazom nadležne ljekarske komisije utvrđen stepen invalidnosti najmanje 80%, ima pravo na naknadu plaće u visini najniže federalne plaće do 18. godine života djeteta. Predloženo je da se dozna granica do koje roditelj ostvaruje ovo pravo veže za godine punoljetstva djeteta.

Predloženo je i da se naknada plaće za pola radnog vremena kad roditelj ne radi ne može ostvariti ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili neku drugu instituciju u koju se vrši smještaj. Nacrtom zakona predviđeno je i da roditelj ne može ostvariti ovo pravo ako se roditelju u skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorom ili unutrašnjim opštim aktom ili ugovorom isplaćuje puni iznos plaće ili naknada plaće za polovinu punog radnog vremena, kada drugi roditelj radi polovinu punog radnog vremena, a ostvaruje naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena kad ne radi, te u slučajevima kada drugi roditelj ima status roditelja njegovatelja.

Kada je u pitanju plaćanje poreza i doprinosa za ove porodilje, oni će se plaćati u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu materiju.

Što se tiče nezaposlenih porodilja, Nacrtom zakona nisu predložene nikakve izmjene i dopune budući da nezaposlene porodilje pravo na novčanu pomoć ostvaruju u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u skladu sa kantonalnim Zakonom ostvaruju pravo na porodiljski dodatak kao i porodilje u radnom odnosu, izuzev da su propisani slučajevi kada nezaposlena porodilja ne može ostvariti pravo na porodiljski dodatak.

Budući da nije bila normirana situacija kada je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava porodilja, a u tom momentu nisu bili ispunjeni uslovi za ostvarivanje ovih prava (npr. prebivalište ili državljanstvo), predviđeno je da ova prava teku od dana ispunjavanja propisanih uslova, a nakon podnošenja zahtjeva.

Kako se naziv prava dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta promijenio u porodiljski dodatak, to je izvršena izmjena naziva ovih prava u čitavom zakonu.

Na kraju u Nacrtu zakona su kaznene odredbe dopunjene kako bi se pojačala odgovornost kod ustanova kada je u pitanju prijem i otpust korisnika iz ustanove.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona, a općinski organi uprave su dužni da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade donesena rješenja sa ovim zakonom.

Propisano je da će ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik vezano za banjско i klimatsko liječenje i da će se osnivački i opći akti ustanova socijalne zaštite uskladiti sa Nacrtom zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nacrt zakona je dostavljen i Ekonomsko – socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo koje je nakon razmatranja istog Zaključkom broj: 13-04-3193-5/23 od 13.03.2024. godine podržalo aktivnosti ovog ministarstva na donošenju Nacrta zakona.

Ministarstvo je također provelo i proceduru konsultacija vezano za donošenje ovog Zakona.

Napomena, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 02-04-33995-2/23 od 27.07.2023. godine utvrdila tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te upućen prema Skupštini Kantona Sarajevo, Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-1334-32.3/24 od 18.01.2024. godine vraćen je Ministarstvu na doradu, te je Ministarstvo Nacrt Zakona doradilo u dijelu uređenja prava na kućnu njegu i pomoć u kući, utvrđivanja hitnosti donošenja rješenja o smještaju korisnika od strane Službe socijalne zaštite, utvrđivanja novčane kazne za ustanove ukoliko se osoba smjesti protivno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te utvrđivanja naknade umjesto plaće za porodilje u radnom odnosu u iznosu prosječne plaće u Federaciji BiH.



10  
1409  
PB.18  
1344

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Professional Service of the Government

Broj: 16-04-472-19/24 E.B.  
Sarajevo, 11.03.2024. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**

**PREDMET:** Materijal, dostavlja se

Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo je u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-1334-32.3/24 od 18.01.2024. godine, povukla materijal dostavljen Službi za skupštinske poslove Kantona Sarajevo, a koji Vam ovim putem u prilogu ovog dopisa dostavljamo, i to:

- 1) Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, dostavljen Službi za skupštinske poslove Kantona Sarajevo dana 02.08.2023. godine.

S poštovanjem,

**SEKRETAR VLADE**  
[Redacted]  
**Sabaredžović-Klacić Mersiha**

Pripremila:  
Enida Bajramović [Redacted]  
Kontrolisala:  
Amila Ćiber [Redacted]

- Dostaviti:
1. Naslovu,
  2. Evidencija,
  3. Arhiva







BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
VLADA

**N A C R T**

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,  
ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

Nosilac izrade:  
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,  
raseljena lica i izbjeglice

Sarajevo, septembar 2024. godine

Na osnovu čl.13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18 i 16/23) i člana 4. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 60/23), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, donijela je

**NACRT**

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI  
CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

**Član 1.**

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22) u članu 6. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, strani državljanin kojem je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini, prava iz ovog zakona ostvaruje u skladu sa propisom nadležnog organa Bosne i Hercegovine kojim se uređuje način ostvarivanja prava na socijalnu pomoć licima kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini."

**Član 2.**

U članu 13. stav 5. mijenja se i glasi:

"Službe su dužne po službenoj dužnosti vršiti provjeru svih predmeta smještaja u ustanove socijalne zaštite i institucije u koje se smještaju korisnici u skladu sa ovim zakonom, najmanje jednom u dvanaest mjeseci počevši od donošenja rješenja."

**Član 3.**

U članu 18. stav 1. broj: "30" zamjenjuje se brojem: "40".

**Član 4.**

U članu 22. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite ili institucije u koje se smještaju korisnici u skladu sa ovim zakonom ili hraniteljske porodice."

## **Član 5.**

U članu 24. riječi: "i osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite" brišu se.

## **Član 6.**

U članu 27. stav 1. riječi: "iznos 40% prosječne plaće" zamjenjuju se riječima: "iznos 60 % najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđene za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Centar će za svaki mjesec u kalendarskoj godini od Federalnog zavoda PIO/MIO pribaviti dokaz o iznosu najniže penzije iz stava 1. ovog člana."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4..

## **Član 7.**

U članu 30. broj: "20" zamjenjuje se brojem: "30".

## **Član 8.**

U članu 34. broj: "40" zamjenjuje se brojem: "90".

## **Član 9.**

U članu 42. stav 3. broj: "20" zamjenjuje se brojem: "30".

## **Član 10.**

U članu 43. stav 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

" - ako se korisniku oduzme u potpunosti poslovna sposobnost".

## **Član 11.**

U članu 44. riječi: "bez svoje krivice" brišu se.

## Član 12.

U članu 57. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Izuzetno, ukoliko se korisnik smješta u ustanovu socijalne zaštite ili institucije u koje se smještaju korisnici u skladu sa ovim zakonom u neradne dane ili u noćnim satima, Služba rješenje donosi prvog narednog radnog dana i istog dana dostavlja ustanovi socijalne zaštite, instituciji, odnosno korisniku ili ovlaštenoj osobi.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3..

## Član 13.

U članu 58 b. stav 1. iza riječi: "kapaciteta ustanove" dodaje se interpunkcijski znak: "zarez" i riječi: "izuzev Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo u koju se može primiti na smještaj najviše do 10% kapaciteta ustanove”.

## Član 14.

Član 59. mijenja se i glasi:

“Član 59.

Kućna njega i pomoć u kući je organizirano pružanje raznih vrsta usluge, kao što su: prehrana, obavljanje kućnih i drugih poslova održavanja kuće, održavanje lične higijene i pružanje drugih svakodnevnih potreba u kući osobama koje imaju osigurane boravišne i druge životne uslove u okruženju gdje žive, ali im je neophodna kućna njega i pomoć u kući, jer nisu u stanju da se sama staraju o sebi, odnosno ne mogu voditi brigu o sebi niti im članovi porodice mogu pružiti tu brigu.

Usluge kućne njege i pomoći mogu pružati ustanove, nevladine organizacije ili druge pravne osobe registrirane za pružanje usluge kućne njege i pomoći u kući sa kojima Centar svake godine zaključi sporazum o pružanju usluge kućne njege i pomoći u kući kojim se reguliše način pružanja ove usluge, cijena usluge kućne njege i pomoć u kući i druga bitna pitanja.”

## Član 15.

Član 60. mijenja se i glasi:

“Član 60.

Pravo na kućnu njegu i pomoć u kući može se odobriti osobama iz člana 23. tač. 1), 2) i 6)

Federalnog zakona kao i osobama kod kojih je nastupila promjena u zdravstvenom stanju.

Osobe iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na kućnu njegu i pomoć u kući pod uslovom da im ukupan prihod po članu domaćinstva, u koji ne ulazi prihod iz člana 9. stav 1. tačka 6. ovog zakona, mjesečno ne prelazi iznos:

- najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđene za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na kućnu njegu i pomoć u kući, ukoliko se radi o jednočlanom domaćinstvu;  
- 60 % najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđene za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na kućnu njegu i pomoć u kući, ukoliko se radi o višočlanom domaćinstvu.

Pravo na kućnu njegu i pomoć u kući ostvaruje se pod uslovom da osoba iz stava 1. ovog člana ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe po ovom zakonu ili dodatak za njegu i pomoć od druge osobe po Federalnom zakonu.

Centar će za svaki mjesec u kalendarskoj godini od Federalnog zavoda PIO/MIO pribaviti dokaz o iznosu najniže penzije iz stava 1. ovog člana.”

## **Član 16.**

Član 61. mijenja se i glasi:

“Član 61.

Potrebu za pružanje usluge kućne njege i pomoći u kući nalazom i mišljenjem utvrđuje u prvom stepenu prvostepena ljekarska komisija Stručne institucije, a u drugom stepenu po žalbi drugostepena ljekarska komisija Stručne institucije.”

## **Član 17.**

Član 62. mijenja se i glasi:

“Član 62.

Pravo na uslugu kućne njege i pomoći u kući se ostvaruje rješenjem Službe ili zaključivanjem privatnih ugovora o pružanju usluge kućne njege i pomoći u kući između korisnika ove usluge ili ovlaštene osobe i pružaoca ove usluge.

Rješenjem Službe ili ugovorom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se broj usluga kućne njege i pomoći u kući u jednom mjesecu u skladu sa nalazom nadležnih ljekarskih komisija iz člana 61. ovog zakona.”

## **Član 18.**

Član 63. mijenja se i glasi:

“Član 63.

Cijena usluge kućne njege i pomoći u kući koja se pruža na osnovu rješenja Službe utvrđuje se početkom svake kalendarske godine aktom Vlade Kantona Sarajevo.

Cijenu usluge kućne njega i pomoći u kući koja se pruža na osnovu privatnih ugovora utvrđuje ustanova, nevladina organizacija ili druga pravna osoba iz člana 59. stav 2. ovog zakona”.

#### Član 19.

U članu 68. stav 1. iza riječi: “ustanove” dodaju riječi: “socijalne zaštite (u daljem tekstu: ustanove)”.

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Ustanove mogu u okviru svoje djelatnosti organizovati i implementirati usluge koje su usmjerene na prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizaciju korisnika, kao i druge usluge u cilju pružanja pomoći licima u stanju socijalne potrebe.”

#### Član 20.

U članu 96. stav 1. riječ: "savjetovališta" zamjenjuje se riječima: "Porodičnog savjetovališta (u daljem tekstu: Savjetovalište)".

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Savjetovalište je po osnovu postupka koji vodi organ starateljstva u konkretnom predmetu obavezno prioritarno primiti na savjetovanje lice koje uputi organ starateljstva."

#### Član 21.

U Glavi V – ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA, naziv Odjeljka: “2. Pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala” mijenja se i glasi: “2. Pomoć u troškovima banjsko klimatskog liječenja i nabavci ortopedskih pomagala”.

#### Član 22.

Član 123. briše se.

## Član 23.

Član 124. mijenja se i glasi:

“Član 124.

Pomoć u troškovima banjskog klimatskog liječenja radi rehabilitacije obezbjeđuje se civilnim žrtvama rata koje su ostvarile pravo na:

- ličnu invalidninu,
- dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, ili
- ortopedski dodatak.

Pomoć u troškovima banjско klimatskog liječenja obezbjeđuje se osobama iz stava 1. ovog člana kojima je nalazom i mišljenjem Stručne institucije utvrđena potreba za banjско klimatskim liječenjem.

Postupak, uslovi i način ostvarivanja prava na banjско klimatsko liječenje urediće se pravilnikom koji donosi ministar.”

## Član 24.

U članu 136. stav 1. riječi: "bez jednog ili oba roditelja" zamjenjuju se riječima: "kojem jedan ili oba roditelja nisu živi ili jedan od roditelja nije upisan u rodni list.”.

## Član 25.

U članu 137. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Dodatak na djecu u smislu člana 6. stav 2. Federalnog zakona pripada djeci i nakon 18. godine života ukoliko se redovno školuju, odnosno studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine, najduže do 27 godina života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana djeca iz člana 36. ovog zakona, za vrijeme školovanja i osposobljavanja za život i rad, kao i za vrijeme dok je dijete usljed bolesti ili liječenja spriječeno da izvršava obaveze u u školi, mogu ostvariti pravo na dodatak na djecu do 26 godina života.”

## Član 26.

U članu 141. stav 1. mijenja se i glasi:

“Pod uslovima za ostvarivanje prava na dječiji dodatak propisanim u Zakonu o materijalnoj podršci, djeca nakon navršene 18. godine mogu ostvariti pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ukoliko nastave redovno školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine, a najkasnije do navršenih 27. godina.

St. 3., 4. i 5. brišu se.



## Član 27.

Iza člana 141. dodaje se novi član 141 a. koji glasi:

### "Član 141 a.

Pravo na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaju djetetu koje studira ako:

- u toku studija izgubi više od jedne godine na visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završenog školovanja na visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena.

Korisnik prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, dužan je da u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine nadležnom organu dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja.

Ukoliko korisnik iz stava 2. ovog člana ne dostavi dokaze u propisanom roku, pravo na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje sa 30. septembrom tekuće godine.

Ostvarivanje jednog od prava iz stava 1. ovog člana za djecu koja redovno studiraju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja drugog prava iz stava 1. ovog člana."

## Član 28.

U članu 144. stav 3. riječi: "ustanove dječije i socijalne zaštite", zamjenjuju se riječima: "ustanove socijalne zaštite ili institucije u koje se smještaju korisnici u skladu sa ovim zakonom."

## Član 29.

U Glavi VI – ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, u nazivu Odjeljka 2. riječi: "dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta" zamjenjuju se riječima: "porodiljski dodatak".

## Član 30.

Član 148. mijenja se i glasi:

### "Član 148.

Žena - majka u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljem tekstu: žena - majka u radnom odnosu) može ostvariti pravo na naknadu umjesto plaće (u daljem tekstu: naknada plaće) i pravo na porodiljski dodatak u skladu sa ovim zakonom.

Ženi – majci u radnom odnosu koja u skladu sa ovim zakonom ostvari prava iz stava 1. ovog člana, može se na ime ovih prava iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo isplatiti ukupan novčani iznos do iznosa prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu koja se utvrđuje na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu (u daljem tekstu: ukupan iznos).

### Član 31.

Iza člana 148. dodaje se novi član 148 a. koji glasi:

#### "Član 148 a.

Izuzetno od člana 6. ovog zakona, žena - majka u radnom odnosu koja nije državljanica Bosne i Hercegovine - u skladu sa ovim zakonom može ostvariti prava iz člana 148. ovog zakona pod uslovom da ima odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, te da ispunjava uslove u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo.

Izuzetno od člana 7. ovog zakona žena – majka u radnom odnosu može ostvariti prava iz člana 148. ovog zakona pod uslovom:

- da ima boravište u Kantonu Sarajevo i utvrđen status raseljene osobe, ili
- da ima boravište ili prebivalište u Kantonu Sarajevo kraće od 12 mjeseci i da otac djeteta ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 12 mjeseci, da je zaposlena kod poslodavca čije je sjedište u Kantonu Sarajevo, ili joj je mjesto rada u Kantonu Sarajevo i da ne ostvaruje ovo pravo u mjestu boravišta ili prebivališta."

### Član 32.

Član 149. mijenja se i glasi:

#### "Član 149.

Žena – majka u radnom odnosu koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom, ostvaruje naknadu plaće u iznosu najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu koju utvrđuje nadležni organ (u daljem tekstu: najniža federalna plaća).

Žena – majka u radnom odnosu koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom, ostvaruje naknadu plaće u iznosu 50% najniže federalne plaće.

Žena - majka u radnom odnosu kojoj poslodavac u cjelosti isplaćuje naknadu plaće po osnovu porodijskog odsustva ne može ostvariti naknadu plaće u skladu sa ovim zakonom."

### Član 33.

Član 150 a. mijenja se i glasi:

"Član 150 a.

Žena – majka u radnom odnosu može ostvariti pravo na porodijski dodatak ukoliko je ostvarila naknadu plaće koja je manja od ukupnog iznosa.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu ostvari naknadu plaće isključivo po osnovu člana 149. stav 1. ovog zakona porodijski dodatak iznosi novčanu razliku od najniže federalne plaće do ukupnog iznosa.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu ostvari naknadu plaće isključivo po osnovu člana 149. stav 2. ovog zakona porodijski dodatak iznosi novčanu razliku od 50% najniže federalne plaće do ukupnog iznosa.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu kod poslodavca ostvari naknadu plaće u cjelosti, a taj iznos je manji od ukupnog iznosa, žena – majka u radnom odnosu ima pravo na porodijski dodatak u iznosu novčane razlike od naknade plaće koju je ostvarila kod poslodavca do ukupnog iznosa.

Ukoliko poslodavac isplaćuje ženi – majci u radnom odnosu razliku naknade plaće od iznosa novčane naknade plaće po ovom zakonu do ukupnog iznosa i više, žena majka u radnom odnosu nema prava na porodijski dodatak.

Ukoliko poslodavac isplaćuje ženi – majci u radnom odnosu razliku od ukupnog iznosa do iznosa njene plaće, žena – majka ima pravo na naknadu plaće i porodijski dodatak u punom iznosu."

### Član 34.

Član 153. mijenja se i glasi:

"Član 153.

Jedan od roditelja kojem je u skladu sa propisima o radu odobren rad sa polovinom punog radnog vremena, može ostvariti pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena kad ne radi i to:

- za blizance, treće i svako slijedeće dijete, najduže do dvije godine života djeteta;
- za pojačanu brigu i njegu djeteta, prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove, najduže do

tri godine života djeteta.

Naknada plaće iz stava 1. ovog člana se ostvaruje u iznosu najniže federalne plaće."

### **Član 35.**

Iza člana 153. dodaju se novi čl. 153 a. i 153 b. koji glase:

#### **"Član 153 a.**

Jedan od roditelja kojem je u skladu sa propisima o radu odobren rad sa polovinom punog radnog vremena može ostvariti naknadu plaće za polovinu radnog vremena kada ne radi ukoliko ima dijete sa težim smetnjama u razvoju kod kojeg je nalazom nadležne ljekarske komisije utvrđen stepen invalidnosti najmanje 80% najduže do 18. godine života djeteta.

Naknada plaće iz stava 1. ovog člana se ostvaruje u iznosu najniže federalne plaće.

Pravo iz čl. 153. i 153 a. ovog zakona ne može se ostvariti ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj u skladu sa ovim zakonom ili hraniteljsku porodicu.

#### **Član 153 b.**

Jedan od roditelja kojem je u skladu sa propisima o radu odobren rad sa polovinom punog radnog vremena nema pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena kad ne radi ukoliko:

- se roditelju u skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorom ili unutrašnjim općim aktom ili ugovorom o radu poslodavac isplaćuje puni iznos plaće ili naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena kad ne radi;
- drugi roditelj radi polovinu punog radnog vremena i ostvaruje naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena kad ne radi;
- je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj u skladu sa ovim zakonom i hraniteljsku porodicu;
- drugi roditelj ima status roditelja njegovatelja."

### **Član 36.**

U članu 155. riječi: "dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta" zamjenjuju se riječima: "porodiljski dodatak".

### **Član 37.**

U članu 156. u stavu 1. riječi: "dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta" zamjenjuju se riječima: "porodiljski dodatak".

U stavu 2. riječi: “dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Pravo na porodiljski dodatak ne može ostvariti nezaposlena porodilja, ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se smještaju korisnici u skladu sa ovim zakonom ili hraniteljsku porodicu.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. riječi: “dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”.

### **Član 38.**

Član 157. mijenja se i glasi:

“Član 157.

Iznos prava na porodiljski dodatak koji ostvaruje nezaposlena porodilja ne može biti manji, odnosno veći od razlike ukupnog iznosa i iznosa novčane pomoći nezaposlenoj porodilji koji je ostvaren u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci.”

### **Član 39.**

U članu 159. u stavu 1. riječi: “dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”, a riječi: “dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljskog dodatka”.

U stavu 2. riječi: “dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”.

### **Član 40.**

U članu 159 a. riječi: “dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”.

### **Član 41.**

U članu 167. stav 2 iza riječi: “u kojem je zahtjev podnesen” dodaje se interpunkcijski znak: “zarez” i riječi: “ili od dana ispunjavanja propisanih uslova u mjesecu u kojem je zahtjev podnesen”.

#### **Član 42.**

U članu 170. u alineji 15. riječi: "dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta" zamjenjuju se riječima: "porodiljski dodatak".

#### **Član 43.**

U članu 171 a. u stavu 2. iza riječi: "upisuju u evidenciju" dodaje se interpunkcijski znak "zarez" i riječi: "zaštita ličnih podataka".

#### **Član 44.**

U članu 173. stav 1. tačka 4) iza riječi: "na smještaj" dodaju se riječi: "ili prihvat".

Tačka 5) mijenja se i glasi:

"5) otpusti korisnika koji je smješten ili prihvaćen, a da korisnik nema obezbijeđen drugi oblik zbrinjavanja ili socijalne zaštite,"

Iza tačke 5) dodaju se nove tač. 6) i 7) koje glase:

"6) ako prioritetno ne primi na savjetovanje lice koja uputi organ starateljstva, a po osnovu postupka koje vodi organ starateljstva u konkretnom predmetu,

7) smjesti korisnika u ustanove socijalne zaštite protivno odredbama ovog zakona"

Dosadašnje tač. 6), 7), 8) i 9) postaju tač. 8), 9), 10) i 11)."

#### **Prelazna odredba**

#### **Član 45.**

Prvostepeni organi su dužni po službenoj dužnosti uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i donijeti rješenja o prestanku prava, odnosno ostvarivanju prava iz ovog zakona.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 124. stav 3. ovog zakona.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona.

#### **Član 46.**

Osnivački i opći akti ustanova socijalne zaštite uskladit će se sa članom 68. stav 4. ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Član 47.**

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

#### **Član 48.**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: 13-05/1-02-13593/24

Sarajevo,

2024.godine

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

**Elvedin Okerić**

# OBRASLOŽENJE

## I – PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u:

- čl. 13.e) i 18.b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) kojim je propisano da federalna vlast i Kanton Sarajevo imaju zajedničke nadležnosti za oblast socijalne politike, s tim da Kanton Sarajevo razrađuje institute i finansira ono što je federalnim propisom okvirno utvrđeno,

- članu 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18 i 16/23) kojim je propisano da nadležna tijela kantona uređuju djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

- članu 4. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 60/23) koji propisuje da kantoni u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama civilnih žrtava rata utvrđuju, osiguravaju i proširuju obim utvrđenih prava ovim zakonom.

## II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) je cijeneći odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22) (u daljem tekstu: Kantonalni zakon) i analizirajući iste kroz dosadašnju primjenu, te imajući u vidu da zbog obaveze usklađivanja ovog zakona 2022. godine sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 52/22) i kratkoće vremena za usklađivanje sa federalnim zakonom, nije mogla provesti javna rasprava, smatralo da je neophodno da se krene sa aktivnostima u cilju predlaganja Skupštini Kantona Sarajevo Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u cilju normativne veće jasnosti zakona što će omogućiti prvostepenim organima lakšu primjenu Zakona.

Ministarstvo je je imalo i cilj da se iznosi naknada za pojedina prava iz oblasti socijalne zaštite uvećaju i na taj način doprinese boljem položaju socijalno ugroženih kategorija, te stvaranje zakonskih pretpostavki da ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo mogu usmjeriti svoje aktivnosti na prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizaciju.

Takođe, osnovna načela kojima se Ministarstvo rukovalo pri izradi Nacrta Zakona je bilo načelo humanizma i građanske solidarnosti u cilju uklanjanja, odnsono smanjivanja posljedica izazvanih uzrocima koji dovode do stanja socijalne potrebe, te zaštita porodice i djece.

Nacrtom zakona je takođe trebalo izvršiti i neka nomotehnička poboljšanja zakona.

Iz tog razloga ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo imenovala je Radnu grupu, koja je na temelju naprijed navedenog imala zadatak da u okviru propisanih ustavnih nadležnosti Kantona Sarajevo, razmotri izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona



Sarajevo", br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22), te predloži Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Jedan član ove radne grupe imenovan je iz reda zaposlenika Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" (u daljem tekstu: Kantonalni centar), jedan član je u skladu sa saglasnosti dobijenom od strane Saveza općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine imenovan iz reda državnih službenika Općine Novi Grad kao predstavnik općina u Kantonu Sarajevo.

Kao ulazne informacije, a u cilju izvršavanja definisanog zadatka, Radna grupa je koristila pisane prijedloge općinskih službi socijalne zaštite, prijedloge date od predstavnika lokalne samouprave, tabelarne prikaze kretanja broja korisnika od 2018. godine do 2023. godine za oblast socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, te informacije sa kojim raspolaže Ministarstvo (raspoloživa budžetska sredstva, razlozi podnošenja žalbi i sl).

Imajući u vidu dostupne informacije i neophodnost da se pojedine zakonske odredbe izmijene ili dopune, na temelju prijedloga Radne grupe Ministarstvo je pripremlilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Cijeneći da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donijelo Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu pomoć licima kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 43/17), postojala je potreba da se Nacrtom zakona uredi da lica kojima je priznata međunarodna zaštita ova prava ne mogu ostvariti još jednom kroz ovaj zakon, jer ih već ostvaruju navedenim Pravilnikom.

Budući da se za korisnike stalne novčane pomoći smještenim u ustanove socijalne zaštite, druge institucija i hraniteljsku porodice, smještaj plaća i iz naknade stalne pomoći, kako se ne bi stvarali dodatni bespotrebni finansijski troškovi prilikom preusmjeravanja naknade stalne novčane pomoći na ustanove socijalne zaštite, druge institucija i hraniteljsku porodice, predloženo je da pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite i institucije u koje se smještaju korisnici ili hraniteljske porodice. Budući da se radi o osobama u stanju socijalne potrebe, zdravstvena zaštita je osigurana kroz Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

U Nacrtu Zakona, smatrajući da je i pored uvećanja iznosa naknade na ime stalne novčane pomoći u izmjenama i dopunama Zakona u 2021. godini, ovaj iznos i dalje nizak, utvrđeno je da se on povećava, a samim tim se uvećava i census prihoda kao uslov za ostvarivanje ovog prava.

Takođe su izvršene izmjene u dijelu uvećanja iznosa naknada za jednokratnu i izuzetnu novčanu pomoć koje ostvaruju osobe koje se iz raznih razloga nađu u stanju socijalne potrebe, te je iznos jednokratne novčane pomoći uvećan kao i iznos izuzetne novčane pomoći.

Izvršene su izmjene koje se odnose na pravo na ostvarivanje naknade za vrijeme čekanja za zaposlenje koje ostvaruju osobe, odnosno djeca ometena u psihofizičkom razvoju koja su osposobljena za život i rad i predviđeno je uvećanje ove naknade.

Ovim izmjenama je predloženo povoljnije zakonsko rješenje koje se odnosi na osobe koje su osposobljene za život i rad i po tom osnovu ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, na način da je regulisano da ove osobe mogu ponovo ostvariti ovu naknadu i u slučaju da su posao izgubile svojom krivicom, a nakon što iskoriste prava po osnovu propisa iz radnog zakonodavstva.

Predloženo je i da ukoliko se ovim licima u potpunosti oduzme poslovna sposobnost prestaje pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje. Činjenica je da ova lica nakon potpunog gubitka poslovne sposobnosti ne mogu zaključiti ugovor o radu sa poslodavcem,

te ne postoji pravni osnov da se ove osobe vode u evidenciji nezaposlenih u Javnoj ustanovi "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo i kao nezaposlene osobe ostvaruju naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje.

Značajno je istaći da je u Nacrtu Zakona utvrđena izmjena načina obračuna censusa prihoda na osnovu kojih stare i nemoćne osobe (preko 65 godina), odnosno penzionerske porodice ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe. Naime, census prihoda za ovo pravo je bio vezan za prosječnu kantonalnu plaću, koja nije pratila uvećanje iznosa penzije, tako da su ove osobe, najvećim dijelom penzionerska domaćinstva sa dva člana iz ovog razloga ostajali bez ovog prava, bez obzira što su imajući u vidu njihovo zdravstveno stanje prema nalazima nadležnih ljekarskih komisija ispunjavali uslove za ovo pravo. Da bi se ovo izbjeglo, Nacrtom Zakona je utvrđeno da se census prihoda vezuje za 60% najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Takođe je pravo na kućnu njegu i pomoć u kući, kao organizirano pružanje raznih vrsta usluge, kao što su prehrana, obavljanje kućnih i drugih poslova održavanja kuće, održavanje lične higijene i pružanje drugih svakodnevnih potreba u kući, uređeno na način da je postupak ostvarivanja ovog prava sada jasno propisan, odnosno ovo pravo se ostvaruje putem rješenja JU "Kantonalni centar", a na osnovu nalazi nadležne ljekarske komisije, kao i ugovorom između korisnika i pružaoca ove usluge. Pravo ostvaruju osobe koje imaju osigurane boravišne i druge životne uslove u okruženju gdje žive, ali zbog starosti, promjena u zdravstvenom stanju ili utvrđenog invaliditeta ne mogu voditi brigu o sebi, niti im članovi porodice mogu pružiti tu brigu, a usluge mogu pružati ustanove i nevladine organizacije registrirane za pružanje usluge kućne njege i pomoći u kući sa kojima Centar svake godine zaključuje sporazum o pružanju usluge kućne njege i pomoći u kući kojim se reguliše način pružanja ove usluge, cijena usluge kućne njege i pomoć u kući i druga bitna pitanja.

Pošto bi pravo na ovu uslugu najviše koristile najviše osobe starije dobi to se i census prihoda kao uslova za ostvarivanje ovog prava veže za najnižu penziju u Federaciji BiH.

Prema Nacrtu zakona ustanove socijalne zaštite mogu u okviru svoje djelatnosti organizovati i implementirati usluge koje su usmjerene na prevenciju institucionalizacije i deinstitutionalizaciju korisnika, te pružati i druge usluge u cilju pružanja pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Na ovaj način se stvara zakonska pretpostavka za transformaciju ustanova u pogledu rada sa korisnicima i njihovog smještaja u ustanove.

Izvršene su nomotehničke izmjene kada je u pitanju naziv ustanova i naziv Javne ustanove "Porodično savjetovalište", te je kod ove ustanove predviđeno da je obavezno prioritarno primiti na savjetovanje lice koje uputi organ starateljstva, odnosno Kantonalni centar.

Prava civilnih žrtava rata se ostvaruju na osnovu Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 60/23) propisala osnovna prava koja ostvaruju civilne žrtve rata, ali je ostavila mogućnost kantonima da propišu i druga prava. Ovo ministarstvo je smatralo da je neophodno da se iz budžetskih sredstava finansiraju troškovi banjškog i klimatskog liječenja za civilne žrtve rata koje su ostvarile pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe i ortopedski dodatak. Postupak, uslovi i način ostvarivanja ovog prava urediće se pravilnikom koji će donijeti ministrica .

Predloženo je u Nacrtu zakona da se izmijeni formulacija da dodatak na djecu ostvaruje dijete bez jednog ili oba roditelja, već se definiše da ovo pravo može ostvariti dijete kojem jedan ili oba roditelja nisu živi ili jedan od roditelja nije upisan u rodni list.

Vezano za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, odnosno uvećani dodatak na djecu za kategorije djece iz važećeg zakona, precizirano je da ovo pravo može ostvariti dijete najduže do

27. godine života ukoliko se redovno školuje. Takođe su izjednačeni uslovi u pogledu ispunjavanja uslova prestanka prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme studiranja, a predviđeno je i da se ova dva prava ostvaruju samo ukoliko djeca redovno studiraju u Bosni i Hercegovini.

Ostale odredbe koje se odnose na dječiji dodatak za vrijeme studiranja nisu mijenjani.

U Nacrtu Zakona je propisano i da ostvarivanje prava na dodatak na djecu ne isključuje mogućnost ostvarivanja i prava na dječiji dodatak, budući da se radi o ranjivim kategorijama djece (djeca bez roditelja, djeca čiji su roditelji osobe sa invaliditetom ili su sama djeca osobe sa invaliditetom, djeca oboljela od težih bolesti, korisnici stalne novčane pomoći).

Dodatak na djecu usklađen je sa odredbama Zakona o materijalnoj podršci i u dijelu prestanka ovog prava, odnosno propisano je da ovo pravo prestaje smještajem djeteta u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj po odredbama ovog zakona kao i u hraniteljsku porodicu.

Isto je učinjeno i kada je u pitanju ostvarivanje prava na porodijsku naknadu koju ostvaruju porodilje, te je propisano da se ovo pravo ne može ostvariti ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj po odredbama ovog zakona kao i u hraniteljsku porodicu.

Kroz analizu primjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom zaključeno je da je neophodno da se odredbe zakona na osnovu kojih porodilje u radnom odnosu ostvaruju prava iz radnog odnosa izmjene i da se prava porodilja u radnom odnosu definišu na način da zakonske odredbe budu jasnije. Kroz dosadašnju primjenu ovog zakona bilo je vidljivo da neki opštinski organi uprave imaju problema prilikom primjene odredbi koje se odnose na ostvarivanje prava porodilja u radnom odnosu, odnosno da im nije bio jasan način izračunavanja dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta.

Cijeneći dakle da je neophodno u ovom dijelu zakonske odredbe pojednostaviti i precizirati u Nacrtu zakona se definisalo da porodilje u radnom odnosu ostvaruju dva prava i to, novčanu naknadu umjesto plaće i porodijski dodatak. Naziv prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta zamijenjen je sa nazivom prava na porodijski dodatak kako bi se izbjeglo da naziv prava asocira na pravo koje ostvaruje dijete, jer se radi o dodatnom pravu porodilje. Kada su u pitanju porodilje u radnom odnosu uslovi za ostvarivanje prava su ostali neizmjenjeni.

Nacrtom zakona su prava za zaposlene porodilje (naknada umjesto plaće i porodijski dodatak) i dalje vezana za prosječnu plaću u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu koja se utvrđuje na osnovu posljednjeg statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

U Nacrtu Zakona, za porodilje koje imaju manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodijsko odsustvo, zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, predloženo je da se novčana naknada umjesto plaće sa 30% prosječne kantonalne plaće koliko je trenutno propisano, poveća na iznos od 50% najniže federalne plaće.

U cilju preciziranja i jasnosti izračunavanja i utvrđivanja prava na novčanu naknadu umjesto plaće i porodijskog dodatka, član 150 a. važećeg zakona je preformulisano na način da se naprijed navedeno umjesto sa dosadašnja dva stava sada uređuje sa šest stavova. Na ovaj način je definisana svaka situacija koja utiče na utvrđivanje i izračunavanje novčanih iznosa ovih prava.

Prema ovom članu, žena – majka u radnom odnosu može ostvariti pravo na porodijski dodatak ukoliko je ostvarila naknadu plaće koja je manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu ostvari naknadu plaće isključivo po osnovu člana

149. stav 1. ovog zakona porodiljski dodatak iznosi novčanu razliku od najniže federalne plaće do prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu ostvari naknadu plaće isključivo po osnovu člana 149. stav 2. ovog zakona porodiljski dodatak iznosi novčanu razliku od 50% najniže federalne plaće do prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu kod poslodavca ostvari naknadu plaće u cjelosti, a taj iznos je manji od ukupnog iznosa, žena – majka u radnom odnosu ima pravo na porodiljski dodatak u iznosu novčane razlike od naknade plaće koju je ostvarila kod poslodavca do prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

Ukoliko poslodavac isplaćuje ženi – majci u radnom odnosu razliku naknade plaće od iznosa novčane naknade plaće po ovom zakonu do prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i više, žena majka u radnom odnosu nema prava na porodiljski dodatak.

Ukoliko poslodavac isplaćuje ženi – majci u radnom odnosu razliku od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu do iznosa njene plaće, žena – majka ima pravo na naknadu plaće i porodiljski dodatak u punom iznosu.

Razmotrena je i potreba regulisanja ostvarivanja prava na naknadu plaće roditelja koji u skladu sa propisima o radu rade pola punog radnog vremena i u skladu sa Zakonom o radu imaju pravo na naknadu plaće za pola punog radnog vremena kad ne rade. Zakonska odredba koja je trenutno u primjeni omogućavala je roditelju da u ovim situacijama ostvaruje pravo na naknadu plaće i dodatnu pomoć na ime brige i njegje djeteta najduže do tri godine života djeteta. Smatralo se da u situacijama kada roditelj radi pola punog radnog vremena u skladu sa odredbama Zakona o radu, pravo na naknadu plaće ne proizilazi iz porodiljskog odsustva već iz radno-pravnog odnosa, te je neophodno propisati da roditelj u slučajevima kada ne radi pola punog radnog vremena ostvaruje za taj period naknadu plaće u iznosu najniže federalne plaće, bez ostvarivanja porodiljskog dodatka. Nacrtom zakona je predviđeno, u skladu sa propisima o radu, da roditelj može pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena kad ne radi ostvariti:

-za blizance, treće i svako sljedeće dijete, najduže do dvije godine života djeteta,

-za pojačanu brigu i negju djeteta, prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove, najduže do tri godine života djeteta.

Nacrtom zakona je takođe predviđeno da roditelj za rad sa polovinom punog radnog vremena kad ne radi, u slučaju predviđenom članom 68. Zakona o radu Federacije BiH, ima pravo na naknadu plaće za ovaj period. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ovu situaciju normativno nije uredio. Stoga je predloženo da ukoliko roditelj radi polovinu punog radnog vremena, jer ima dijete sa težim smetnjama u razvoju kod kojeg je nalazom nadležne ljekarske komisije utvrđen stepen invalidnosti najmanje 80%, ima pravo na naknadu plaće u visini najniže federalne plaće do 18. godine života djeteta. Predloženo je da se dobna granica do koje roditelj ostvaruje ovo pravo veže za godine punoljetstva djeteta.

Predloženo je i da se naknada plaće za pola radnog vremena kad roditelj ne radi ne može ostvariti ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili neku drugu instituciju u koju se vrši smještaj. Nacrtom zakona predviđeno je i da roditelj ne može ostvariti ovo pravo ako se roditelju u skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorom ili unutrašnjim opštim aktom ili ugovorom isplaćuje puni iznos plaće ili naknada plaće za polovinu punog radnog vremena, kada drugi roditelj radi polovinu punog radnog vremena, a ostvaruje naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena kad ne radi, te u slučajevima kada drugi roditelj ima status roditelja njegovatelja.

Kada je u pitanju plaćanje poreza i doprinosa za ove porodilje, oni će se plaćati u skladu sa

važećim propisima koji regulišu ovu materiju.

Što se tiče nezaposlenih porodilja, Nacrtom zakona nisu predložene nikakve izmjene i dopune budući da nezaposlene porodilje pravo na novčanu pomoć ostvaruju u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 52/22), dok u skladu sa kantonalnim Zakonom ostvaruju pravo na porodiljski dodatak kao i porodilje u radnom odnosu. U zakonu je precizirano da porodiljski dodatak ne može biti manji, odnosno veći od razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane pomoći nezaposlenoj porodilji koji je ostvaren u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci.

Budući da nije bila normirana situacija kada je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava porodilja, a u tom momentu nisu bili ispunjeni uslovi za ostvarivanje ovih prava (npr. prebivalište ili državljanstvo), predviđeno je da ova prava teku od dana ispunjavanja propisanih uslova, a nakon podnošenja zahtjeva.

Kako se naziv prava dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta promijenio u porodiljski dodatak, to je izvršena izmjena naziva ovih prava u čitavom zakonu.

Na kraju u Nacrtu zakona su kaznene odredbe dopunjene kako bi se pojačala odgovornost kod ustanova kada je u pitanju prijem i otpust korisnika iz ustanove.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona, a općinski organi uprave su dužni da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade donesena rješenja sa ovim zakonom.

Propisano je da će ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik vezano za banjsko klimatsko liječenje civilnih žrtava rata (korisnici prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica ili ortopedski dodatak) i da će se osnivački i opći akti ustanova socijalne zaštite uskladiti sa Nacrtom zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dok Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Nacrt zakona je dostavljen Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo koje je Zaključkom broj: 13-04-28403-1/23 od 20.06.2023. godine podržalo aktivnosti ovog ministarstva na donošenju Nacrta zakona.

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 02-04-33995-2/23 od 27.07.2023. godine utvrdila tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te upućen prema Skupštini Kantona Sarajevo, Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-1334-32.3/24 od 18.01.2024. godine je vraćen Ministarstvu na doradu, te je Ministarstvo Nacrt Zakona doradilo u dijelu uređenja prava na kućnu njegu i pomoć i pomoć u kući, utvrđivanja hitnosti donošenja rješenja o smještaju korisnika od strane Službe socijalne zaštite, utvrđivanja novčane kazne za ustanove ukoliko se osoba smjesti protivno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te utvrđivanja naknade umjesto plaće za porodilje u radnom odnosu u iznosu prosječne plaće u Federaciji BiH.

### **III- OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA**

**Član 1.** Ovim članom propisano je da izuzetno od stava 1. člana 6., strani državljanin kojem je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini, prava iz ovog zakona ostvaruje u skladu sa propisom nadležnog organa Bosne i Hercegovine kojim se uređuje način ostvarivanja prava na

kući ostvaruje rješenjem Službe ili zaključivanjem privatnih ugovora o pružanju usluge kućne njege i pomoć u kući između korisnika ove usluge ili ovlaštene osobe i pružaoca ove usluge. Rješenjem Službe ili ugovorom iz stava . ovog člana utvrđuje se broj usluga kućne njege i pomoći u kući u jednom mjesecu u skladu sa nalazom nadležnih ljekarskih komisija iz člana 61. ovog zakona.

**Član 18.** Cijena usluge kućne njege i pomoć u kući koja se pruža na osnovu rješenja Službe utvrđuje se početkom svake kalendarske godine aktom Vlade Kantona Sarajevo.

Cijenu usluge kućne njege i pomoć u kući koja se pruža na osnovu privatnih ugovora utvrđuje ustanova, nevladina organizacija ili druga pravna osoba iz člana 59. stav 2. ovog zakona.

**Član 19.** Ovim članom propisano je da se u članu 68. stav 1. iza riječi: “ustanove” dodaju riječi: “socijalne zaštite”, a iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: “Ustanove mogu u okviru svoje djelatnosti organizovati i implementirati usluge koje su usmjerene na prevenciju institucionalizacije i deinstitutionalizaciju korisnika, kao i druge usluge u cilju pružanja pomoći licima u stanju socijalne potrebe.”

**Član 20.** Ovim članom propisano je da se riječ "savjetovališta" zamjenjuje riječima: "Porodičnog savjetovališta (u daljem tekstu: Savjetovalište)", što je bila jedna nomotehnička izmjena. Propisano je i da je Porodično savjetovalište obavezno prioritetno primiti na savjetovanje lice koje uputi organ starateljstva, a po osnovu postupka koji vodi organ starateljstva u konkretnom predmetu.

**Član 21.** Ovim članom propisano je da se u Glavi V – ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA, naziv Odjeljka: “2. Pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala” mijenja i glasi: “2. Pomoć u troškovima banjско klimatskog liječenja i nabavci ortopedskih pomagala”.

**Član 22.** Ovim članom propisano je da se član 123. briše.

**Član 23.** Ovim članom propisano je da se član 124. mijenja i utvrđeno je da se pomoć u troškovima banjско klimatskog liječenja obezbjeđuje civilnim žrtvama rata koje su ostvarile pravo na: ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe ili ortopedski dodatak.

Pomoć u troškovima banjско klimatskog liječenja obezbjeđuje se osobama iz stava 1. ovog člana kojima je nalazom i mišljenjem JU “Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo” utvrđena potreba za banjско klimatskim liječenjem.

Postupak, uslovi i način ostvarivanja prava na banjско klimatsko liječenje urediće se pravilnikom koji donosi ministar.

**Član 24.** Ovim članom propisano je da se djetetom bez roditelja smatra dijete kojem jedan ili oba roditelja nisu živi ili jedan od roditelja nije upisan u rodni list.

**Član 25.** Ovim članom propisano je da dodatak na djecu u smislu člana 6. stav 2. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (federalnog Zakona) pripada djeci i nakon 18. godine života ukoliko se redovno školuju, odnosno studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine, najduže do 27 godina života. Izuzetno od stava 1. ovog člana djeca iz člana 36. ovog zakona, za vrijeme školovanja i osposobljavanja za život i rad, kao i za vrijeme dok je dijete usljed bolesti ili liječenja, spriječeno

da izvršava obaveze u školi, može ostvariti pravo na dodatak na djecu do 26 godina života.

**Član 26.** Ovim članom propisano je da se pod uslovima za ostvarivanje prava na dječiji dodatak propisanim u Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, djeca nakon navršene 18. godine mogu ostvariti pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ukoliko nastave redovno školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine, a najkasnije do navršenih 27. godina. St. 3., 4. i 5. brisani su.

**Član 27.** Ovim članom propisano je da se iza člana 141. dodaje novi član 141 a. kojim se utvrđuje da:

"pravo na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaju djetetu koje studira ako:

-u toku studija izgubi više od jedne godine na visokoškolskoj ustanovi;

-nakon završenog školovanja na visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena.

-korisnik prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, dužan je da u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine nadležnom organu dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja.

Ukoliko korisnik iz stava 2. ovog člana ne dostavi dokaze u propisanom roku, pravo na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje sa 30. septembrom tekuće godine.

Ostvarivanje jednog od prava iz stava 1. ovog člana, ne isključuje mogućnost ostvarivanja drugog prava iz stava 1. ovog člana."

**Član 28.** Ovim članom propisano je da pravo na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje smještajem u ustanove socijalne zaštite ili institucije u koje se smještaju korisnici u skladu sa ovim zakonom.

**Član 29.** Ovim članom propisano je da se u Glavi VI – ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, u nazivu Odjeljka 2. riječi: "dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta" zamjenjuju se riječima: "porodiljski dodatak".

**Član 30.** Ovim članom propisano je da žena - majka u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta može ostvariti pravo na naknadu umjesto plaće i pravo na porodiljski dodatak u skladu sa ovim zakonom. Ženi – majci u radnom odnosu koja u skladu sa ovim zakonom ostvari pravo na naknadu plaće i porodiljski dodatak, može se isplatiti ukupan novčani iznos do iznosa prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu koja se utvrđuje na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu (u daljem tekstu: ukupan iznos).

**Član 31.** Ovim članom dodaje se novi član 148 a. kojim se propisuje da izuzetno od člana 6. ovog zakona žena - majka u radnom odnosu koja nije državljanica Bosne i Hercegovine - u skladu sa ovim zakonom može ostvariti prava iz člana 148. ovog zakona pod uslovom da ima odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, te da ispunjava uslove u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo. Izuzetno od člana 7. ovog zakona žena – majka u radnom odnosu može ostvariti prava iz člana 148. ovog zakona pod uslovom:

-da ima boravište u Kantonu Sarajevo i utvrđen status raseljene osobe, ili  
-da ima boravište ili prebivalište u Kantonu Sarajevo kraće od 12 mjeseci i da otac djeteta ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 12 mjeseci, da je zaposlena kod poslodavca čije je sjedište u Kantonu Sarajevo, ili joj je mjesto rada u Kantonu Sarajevo i da ne ostvaruje ovo pravo u mjestu boravišta ili prebivališta.

**Član 32.** Ovim članom kojim se mijenja član 149. propisano je da žena – majka u radnom odnosu koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom, ostvaruje naknadu plaće u iznosu najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu koju utvrđuje nadležni organ.

Žena – majka u radnom odnosu koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, u skladu sa u slovima propisanim ovim zakonom, ostvaruje naknadu plaće u iznosu 50% najniže federalne plaće.

Žena - majka u radnom odnosu kojoj poslodavac u cjelosti isplaćuje naknadu plaće po osnovu porodiljskog odsustva ne može ostvariti naknadu plaće u skladu sa ovim zakonom.

**Član 33.** Ovim članom kojim se mijenja član 150 a. propisano je da žena – majka u radnom odnosu može ostvariti pravo na porodiljski dodatak ukoliko je ostvarila naknadu plaće koja je manja od ukupnog iznosa.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu ostvari naknadu plaće isključivo po osnovu člana 149. stav 1. ovog zakona porodiljski dodatak iznosi novčanu razliku od najniže federalne plaće do ukupnog iznosa.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu ostvari naknadu plaće isključivo po osnovu člana 149. stav 2. ovog zakona porodiljski dodatak iznosi novčanu razliku od 50% najniže federalne plaće do ukupnog iznosa.

Ukoliko žena - majka u radnom odnosu kod poslodavca ostvari naknadu plaće u cjelosti, a taj iznos je manji od ukupnog iznosa, žena – majka u radnom odnosu ima pravo na porodiljski dodatak u iznosu novčane razlike od naknade plaće koju je ostvarila kod poslodavca do ukupnog iznosa.

Ukoliko poslodavac isplaćuje ženi – majci u radnom odnosu razliku naknade plaće od iznosa novčane naknade plaće po ovom zakonu do ukupnog iznosa i više, žena majka u radnom odnosu nema pravo na porodiljski dodatak.

Ukoliko poslodavac isplaćuje ženi – majci u radnom odnosu razliku od ukupnog iznosa do iznosa njene place, žena – majka ima pravo na naknadu place i porodiljski dodatak u ukupnom iznosu.

**Član 34.** Ovim članom kojim se mijenja član 153. propisano je da jedan od roditelja kojem je u skladu sa propisima o radu odobren rad sa polovinom punog radnog vremena, može ostvariti pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena kad ne radi i to:

- za blizance, treće i svako slijedeće dijete, najduže do dvije godine života djeteta;
- za pojačanu brigu i njegu djeteta, prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove, najduže do tri godine života djeteta.

Naknada plaće iz stava 1. ovog člana se ostvaruje u iznosu najniže federalne plaće.

**Član 35.** Ovim članom dodata su nova dva člana:



#### Član 153 a.

Jedan od roditelja kojem je u skladu sa propisima o radu odobren rad sa polovinom punog radnog vremena može ostvariti naknadu plaće za polovinu radnog vremena kada ne radi ukoliko ima dijete sa težim smetnjama u razvoju kod kojeg je nalazom nadležne ljekarske komisije utvrđen stepen invalidnosti najmanje 80% najduže do 18. godine života djeteta.

Naknada plaće iz stava 1. ovog člana se ostvaruje u iznosu najniže federalne plaće.

Pravo iz čl. 153. i 153 a. ne može se ostvariti ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj u skladu sa ovim zakonom i hraniteljsku porodicu.

#### Član 153 b.

Jedan od roditelja kojem je u skladu sa propisima o radu odobren rad sa polovinom punog radnog vremena nema pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena kad ne radi ukoliko:

- se roditelju u skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorom ili unutrašnjim općim aktom ili ugovorom o radu poslodavac isplaćuje puni iznos plaće ili naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena kad ne radi;
- drugi roditelj koji radi polovinu punog radnog vremena, a ostvaruje naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena kad ne radi;
- je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se vrši smještaj u skladu sa ovim zakonom i hraniteljsku porodicu;
- drugi roditelj ima status roditelja njegovatelja.

**Član 36.** Ovim članovima propisano je da se riječi: “dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”.

**Član 37.** Ovim članom propisano je da se riječi: “dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuje riječima: “porodiljski dodatak”, a novim stavom 3. da pravo na porodiljski dodatak ne može ostvariti nezaposlena porodilja, ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili instituciju u koju se smještaju korisnici u skladu sa ovim zakonom ili hraniteljsku porodicu. Dosadašnji stav 3. postaje stav 4..

**Član 38.** Ovim članom propisano je da iznos prava na porodiljski dodatak koji ostvaruje nezaposlena porodilja ne može biti manji, odnosno veći od razlike ukupnog iznosa i iznosa novčane pomoći nezaposlenoj porodilji koji je ostvaren u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci.”

**Član 39. i 40.** Ovim članom propisano je da se riječi: “dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”.

**Član 41.** Ovim članom u članu 167. stav 2. iza riječi: “podnesen” dodaje se interpunkcijski znak: “zarez” i riječi: “ili od dana ispunjavanja propisanih uslova u mjesecu u kojem je zahtjev podnesen”.

**Član 42.** Ovim članom propisano je da se riječi: “dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta” zamjenjuju se riječima: “porodiljski dodatak”.

**Član 43.** Ovim članom propisano je da se pri upisu u evidenciju korisnika prava mora postupati u skladu sa propisom koji uređuje zaštitu ličnih podataka.

**Član 44.** Ovim članom propisano je da će se ustanova kazniti i u slučaju da ustanova ne primi na prihvrat neku osobu, kao i ukoliko otpusti korisnika koji je smješten ili prihvaćen, a da korisnik nema obezbijeden drugi oblik zbrinjavanja ili socijalne zaštite, ukoliko se korisnik smjesti u ustanove protivno odredbama ovog zakona, te ukoliko prioritarno ne primi na savjetovanje lice koja uputi organ starateljstva, a po osnovu postupka koje vodi organ starateljstva u konkretnom predmetu.

#### **Prelazna odredba**

**Član 45.** Ovim članom propisano je da su prvostepeni organi dužni po službenoj dužnosti uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i donijeti rješenja o prestanku prava, odnosno ostvarivanju prava iz ovog zakona. Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 23. stav 3. ovog zakona. Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona.

**Član 46.** Ovim članom propisano je da će se osnivački i opći akti ustanova socijalne zaštite uskladiti sa članom 68. stav 4. ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 47.** Ovim članom ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

**Član 48.** Ovim članom propisano je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

#### **IV – FINANSIJSKI OKVIR**

Za provođenje ovog zakona u 2024. godini potrebno je obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo u iznosu od 19.217.610,00 KM.

U prilogu Tabela 1.



TABELA 1

2023

Prosjeak mjesečno

2024

	2023		2024		Broj korisnika sa procjenom povećanja korisnika prema izmjenama i dopunama Zakona	Mjesečni iznos naknade po korisniku prema izmjenama i dopunama Zakona	Iznos povećanja naknade po korisniku prema izmjenama i dopunama Zakona	Procjena naknada sa procijenjenim povećanjem broja korisnika prema izmjenama i dopunama Zakona	Porez na naknadu umjesto plaće ženi majci (60,644%)	Procjena naknada sa procijenjenim povećanjem broja korisnika prema izmjenama i dopunama Zakona	Porez na naknadu umjesto plaće ženi majci (60,644%)	Procjena	Procjena
	Broj korisnika po važećem Zakonu	Mjesečni iznos naknade po korisniku po važećem Zakonu	Ukupna prosječna isplaćena mjesečna naknada po korisniku po važećem Zakonu	Povećanje broja korisnika prema izmjenama i dopunama Zakona									
Pravo stalna novčana pomoć	527	240,00	126,480	11%	585	320,00	80,00	187,200					
Tuđa njega i pomoć	1.294	120,00	155,280	20%	1553	120,00	0,00	186,336					
Jednokratna novčana pomoć prema iznosu najniže penzije – 573,00 KM)	140	160,00	22,400	20%	168	240,00	80,00	40,320					
Izuzetna novčana pomoć	92	320,00	29,440	5%	97	720,00	400,00	69,552					
aknada za vrijeme čekanja na zaposlenje	444	160,00	71,040	10%	488	240,00	80,00	117,216					
Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu	2.024	619,00	1.252,856	7%	2166	800,00	181,00	1.732,544					
Porodiljski dodatak ženi – majci u radnom odnosu	2.024	642,00	1.299,408	7%	2166	600,00	-42,00	1.299,408					
Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji	1.785	340,45	607,703	7%	1910	440,00	99,55	840,378					
Porodiljski dodatak nezaposlenoj porodilji	1.785	920,55	1.643,182	7%	1910	960,00	39,45	1.833,552					
UKUPNO			5.207.789					6.306.506					

Projekcija sredstava čija je namjena banjsko liječenje CIVILNIH ŽRTAVA RATA, prema doli navedenom broju korisnika na godišnjem nivou 1.000.000,00

Projekcija sredstava potrebna za naknadu plaće jednom od roditelja za dlovinu radnog vremena kada ne radi, a u skladu sa propisima o radu kada ima odobren rad sa polovinom punog radnog vremena (procjena za 100 korisnika) na godišnjem nivou	1.542.182,00
UKUPNO DODATNA SREDSTVA	15.675.428,00
	19.217.610,00

Iznici banjskog liječenja:  
 za invalidnina 1.385 korisnika  
 zaatak za njegu i pomoć od strane drugog lica 77 korisnika  
 opedski dodatak 499 korisnika  
 JPN0: 1961 korisnik

UKUPNA DODATNA SREDSTVA ZA PROVEDENJE IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DIECOM NA GODIŠNJIEM NIVOU IZNOSE 19.217.610



# Konsultacije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-1334-32.3/24 od 18.01.2024. godine Stručna služba Vlade povukla je materijal Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je u prethodnoj godini dostavljen Službi za Skupštinske poslove Kantona Sarajevo.



Ovo ministarstvo je u međuvremenu doradilo i pripremilo novi tekst Nacrta Zakona, na način da je uvrstilo nove prijedloge u slijedećim članovima: čl. 12.,14.,15.,16.,17. i 18., te u čl. 24., 30. st. (2), 44. tačka 7) i čl. 48.

Svi zainteresirani u ovoj fazi postupka mogu uzeti aktivno učešće u konsultacijama, u trajanju od deset (10) dana počev od 08.04.2024. godine, te u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:29/22) vaše primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na tekst Nacrta Zakona, dostaviti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, putem pošte na adresu Reisa Džemaludina Čauševića br. 1. Sarajevo ili na e-mail adresu: mirela.bajramovic@ks.gov.ba (mailto:mirela.bajramovic@ks.gov.ba)

Materijal u prilogu:

Nacrt Zakona sa obrazloženjem

Obrazac br. 2

Dokument	Veličina
 nacrt_zakona-_dorada.pdf ( <a href="https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/nacrt_zakona-_dorada.pdf">https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/nacrt_zakona-_dorada.pdf</a> )	276.31 KB
 obrazac_2_-_obrazac_za_provodenje_sveobuhvatne_procjene_uticaja.pdf ( <a href="https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/obrazac_2_-_obrazac_za_provodenje_sveobuhvatne_procjene_uticaja.pdf">https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/obrazac_2_-_obrazac_za_provodenje_sveobuhvatne_procjene_uticaja.pdf</a> )	367.63 KB

Datum:

08.04.2024

© Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 2009. Izrada: Zavod za informatiku i statistiku KS (<http://zis.ks.gov.ba>)

**Početna (/pocetna) | RSS aktivnosti (/rss/aktuelno/aktivnosti) | RSS javne rasprave (/rss/aktuelno/javne\_rasprave) | RSS konkursi (/rss/aktuelno/konkursi) | RSS obavještenja (/rss/aktuelno/obavjestenja) | Struktura stranice (/sitemap) | Kontakti (/kontakti)**



## KANTON SARAJEVO

### Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

#### IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo pripremlilo je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i isti je dostavilo Službi za Skupštinske poslove Kantona Sarajevo.

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-1334-32.3/24 od 18.01.2024. godine Stručna služba Vlade povukla je materijal Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je u prethodnoj godini dostavljen Službi za Skupštinske poslove Kantona Sarajevo.

Ovo ministarstvo je u međuvremenu doradilo i pripremlilo novi tekst Nacrta Zakona, na način da je uvrstilo nove prijedloge u slijedećim članovima: čl. 12.,14.,15.,16.,17. i 18., te u čl. 24., 30. st. (2), 44. tačka 7) i čl. 48.

Pozivi za učešće u konsultacijama na tekst Nacrta Zakona kao i za dostavljanje primjedbi na Obrazac br. 2., su upućeni slijedećim subjektima:

- JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo
- KJU "Porodično savjetovanište"
- KJU "Gerontološki centar"
- JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
- KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“
- KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
- KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“
- JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"
- Udruženje Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo
- Udruženje civilnih žrtava rata Svjetlost
- Koordinacioni odbor udruženja sa invaliditetom Kantona Sarajevo
- Kantonalna uprava za inspeksijske poslove
- OPĆINA Stari Grad Sarajevo Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
- OPĆINA Centar Sarajevo, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
- OPĆINA Novo Sarajevo, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
- OPĆINA Novi Grad Sarajevo, Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo
- OPĆINA Ilidža, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljenam lica

- OPĆINA Hadžići, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica
- OPĆINA Trnovo, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračku, dječiju i socijalnu zaštitu
- OPĆINA Ilijaš, Služba za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu
- OPĆINA Vogošća, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
- Savez Općina i gradova FBiH
- KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo
- Hilfswerk International

Svi zainteresirani u ovoj fazi postupka mogli su uzeti aktivno učešće u konsultacijama, u trajanju od deset (10) dana počev od 08.04.2024. godine, te u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/22), kao i svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na tekst Nacrta Zakona i Obrazac br.2., dostaviti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, putem pošte na adresu Reisa Džemaludina Čauševića br.1. Sarajevo ili na e-mail adresu: [mirela.bajramovic@ks.gov.ba](mailto:mirela.bajramovic@ks.gov.ba).

U skladu sa navedenim, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo zaprimilo je primjedbe i sugestije od strane sljedećih subjekata:

1. SLUŽBA ZA SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA OPĆINE ILIDŽA
2. OPĆINA NOVI GRAD
3. KJU „GERONTOLOŠKI CENTAR“
4. JU“KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD”
6. KJU „PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE“
7. UDRUŽENJE - UNIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA KANTONA SARAJEVO
8. AMRA ZUBČEVIĆ

Ministarstvo svoje odgovore na primjedbe i sugestije naprijed navedenih subjekata, dostavlja u prilogu ovog izvještaja.



## 1.SLUŽBA ZA SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA OPĆINE ILIDŽA

Poštovana,

Želimo samo dati sugestije na "promjenu" naziva prava "Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta" u skladu sa pravima koja su propisana Zakonom a vezano je za ostvarivanje prava:

1. Oca djeteta koji se nalazi na porodijskom odsustvu i nije prikladno priznati mu navedeno pravo u nazivu kako je zakonom utvrđeno. Mišljenja smo da pravo za oca djeteta treba da glasi " Naknada umjesto plaće ocu u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi njege djeteta".
2. Žene -majke koja je rodila mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja porodijskog odsustva, isto tako nije prikladno priznati joj navedeno pravo u nazivu kako je zakonom utvrđeno. Mišljenja smo da pravo za majke koje izgube bebu, treba da glasi: "Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi oporavka od porođaja i psihičkog stanja prouzrokovanog gubitkom djeteta".

Isto tako mišljenja smo da članom 150a. stav 6. Nacrta Zakona, utičete na poslodavce da isplaćuju manje razlike porodijskama a time je ista oštećena i za uplatu doprinosa koja neće biti uplaćena na porodijski dodatak.

*Navedena sugestija nije prihvaćena, obzirom da je Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/22) propisao tačan naziv ovog prava, te da je vezano za politiku rodne ravnopravnosti gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog spola podrazumijeva uključivanje oba spola.*

*Vezano za terminologiju korištenja prava porodijske koja je rodila mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja porodijskog odsustva, napominjemo da je ova terminologija usklađena sa članom 66. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22).*

*Kada je u pitanju član 150a. stav (6) Nacrta Zakona i primjedbu da se na ovaj način utiče na poslodavca da isplaćuje manje razlike porodijskama, čime je ista oštećena i za uplatu doprinosa, koja neće biti uplaćena na porodijski dodatak ističemo da su u praksi bili slučajevi da poslodavci ne žele da isplate ovu razliku porodijskama, jer su smatrali da je to obaveza Kantona Sarajevo, tako da bi u tom slučaju porodijske ostale bez razlike od ukupnog iznosa novčanog davanja koje u skladu sa ovim zakonom može dobiti od Kantona, do ukupnog iznosa njene plate, a koju poslodavac ima namjeru isplaćivati porodijski. Takođe, porezi i doprinosi se ne uplaćuju u skladu sa propisima koji uređuju poresku politiku na dodatnu pomoć, već isključivo na novčanu naknadu umjesto plaće.*

## 2. OPĆINA NOVI GRAD

PREDMET: Dostava primjedbe-mišljenja na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

U cilju donošenja Zakona u kojem će odredbe biti jasno i precizno definisane a nama kao prvostepenom organu olakšati primjenu Zakona molimo da uvažite sljedeće primjedbe u vezi sa dostavljenim Nacrtom Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom :

-smatramo da je neophodno precizirati rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za pola radnog vremena kada ne rade za roditelje blizanaca , trećeg i svakog sljedećeg djeteta i za roditelje sa djecom kojima je potrebna pojačana briga i njega.

-također u članu 137.Zakona nejasno je da li je dodatak na djecu za djecu ispod 18 godina (osnovna i srednja škola) uslovljen redovnom školovanjem u BiH, jer u praksi imamo slučajeve pogotovo romske populacije da se djeca i ispod 15 godina ne nalaze na redovnom školovanju,

-dalje smatramo da u članu 136. Zakona trebaju biti predviđeni izuzetci za djecu čiji su roditelji živi a djeca oduzeta od roditelja i rješenjem nadležne institucije stavljena pod starateljstvo (zbog izdržavanja kazne zatvora ,korištenja narkotika, prosjačenja i slično). Mišljena smo da je djeci pod starateljstvom neophodna pomoć i podrška i da se kroz ovaj Zakon trebaju izjednačiti sa djecom navedenom u članu 136. Zakona.

*Navedeni prijedlozi nisu prihvaćeni iz slijedećih razloga:*

- *Zahtjev za priznavanje prava na naknadu umjesto plaće sa pola radnog vremena kada ne radi priznaje se radniku (roditelju) tek nakon što dobije saglasnost poslodavca da radi pola radnog vremena, te se tek nakon dobijanja ove saglasnosti može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće za rad sa pola radnog vremena kada ne radi.*
- *U članu 137. je precizno navedeno da dodatak na djecu pripada djeci nakon 18. godine života ukoliko se redovno školuju odnosno studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova na području BiH, odnosno vidljivo je da nisu obuhvaćena djeca ispod 18 godina.*
- *Kada su u pitanju djeca čiji su roditelji živi, a djeca oduzeta od roditelja (oduzeto roditeljsko pravo), ova djeca se smještaju ili u ustanove socijalne zaštite ili u hraniteljsku porodicu, te su na ovaj način zaštićena i zbrinuta.*

## 3. KJU „GERONTOLOŠKI CENTAR“

PREDMET: Prijedlozi i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, dostavlja se,

VEZA: Vaš akt broj: 13-02-22921/24 od 12.04.2024.godine

Slijedom Vašeg akta, broj: 13-02-22921/24 od 12.04.2024.godine, dostavljamo Vam prijedloge i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koje bi trebalo uvrstiti u tekst Zakona.

Smatramo da je potrebno član 56. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo uskladiti sa članom 41. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH, koji glasi „Smještaj u

ustanovu socijalne zaštite (u daljem tekstu: ustanova), mogu ostvariti djeca i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi način“.

Ovo iz razloga što je neophodno Zakonom omogućiti svakoj osobi, kojoj je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njenih životnih potreba, a to ne može ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi način, ostvarivanje prava na smještaj ili prava na kućnu njegu i pomoć u kući putem centara za socijalni rad, bez obzira na imovno stanje i obaveze iz Porodičnog zakona.

Predlažemo da se zahtjevi za priznavanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite podnose Centru za socijalni rad koji je nadležan prema prebivalištu lica koje traži smještaj, odnosno da svi prijemi idu preko nadležnih Službi socijalne zaštite. Već odavno su u praksi prisutne situacije da osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć, ne mogu ostvariti pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili pravo na kućnu njegu i pomoć u kući jer ne ispunjavaju zakonske uslove, tako da ostaju sami, imaju novac ali nemaju mogućnost da im neko pruži potrebnu pomoć, što predstavlja jedan oblik diskriminacije ovih osoba. Naplata usluga za smještaj bi se kao i do sada realizirala ugovaranjem sa srodnicima. Ovakvu inicijativu predlažemo duži niz godina, međutim ne nailazi na podršku.

Što se tiče utvrđivanja cijena usluga smještaja u ustanovama socijalne zaštite, predlažemo da se cijena usluga smještaja koja se pruža na osnovu rješenja Službe utvrđuje početkom svake kalendarske godine aktom Vlade Kantona Sarajevo, te da početkom svake kalendarske godine Vlada Kantona Sarajevo utvrdi cijenu usluga smještaja koja se pruža na osnovu privatnih ugovora.

Obzirom da nadležni Centri za socijalni rad ne mogu pratiti fluktuaciju korisnika u Gerontološkom centru. Predlažemo da se u Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom briše član 58 c., koji glasi: „Izuzetno od čl. 56., 57., i 58. ovog zakona, osobe se mogu smještati u ustanove socijalne zaštite po osnovu privatnih ugovora i to najviše do 30% smještajnih kapaciteta ustanove“.

Imajući u vidu način finansiranja KJU „Gerontološki centar“, smještaj korisnika usluga putem nadležnih službi Kantonalnog centra za socijalni rad, postao je veliki problem za ovu Ustanovu, kako zbog dinamike smještaja korisnika, tako i zbog odbijanja plaćanja lijekova, medicinskih sredstava i ortopedskih pomagala, koji se ne nalaze na listi lijekova ili medicinskih sredstava za koja Zavod zdravstvenog osiguranja u potpunosti snosi troškove nabavke istih, odnosno koji se u potpunosti ili u određenom procentu plaćaju od strane osiguranih lica.

Službe za socijalni rad ne mogu pratiti fluktuaciju korisnika usluga u „Gerontološkom centru“, te je svaki prazan krevet za Gerontološki centar čisti gubitak u poslovanju, što predstavlja dodatno njegovo finansijsko urušavanje. Obzirom na navedeno Gerontološki centar je primoran vršiti prijem korisnika putem privatnih ugovora i time prekršiti zakonom dozvoljeni maksimalni procenat od 30% korisnika, koje može imati po privatnim ugovorima. Međutim kantonalni inspektor socijalne zaštite nema razumijevanja za ovu problematiku i zahtijeva poštivanje zakonom utvrđenog maksimalnog procenta i broja korisnika koji mogu biti smješteni po privatnim ugovorima. Pošto nismo u situaciji da utičemo da Kantonalni centar za socijalni rad i njegove općinske službe prate dinamiku fluktuacije korisnika usluga, čime bi se osigurala kontinuirana popuna smještajnih kapaciteta, Gerontološki centar je prinuden da na smještaju kontinuirano ima veći procenat korisnika smještenih putem privatnih ugovora u odnosu na zakonom dozvoljeni, jer drugačije ne može poslovati i opstati, obzirom da bi uvijek

imao poluprazan smještajni kapacitet, što bi uticalo na njegovu finansijsku stabilnost i poslovanje.

Imajući u vidu izloženo smatramo daje neophodno pristupiti brisanju člana 58 c. Zakona, te riješiti na način kako je to predloženo za kućnu njegu, odnosno da se osobe mogu smještati u ustanove socijalne zaštite po osnovu privatnih ugovora, bez propisivanja bilo kakvih procenata smještajnog kapaciteta, obzirom daje već Zakonom propisana obaveza ustanove da na smještaj primi osobu upućenu od strane centra za socijalni rad, a propisana je i kaznena odredba za suprotno postupanje.

Smatramo da izmjena u članu 62., kojom se omogućava pružanje usluga kućne njege na osnovu privatnih ugovora, može doprinijeti prevenciji institucionalizacije starih osoba, međutim odredbe Zakona u segmentu ostvarivanja prava na kućnu njegu i pomoć u kući i dalje su ograničavajuće za osobe kojima je ovakav vid pomoći potreban, te u tom pravcu sugerišemo da se način ostvarivanja ovih usluga putem centara za socijalni rad učini pristupačnijim, te da se ovo pravo na kućnu njegu i pomoć u kući ostvaruje kao primarno pravo u odnosu na novčanu naknadu za njegu i pomoć od strane drugog lica.

U članu 63. u stavu 2., na kraju teksta dodati riječi „i ista se utvrđuje početkom svake kalendarske godine aktom organa upravljanja”.

Obzirom da usluge privremenog zbrinjavanja lica u prihvatilištu za odrasla lica u stanju socijalne potrebe nisu do sada uredene ni jednim propisom, sugerišemo potrebu da se iste urede i regulišu ovim Zakonom.

Što se tiče izmjena i dopuna kaznenih odredbi, propisanih članom 173., sugerišemo dopunu tačke 4) na način da se iza teksta, „ne primi na smještaj osobu koju uputi Centar ili drugi nadležni organ ” dodaju riječi „osim u slučaju da nema slobodnih mjesta za prijem ili prihvata zbog popunjenosti kapaciteta ili ako postoji kontraindikacija za prijem ili prihvata lica u ustanovu”.

U kontekstu obaveze ustanova da na smještaj ili prihvata primi osobu koju uputi Centar ili drugi nadležni organ, u cilju zaštite interesa javnih ustanova i zaštite budžetskih sredstava, predlažemo da se Zakonom utvrdi obaveza centara za socijalni rad da ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite korisnicima omogući prvenstveno putem javnih ustanova socijalne zaštite, odnosno da se radi ostvarivanja određenog oblika prava, korisnik prvo uputi u javnu ustanovu, pa tek ukoliko se to pravo ne može ostvariti u javnoj ustanovi (npr.zbog trenutne popunjenosti kapaciteta, zbog trenutno velikog broja korisnika ili velikog obima usluga, zbog kontraindikacije za pružanje usluga), da se tek onda korisnik može privremeno uputiti u privatnu ustanovu dok se ne stvore uslovi za ostvarivanje prava u javnoj ustanovi. Smatramo neophodnim da se Zakonom utvrdi ova obaveza Centara za socijalni rad i da se postupanje suprotno ovome, u članu 173. definiše kao prekršaj od strane Centra za socijalni rad.

Predlažemo da se tačka 5) člana 173. ili briše ili preformuliše, jer smatramo da će se ustanove naći u situaciji da neće moći uopšte otpustiti korisnika bez obzira na opravdanost razloga za otpust. Treba također sagledati i razloge otpusta korisnika, obzirom da u slučajevima nastanka kontraindikacije za dalji boravak ili težih povreda Pravila o kućnom redu ustanove, nije moguć dalji boravak korisnika u ustanovi.

Smatramo neophodnim da se u smislu ove kaznene odredbe utvrdi kaznena odredba, odnosno prekršaj od strane Centra za socijalni rad ukoliko se u zakonskom roku od 60 dana ne pobrine za dalje zbrinjavanje korisnika usluga kome je otkazan smještaj.

Molimo vas da sve naše prijedloge i sugestije pažljivo razmotrite i iste prihvatite.

*Prijedlog vezano za podnošenje zahtjeva za smještaj u ustanove socijalne zaštite nije prihvaćen jer se ovi zahtjevi podnose JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, nadležnoj službi socijalne zaštite, te se na taj način kroz upravni postupak ostvaruje pravo na smještaj u ustanove.*

*Kada su u pitanju privatni ugovori o smještaju u ustanove socijalne zaštite isti se zaključuju sa ustanovom socijalne zaštite u koju se korisnik smješta, te iz tog razloga neophodno je zahtjev ili prijedlog za smještaj na ovaj način podnijeti ustaovi u koju se smješta korisnik.*

*Prijedlog koji se tiče cijene usluga smještaja nije prihvaćen jer ovu cijenu u skladu sa važećim propisima utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo. Takođe se ne može brisati član 58.c, jer je KJU „Gerontološki centar“ jedna od ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton Sarajevo, te se ne može stavljati u drugačiji položaj u odnosun na druge ustanove socijalne zaštite.*

*Prijedlozi koji se odnose na praćenje fluktuiacije korisnika usluga u ovoj ustanovi su više informativnog karaktera, te se nisu mogli prihvatiti kao prijedlozi na tekst Nacrta Zakona.*

*Vezano za prijedlog koji se odnosi na izmjenu čl. 62. isti nije prihvaćen jer stranka može disponirati sa svojim zahtjevom i odlučiti za koje će pravo podnijeti zahtjev.*

*Prijedlog koji se odnosi na izmjene člana 63. stav 2. nije prihvaćen jer u skladu sa važećim propisom organ upravljanja odlučuje o visini cijene ove usluge (usluge koja se pruža na osnovu privatnog ugovora zaključenog između ustanove i lica koje će plaćati ovu uslugu).*

*Prijedlog vezano za smještaj lica u prihvatilište za odrasla lica nije prihvaćen jer se u prihvatilištu smještaju lica na dobrovoljnoj osnovi.*

*Prijedlog koji se odnosi na član 173. i dopunu tačke 4. a tiču se kaznenih odredbi nije prihvaćen jer se podrazumijeva da smještaj nije moguć ukoliko se radi o popunjenosti kapaciteta ili ukoliko postoje kontraindikacije za prijem.*

*Takođe, vezano za član 173. i prijedlog da se normira nova prekršajna odredba vezano za smještaj korisnika u slučajevima popunjenosti kapacitet isl, nije prihvaćena jer postoji obaveza JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ da u ustanove socijalne zaštite smješta korisnike, te se ne može propisati kaznena odredba u slučaju da se ne može iznaći odgovarajući smještaj.*

*Prijedlog vezano za kaznene odredbe koje su normirane u članu 173. tačka 5. nisu prihvaćene jer je Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22) je propisao način otpusta i ponovnog smještaja korisnika.*

#### 4. JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"

PREDMET: Primjedbe, prijedlozi, sugestije, mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom  
Veza: Vaš akt broj 13-02-22921/24 od 12.04.2024.godine

Poštovani,

JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ nakon upoznavanja sa sadržajem Nacrta Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, dostavlja sljedeće primjedbe, sugestije i mišljenje:

Član 5. - predlažemo da se briše.

Obrazloženje: Mišljenja smo da brisanje riječi u članu 24: "i osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite" nije opravdano iz razloga efikasnosti regulisanja zdravstvene zaštite osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite. Napominjemo da tokom 2014.godine su dva puta izvršene izmjene Zakona u dijelu kojim je propisano navedeno pravo, odnosno prvom izmjenom je ukinuto pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu smještaja u ustanovu socijalne zaštite a zatim isto pravo ponovo uspostavljeno.

Član 12. — predlažemo da se briše.

Obrazloženje: Smještaj u ustanovu socijalne zaštite u neradne dane ili u noćnim satima, vrši se samo kada su u pitanju maloljetna djeca, a tada se smještaj vrši i donosi rješenje po članu 147. Porodičnog zakona Federacije. Nakon isteka perioda smještaja u skladu sa tim članom, ukoliko postoji dalja potreba za smještaj djeteta, isti se provodi u skladu sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo.

Smještaj odraslih osoba u neradne dane ili u noćnim satima vrši se samo u Prihvatnu stanicu pri KJU "Gerontološki centar" Sarajevo.

Takođe smo mišljenja da navedena predložena odredba nije u skladu sa preostalim odredbama člana 56. Zakona, koji nalažu ispitivanje ispunjenosti uslova za smještaj lica u ustanovu socijalne zaštite kao i primjenu Pravilnika o učešću o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje.

Član 14. — predlažemo da u slučajevima kada kućnu njegu i pomoć u kući pružaju ustanove, iste provode kompletan postupak i donose pravni akt o regulisanju navedenog prava.

U slučaju kada kućnu njegu i pomoć u kući pružaju nevladine organizacije registrirane za pružanje usluge kućne njege i pomoći u kući sa kojima Centar zaključi sporazum, mjesno nadležna Služba socijalne zaštite provodi upravni postupak i donosi pravni akt o regulisanju navedenog prava.

Pored navedenih predloženih izmjena u Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, takođe predlažemo sljedeće:

- da se predvidi izuzetak u primjeni uslova prebivališta od najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo kada su u pitanju maloljetna djeca, a u postupcima ostvarivanja prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite kao i postupcima priznavanja prava na internatski smještaj u škole specijalnog tipa.

Obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj kategoriji lica navedeno smatramo opravdanim (npr. kada dolazi do promjene prebivališta djeteta koje je navedeno pravo koristilo u drugom kantonu)

Takođe predlažemo izmjene zakona u dijelu koji se odnosi na uslove za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje.

Naime, u posljednje vrijeme evidentiramo obraćanja za priznavanje navedenog prava lica koja su osnovno i/ili srednje obrazovanje završili kroz redovno obrazovanje ali po individualno prilagođenom planu i programu, odnosno radi se o djeci ili odraslim osobama kod kojih nije ispunjen uslov iz člana 38. Zakona odnosno utvrđivanje postojanja osnova za ostvarivanje prava na školovanje i osposobljavanje za život i rad nije utvrđeno od strane Stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti i razvrstavanje djece i omladine ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju, pri čemu roditelji te djece/osoba ne pristaju da djeca prođu kroz postupak ocjenjivanja sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju.

Dakle, da se predvidi mogućnost da se djeci/odraslim osobama koja su završila redovno školovanje po individualnom planu i programu bez postupka "kategorizacije", te uz eventualno ispunjavanje nekih drugih uslova, prizna pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje.

*Navedena sugestija vezano za član 12. nije prihvaćen jer je cilj normiranja obaveznog donošenja rješenja o smještaju u ustanovu socijalne zaštite nakon smještaja u neradne dane ili u noćnim satima bio izbjegavanje mogućnosti da se korisnik smjesti u ustanovu bez rješenja o smještaju. Takođe, nakon što se rješenjem (djelimično rješenje), odluči o smještaju, o svim drugim bitnim činjenicama za smještaj se naknadno donosi posebno rješenje.*

*Prijedlog vezan za član 14. nije prihvaćen jer se u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i za druga prava i za ostvarivanje prava na kućnu njegu i pomoć mora voditi upravni postupak izuzev ako se radi o privatnim ugovorima za pružanje ove usluge.*

*Vezano za ostale prijedloge, isti nisu prihvaćeni, jer u trenutnoj situaciji nije moguće pristupiti izmjenama uslova koji se odnosi na prebivalište u Kantonu Sarajevo od 12 mjeseci. Smatramo da je vezano za ovu djecu na nivou FBiH potrebno donijeti poseban propis koji će urediti prava ove djece.*

*Prijedlog da se lica smještena u ustanove socijalne zaštite i dalje budu zdravstveno osigurana po ovom osnovu nije prihvaćen jer je u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.20/16), brisano da lica smještena u uastnove socijalne zaštite zdravstveno osiguravaju od strane organa uprave kantona nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite, iz ovog razloga je bilo neophodno uskaditi Nacrt Zakona sa navedenom odlukom.*

## **5. KJU „PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE“**

Predmet: Mišljenje na tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom — dostavlja se  
VEZA vaš akt broj: 13-02-22921/24 od 12.04.2024.godine.

Poštovani,

Shodno Vašem aktu broj gornji, koji je zaprimljen dana 16.04.2024.godine, a kojim tražite mišljenje na tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u nastavku navodimo:

Član 96. mijenja se i glasi:

„član 96.

Djelatnost Porodičnog savjetovališta čini:

psihološko savjetovanje; - individualno savjetovanje i tretman; - porodično savjetovanje i tretman; - grupno savjetovanje i tretman;

Pružanje podrške porodici djece s teškoćama u razvoju — rana intervencija; - Jačanje kompetencija mladih za kvalitetan izbor partnera i izgradnju funkcionalnih partnerskih odnosa i prevenciju razvoda; (brakorazvod)

Pružanje podrške u pripremi za roditeljstvo mladih partnera budućih roditelja u ranoj brizi i podizanju djece ; (ili odgoju djece)

Razvoj socijalnih vještina djece i mladih s ciljem prevencije rizičnih oblika ponašanja; - Poticanje i provođenje aktivnosti u svrhu edukacije i promocije porodičnih vrijednosti koje se odnose na brak, roditeljstvo, porodične i partnerske odnose;

Poslove prevencije u cilju poticanja pravilnog socijalnog razvoja i učvršćivanja prosocijalnih oblika ponašanja;

razvojno-istraživačko proučavanje pojava i problema iz oblasti socijalne zaštite; -publikovanje rezultata tih istraživanja te drugih publikacija (priručnika, brošura, informativno-propagandnih materijala).

Ove djelatnosti su u funkcijama:

spriječavanja nastanka i suzbijanja psihosocijalnih problema i poteškoća; -harmoniziranja porodičnih i bračnih odnosa;

-sticanja pozitivnih navika i formiranja pravilnih životnih stavova i uvjerenja; -educiranja građana i profesionalaca iz oblasti koje se tiču porodice i porodičnih vrijednosti; - stručne i profesionalne pomoći institucijama, ustanovama i organizacijama u skladu sa njihovim potrebama; - stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj ličnih kapaciteta i mogućnosti, te odgovornog odnosa prema sebi, porodici i društvu; -rješavanja porodičnih i bračnih problema, te provođenja mjera i akcija, u suradnji sa mjesnim zajednicama i drugim tijelima, na suzbijanju i sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i ostalih pojedinaca, partnera, porodica i grupa.

Savjetovalište će obavljati i poslove propisane drugim zakonima i odlukama osnivača.

Savjetovališteje obavezno primiti na savjetovanje lice koje uputi organ starateljstva.

Obrazloženje

Član 96. — Predloženom izmjenom člana 96. Zakona jasnije je oslikana djelatnost kojom se bavi ova ustanova. Naime, primarna prevencija, kao neizostavan i nimalo manje važan dio djelovanja Porodičnog savjetovališta nije obuhvaćena postojećim zakonskim rješenjem. Iako je Zakonom propisano da će Savjetovalište „obavljati i poslove propisane drugim zakonima i odlukama osnivača” veoma je bitno da ovi poslovi preventivnog djelovanja koje obavlja Savjetovalište, jasno, kao takvi budu i naznačeni u Zakonu. Također, odredbom člana 46. stav 2. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom



(„Službene novine Federacije BiH”, broj; 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/1 8) utvrđene su usluge socijalnog i drugog stručnog rada kako slijedi: "Uslugama socijalnog i drugog stručnog rada, u smislu ovog zakona, smatra se savjetodavnim rad koji obavljaju ustanove u rješavanju porodičnih i bračnih problema, te mjere i akcije, u saradnji sa mjesnim zajednicama i drugim organima, na suzbijanju i sprečavanju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i ostalih pojedinaca, porodica i društvenih grupa." Navedene „mjere i akcije” Savjetovalište najvećim dijelom realizira kroz svoje opsežne programske aktivnosti primarne prevencije, sa jasno postavljenim ciljevima i ciljnom populacijom, a koje su dio dugogodišnjeg kontinuiranog djelovanja ove ustanove u zajednici.

Kada je u pitanju član 14. novi predloženi stav 4) predlažemo da isti glasi: "Savjetovalište je obavezno primiti na savjetovanje lice koje uputi organ starateljstva."

Razlog za navedeni prijedlog izmjene člana jeste činjenica da se na ovaj način neće ugroziti principi savjetodavno-terapeutskog rada (kao što je to riječ o principu dobrovoljnosti) što doprinosi adekvatnom postizanju terapijskog cilja.

#### Stručno pojašnjenje značaja preventivnih aktivnosti

Praksa je pokazala da je na porodicu u riziku neophodno djelovati i kroz preventivne aktivnosti u smislu procesa poticanja pravilnog socijalnog razvoja i učvršćivanja prosocijalnih oblika ponašanja. Uloga porodičnog savjetovališta u preveniranju ovih pojava je vrlo značajna jer jedino institucionalno djelovanje kroz prevenciju može dovesti do sistemskog i progresivnog jačanja ličnosti i porodice. Iskustva KJU „Porodično savjetovalište” govore o preventivnom radu koji pomaže prevazilaženje porodičnih poteškoća, poteškoća roditelja u podizanju i odgoju djece kao i razvijanje podrške porodicama za funkcioniranje u svakodnevnom životu. Taj rad se odnosi na procese usvajanja socijalnih vještina kod djece i mladih, promociju zdravih stilova života, prevenciju ovisnosti, jačanje roditeljskih kompetencija i promociju odgovornog roditeljstva pa do prevencije nasilja i socijalne isključenosti.

U okviru opisa poslova Savjetovališta, umjesto postojećeg pojma „naučno” koji se odnosi na istraživanje, predloženo je utvrditi „razvojno” istraživanje, koje će realizirati Ustanova, budući da su Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/16) tačno utvrđeni nosioci naučnoistraživačke djelatnosti.

Nadalje, opis predložene djelatnosti Ustanove, te njihove funkcije, utvrđene su po uzoru na zakonsko uređenje ovog segmenta socijalne zaštite u regiji, a koja oslikavaju savremene trendove u oblasti socijalne zaštite.

Napominjemo da navedeni prijedlozi ne iziskuju nikakva dodatna finansijska sredstva odnosno dodatne fiskalne namete na Budžet.

*Navedeni prijedlozi se nisu smatrali osnovanim jer propisana djelatnost u ovom zakonu daje dovoljno prostora ustanovi da obavlja i poslove prevencije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi aktivnosti koje se odnose na donošenje zakona koji uređuje usluge socijalne zaštite.*

## 6. UDRUŽENJE- UNIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA KANTONA SARAJEVO

110-04/2024  
22.04.2024.god.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,  
raseljena lica i izbjeglice  
KANTON SARAJEVO

**PREDMET: Primjedbe i mišljenje na tekst nacrtu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.**

Poštovani,

*Vezano za tekst nacrtu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo daje primjedbe kako slijedi:*

*Primjedba se odnosi na predloženi čl.23 pomenutog Zakona "da se pomoć u troškovima banjско-klimatskog liječenja obezbjeđuje civilnim žrtvama rata koje su ostvarile pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica ili ortopedski dodatak".*

*Pomenute izmjene odnose se samo na osobe s invaliditetom što pravi diskriminaciju među populacijom civilnih žrtava rata jer u skladu sa Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, civilne žrtve rata su osobe s invaliditetom, kao i članovi porodice ubijenih i nestalih civila, kao i preživjele osobe seksualnog zlostavljanja i silovanja.*

*Poznato Vam je da je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u F BiH stupio na snagu 09.08.2023.godine, a u skladu sa čl.58 pomenutog Zakona primjenjuje se od 01.01.2024.godine (Sl.novine F BiH broj: 60 od 09.08.2023.godine) i u skladu sa čl.4 pomenutog Zakona stoji ("proširenje prava prema mogućnostima kantona").*

*S poštovanjem,*

**GENERAL I SEKRETAR UNIJE**

*Ovaj prijedlog nije prihvaće jer se smatralo da je prevashodo banjско liječenje potrebno omogućiti civilnim žrtvama rata koja su ostvarili prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica ili ortopedski dodatak, odnosno licima sa statusom civilnih žrtava rata kojima je uslijed ratnih dejstava utvrđena invalidnost i na osnovu iste naprijed navedena prava.*

## 7. AMRA ZUBČEVIĆ

Poštovani,

Obraćam Vam se sa sugestijom u vezi nacerta izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, tačnije u vezi člana 27. koji se odnosi na izmjenu člana 153. (stranica broj 7 nacrtazakona.

[https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/nacrt\\_zakona\\_-\\_konsultacije.pdf](https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/nacrt_zakona_-_konsultacije.pdf)).

S obzirom da u novom nacrtu zakona nije navedeno ko isplaćuje ovaj dio plaće – kada majka ne radi, majkama ovo stvara veliki problem zato što se niko iz nadležnih institucija ne može odlučiti ko snosi ovaj trošak. Molim Vas, u svoje ime ali i u ime nažalost mnogih majki sa djecom sa poteškoćama u razvoju da nam se ovaj dio definitivno olakša te da se tačno i precizno navede koja institucija/organ/nadležnost će biti zadužena za isplatu ovog dijela novca.

Molim Vas da imate na umu, da pored ogromne boli s kojom se ionako susrećemo primorani smo liječenje za našu djecu tražiti u susjednim državama što iziskuje dodatne materijalne troškove te ne dajući preciznije objašnjenje ovog zakona, djeci tj. porodicama se dodatno otežava jer smo zakinuti za dio na koji imamo pravo kao što se navodi, ali nije navedeno ko snosi te troškove. Imajte na umu da smo svakako u nezahvalnoj situaciji čak da oba roditelja imaju pune plaće, cijene liječenja/rehabilitacije su visoke a sa dosada nejasno definiranim zakonom smo još više bačeni u očaj.

*Vezano za sugestije koje se odnose na ostvarivanje prava na naknadu za rad za vrijeme dok jedan od roditelja radi sa polovnim punog radnog vremena ističemo da u kontekstu Zakona o o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom jasno proizilazi da sve naknade koje se isplaćuju po osnovu prava koje ostvaruju porodilje u skladu sa ovim zakonom padaju na teret Budžeta Kantona Sarajevo, pa tako isto i pravo porodilje na naknadu plate za pola radnog vremena kada ne radi, tako da je nepotrebno predloženo precizirati u ovom zakonu.*

8. Takođe, Ekonomsko socijalno vijeće Kantona Sarajevo je zaključkom br. 13-04-3193-5/23 od 13.03.2024. godine dalo svoje mišljenje kojim podržava aktivnosti ovog ministarstava i Vlade Kantona Sarajevo za donošenje Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

**OBRAZAC ZA PROVOĐENJE PRETHODNE PROCJENE UTICAJA PROPISA**

Naziv prednacrt/nacrta/prijedloga propisa <i>(Obavezno navesti formu propisa: prednacrt, nacrt ili prijedlog propisa)</i>	Prednacrt Zakona o neprofitnom socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo
Obradivač (naziv organa)	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
Datum	16.10.2023.godine
<b>1. Usklađenost prednacrt/nacrta/prijedloga propisa sa prijedlogom godišnjeg programa rada Vlade Kantona Sarajevo, pravnim okvirom i strateškim okvirom Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine</b>	
1.1. Koji je pravni osnov za donošenje propisa?	
Odgovor.: član 13. stav 1. tačka e) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)	
1.2. Da li je oblast koja će biti regulisana propisom u isključivoj nadležnosti Kantona Sarajevo? Ukoliko je odgovor negativan, navedite druge nivoe vlasti koji su nadležni za regulisanje predmetne oblasti?	
Odgovor: <b>Da</b>	
1.3. Da li je izrada propisa predviđena prijedlogom godišnjeg programa rada Vlade Kantona Sarajevo?	
Odgovor: <b>DA/NE</b> (označiti)	
1.4. Navedite zakone i druge propise (uključujući međunarodne sporazume i druge instrumente) kojima su regulisana pojedina pitanja u vezi sa predmetom propisa.	
Odgovor: Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22).	
1.5. Da li je propis u skladu sa strateškim okvirom Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine i kojim? Navesti sve relevantne strateške i planske dokumente i politike.	
Odgovor: Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027	
1.6. Da li usvajanje propisa zahtijeva izmjenu, dopunu ili stavljanje van snage drugih propisa i kojih?	
Odgovor: <b>Ne</b>	
<b>2. Analiza postojećeg stanja i utvrđeni ciljevi prednacrt/nacrta/prijedloga propisa</b>	
2.1. Navesti ključne probleme koji se nastoje riješiti usvajanjem ovog propisa. Navesti ciljne grupe i druge zainteresirane strane na koje će normativna rješenja imati uticaja.	
Odgovor: Usvajanjem određenog standarda, uz podršku javnog sektora, obezbjeđuje se fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga, nisu u mogućnosti da samostalno riješe stambeno pitanje na tržištu riješe isto, dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova utvrđenih ovim zakonom.	
2.2. Koje su posljedice zadržavanja postojećeg stanja odnosno nerješavanja identificiranih problema normativnim putem ili poduzimanjem drugih mjera?	
Odgovor: Zadržavanjem podstiče se društvena nejednakost i jača socijalna nesigurnost među posebno ranjivim društvenim skupinama.	
2.3. Koji se opći i specifični ciljevi žele postići propisom (Član 10. Uredbe) ? U kojoj mjeri i u kojem periodu se propisom mogu postići ovi ciljevi?	
Odgovor: Opći cilj: Jačanje socijalne sigurnosti, kroz jačanje socijalne uključenosti i podsticanje ekonomska dostupnosti. Specifični ciljevi: Obezbuđuje se mogućnost fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga, nisu u mogućnosti da samostalno riješe stambeno pitanje.	

<b>3. Rješenja koja se predviđaju prednacrtom/nacrtom/prijedlogom propisa i pregled mogućih nenormativnih rješenja</b>			
3.1. Navedite ključna rješenja koja će biti obuhvaćena propisom radi adresiranja identificiranih problema i postizanja općeg i specifičnih ciljeva. Odgovor: Usvajanje određenog standarda, uz podršku javnog sektora, kojim se obezbjeđuje fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga, nisu u mogućnosti da samostalno riješe stambeno pitanje na tržištu.			
3.2. Navedite nenormativne mjere (npr. obuke, edukacije, studije, okrugli stolovi i sl. ili druge nenormativne mjere) kojima je moguće postići opći i specifične ciljeve. Odgovor: Obuke, edukacije, seminari i okrugli stolovi u okviru lokalne samouprave.			
<b>4. Proces konsultacija</b> <i>(sa ciljnim grupama i drugim zainteresiranim stranama identificiranim pod 2.1.)</i>			
4.1. Navedite sve kantonalne organe i institucije Kantona Sarajevo, kao i institucije drugih nivoa vlasti (ako je relevantno), sa kojima je potrebno provesti konsultacije i na koji način. Odgovor: Općinske službe na teritoriji Kantona Sarajevo, JU "Kantonalni centar Sarajevo" i Službe socijalne zaštite Kantona Sarajevo, te drugi.			
4.2. Navedite podatke o konsultacijama sa institucijama, organizacijama i pojedincima koje je potrebno provesti u sklopu konsultacija sa javnošću i na koji način. Odgovor:			
<b>5. Procjena uticaja propisa (odnosi se samo na opciju koja podrazumijeva normativna rješenja)</b> <i>(nivo uticaja: a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem), b) značajni uticaji, c) vrlo značajni uticaji, u skladu sa članom 12. Uredbe</i>			
<b>5.1. UTVRĐIVANJE FISKALNIH UTICAJA</b>			
	Vrsta uticaja	Mjerilo uticaja	
	Utvrđite uticaj na:	a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem)	b) značajni uticaji
			c) vrlo značajni uticaji
		Da/Ne	Da/Ne
			Da/Ne
5.1.1.	Prihodi i rashodi za tekuću i naredne dvije budžetske godine		Da
5.1.2.	Budžetski i izvanbudžetski korisnici i drugi budžeti, kao i vanbudžetski fondovi		Da
5.1.3.	Drugi fiskalni uticaji, ukoliko se procjenjuju značajnim		Da
5.1.4.	Obrazloženje za analizu utvrđivanja direktnih uticaja od 5.1.1. do 5.1.3.		
<b>5.2. UTVRĐIVANJE EKONOMSKIH UTICAJA</b>			
	Vrsta uticaja	Mjerilo uticaja	
	Utvrđite uticaj na:	a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem)	b) značajni uticaji
			c) vrlo značajni uticaji
		Da/Ne	Da/Ne
			Da/Ne
5.2.1.	Priliv investicija		Da
5.2.2.	Zapošljavanje u privrednim subjektima		Da


5.2.3.	Siva ekonomija	Ne	Ne	Ne
5.2.4.	Produktivnost, poslovanje privrednih subjekata i njihove operativne troškove		Da	
5.2.5.	Konkurentnost i neobjavljena konkurencija		Da	
5.2.6.	Novi administrativni troškovi za privredne subjekte	Ne	Ne	Ne
5.2.7.	Uticaj na imovinska prava	Da	Ne	Ne
5.2.8.	Uspostavljanje novih javnih ovlaštenja		Da	
5.2.9.	Razvoj i poslovanje malih i srednjih preduzeća		Da	
5.2.10.	Drugi identificirani ekonomski uticaji, ukoliko se procjenjuju značajnim		Da	
5.2.11.	Obrazloženje za analizu utvrđivanja direktnih uticaja od 5.2.1. do 5.2.10.:			
<b>5.3. UTVRĐIVANJE SOCIJALNIH UTICAJA</b>				
	Vrsta uticaja	Mjerilo uticaja		
	Utvrđite uticaj na:	a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem)	b) značajni uticaji	c) vrlo značajni uticaji
		Da/Ne	Da/Ne	Da/Ne
5.3.1.	Zaposlenost i pristup tržištu rada			Da
5.3.2.	Prava vezana za kvalitet radnog mjesta			Da
5.3.3.	Socijalna uključenost i zaštita posebno ranjivih društvenih grupa ili pojedinaca			Da
5.3.4.	Javno zdravlje	Da		
5.3.5.	Pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju		Da	
5.3.6.	Kultura	Da		
5.3.7.	Javna sigurnost, uključujući kriminal i terorizam	Da		
5.3.8.	Drugi identificirani socijalni uticaji, ukoliko se procjenjuju značajnim	Da		
5.3.9.	Obrazloženje za analizu utvrđivanja direktnih uticaja od 5.3.1. do 5.3.8.:			
<b>5.4. UTVRĐIVANJE UTICAJA NA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA</b>				
	Vrsta uticaja	Mjerilo uticaja		
	Utvrđite uticaj na:	a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem)	b) značajni uticaji	c) vrlo značajni uticaji
		Da/Ne	Da/Ne	Da/Ne
5.4.1.	Ravnopravnost spolova u smislu jednakog statusa, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata		Da	

5.4.2.	Pravo na jednaki tretman i prilike naročito u pogledu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih zagarantovanih prava			Da
5.4.3.	Direktna ili indirektna diskriminacija	Da		
5.3.4.	Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka	Da		
5.4.5.	Ostvarivanje pravne zaštite, djelotvoran pravni lijek, pristup sudu i pravo na besplatnu pravnu pomoć	Da		
5.4.6.	Pravo na međunarodnu zaštitu, privremenu zaštitu i postupanje s tim u vezi	Da		
5.4.7.	Pravo na pristup informacijama	Da		
5.4.8.	Drugi identificirani uticaji koji se odnose na zaštitu ljudskih prava, ukoliko se procjenjuju značajnim	Da		
5.4.9.	Obrazloženje za analizu utvrđivanja direktnih uticaja od 5.4.1. do 5.4.8.:			
5.5.	<b>UTVRĐIVANJE UTICAJA NA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>			
	Vrsta uticaja	Mjerilo uticaja		
	Utvrđite učinak na:	a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem)	b) značajni uticaji	c) vrlo značajni uticaji
		Da/Ne	Da/Ne	Da/Ne
5.5.1.	Klima	Da		
5.5.2.	Kvalitet zraka	Da		
5.5.3.	Kvalitet vode i vodnih resursa	Da		
5.5.4.	Kvalitet i upotreba zemljišta	Da		
5.5.5.	Korištenje energije (obnovljivi i neobnovljivi izvori energije)	Da		
5.5.6.	Upravljanje otpadom	Da		
5.5.7.	Uticaj aktivnosti privrednih subjekata na okolinu		Da	
5.5.8.	Zaštita životinja i biljaka i sigurnost hrane	Da		
5.5.9.	Drugi identificirani uticaji na okoliš, ukoliko se procjenjuju značajnim	Da		
5.5.10.	Obrazloženje za analizu utvrđivanja direktnih uticaja od 5.5.1. do 5.5.9.:			
5.6.	<b>UTVRĐIVANJE MOGUĆIH KORUPTIVNIH RIZIKA</b>			
	Vrsta uticaja	Mjerilo uticaja		
	Utvrđite uticaj na:	a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem)	b) značajni uticaji	c) vrlo značajni uticaji
		Da/Ne	Da/Ne	Da/Ne
5.6.1.	Jasnoća, nedvosmislenost i preciznost odredaba	Da		

5.6.2.	Adekvatno ograničavanje diskrecionih ovlaštenja nosilaca javne funkcije	Da		
5.6.3.	Jasno i sveobuhvatno utvrđene procedure i postupci	Da		
5.6.4.	Regulisanje sprječavanja sukoba interesa	Da		
5.6.5.	Transparentnost	Da		
5.6.6.	Adekvatnost utvrđenih sankcija	Da		
5.6.7.	Kreiranje neopravdanog povlaštenog položaja grupa ili pojedinaca	da		
5.6.8.	Drugi rizici koji mogu uticati na razvoj korupcije, ukoliko se procjenjuju značajnim	Da		
5.6.9.	Obrazloženje za analizu utvrđivanja direktnih uticaja od 5.6.1. do 5.6.8.:			

6. Na osnovu prethodne procjene uticaja propisa utvrđeno je da **POSTOJI – NE POSTOJI (označiti)** potreba provođenja postupka sveobuhvatne procjene uticaja propisa.

POTPIS KOORDINATORA POSTUPKA PROCJENE UTICAJA  
Bajramović Mirela, stručni savjetnik  
Amira Gackić, Sekretarka Ministarstva









13  
4698  
PB 1  
4577

Broj: 09-02-38153/24  
Sarajevo, 17.09.2024. godine

KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

**PREDMET: Mišljenje na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.-**

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

**MIŠLJENJE**

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (u daljem tekstu: Zakon) po pitanju njegove usklađenosti sa odredbama ustava i drugih pozitivno-pravnih propisa koji su navedeni u tekstu nacrta Zakona i obrazloženju predmetnog materijala.

Za zakonitost predlaganja pojedinih pitanja koja su stručne prirode odgovoran je nosilac pripreme predmetnog materijala.

Nacrt Zakona može poslužiti kao polazna osnova za pripremu prijedloga ovog propisa.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo, uz napomenu da se predmetni materijal dopuni sa mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo s obzirom da je za provođenje ovog propisa potrebno obezbjediti budžetska sredstva.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



**ADIS BISIĆ, dipl. pravnik**







13  
4884  
PB 1  
4760

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO  
Ministry of Finance

Broj: 08-03-02-37991/24  
Sarajevo, 06.08.2024. godine

## MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO O V D J E

**PREDMET:** Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti,  
zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom  
**VEZA** - Vaš dopis broj: 13-02-22921-4/24 od 29.07.2024 godine

Vežano za Vaš akt, broj i datum veze, koji se odnosi na zahtjev za mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u skladu sa članom 12. stav (1) tač. a) i b) i članom 16. stav (2) Uredbe o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 29/22), Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo daje sljedeće mišljenje:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenom Uredbu i Ministarstvu finansija uz Nacrt zakona dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan *Obrazac 2 - Obrazac za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa, u čijoj tački 4. Procjena uticaja identificiranih opcija -Fiskalni uticaji -utvrđeno da donošenje ovog zakona je sa „Značajnim uticajem - na prihode i rashode za narednu 2025. godinu i naredne budžetske godine, te obzirom na isto proizilazi da je potrebno obezbjediti značajna novčana sredstva za provođenje ovog zakona, jer bitno je napomenuti da obzirom da su pojedina davanja vezana za prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu, to će usloviti i povećanje određenih socijalnih davanja. Za provođenje ovog zakona u 2025. godini predviđa se da je potrebno obezbjediti značajna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo u iznosu cca 19.217.610,00 KM, te da navedeni Zakon ima značajan- Ekonomski uticaj- gdje na osnovu podataka iz elektronske baze Sotac, na osnovu saznanja iz dosadašnje prakse na osnovu prvostepenih rješenja, evidencije o korisnicima i na osnovu uvida u žalbene postupke, predstavlja značajno rasterećenje za poslodavce, posebno kada su u pitanju porodilje u radnom odnosu“*, uz napomenu da djelomičnim rješavanjem problema i poduzimanja određenih mjera izvan mijenjanja regulatornog okvira, ne bi dovela do značajnih promjena, u smislu da bi i dalje postojale dileme i dvosmislenosti prilikom tumačenja i primjene pojedinih odredbi Zakona, te bi postojala nejednakost u socijalnoj uključenosti i zaštiti određenih posebno ranjivih kategorija korisnika.

U obrascu izjave o fiskalnoj procjeni IFP-DA dostavljenom Ministarstvu finansija vidljivo je da će za implementaciju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, biti potrebna značajna dodatna sredstva u budžetu Kantona



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052  
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: [mf@mf.ks.gov.ba](mailto:mf@mf.ks.gov.ba)

1/2

Sarajevo, na šta se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo očitovalo da konstatuje da za implementaciju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, kao ni za dodatna finansijska sredstva za naknade umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu, novčanih pomoći nezaposlenoj porodilji i porodiljskog dodatka nezaposlenoj porodilji usljed povećanja prosječne plaće, nisu planirana finansijska sredstva u okviru odobrenih limita u Dokumentu okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2025.-2027. godina, a koji je usvojila Vlada Kantona Sarajevo.

S obzirom na navedeno Ministarstvo finansija konstatuje da je potrebno da Vlada Kantona Sarajevo, prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu i naredne godine, obezbijedi naprijed navedena potrebna dodatna sredstva za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom **u okviru ukupnog fiskalnog okvira Kantona Sarajevo.**

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Nacrta zakona koji se obrađuje, sa fiskalnog i ekonomskog aspekta prema navedenom u Obrascu 2 - *Obrascu za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa*, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. a/a

Pripremila: Lejla Elezović



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052  
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: [mf@mf.ks.gov.ba](mailto:mf@mf.ks.gov.ba)

2/2

60 2142



13  
4006  
PB.1  
3849

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Anti-Corruption Office

Broj: 20-02-37995-1/24 MČ  
Sarajevo, 05.08.2024. godine

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**  
**Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo**  
-ovdje-

**Predmet:** Mišljenje o provedenoj procjeni uticaja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnog zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom  
(Veza: Vaš akt broj: 13-02-22921-5/24 od 29.07.2024. godine)

Poštovani,

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, a u skladu sa članom 16. stav (1) tačka e) Uredbe o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/22) Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, razmatrajući dostavljeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnog zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa stanovišta procjene uticaja koruptivnih rizika, daje sljedeće:

### MIŠLJENJE

Dostavljeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnog zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ne sadrži odredbe koje mogu dovesti do koruptivnih rizika.

S poštovanjem,

**PO OVLAŠTENJU ŠEFA UREDA**

**Faruk Sahbegović**

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.







1-  
3968  
PB 9  
39/0

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
**Ministry of Communal Economy, Infrastructure,**  
**Physical Planning Construction and**  
**Environmental Protection**

Broj: 05/05-02-38367/24  
Sarajevo, 05.08.2024. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU**  
**POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**  
n/r Ministra

PREDMET: Mišljenje o provedenoj procjeni uticaja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

VEZA: Vaš akt broj: 13-02-22921-3/24 od 29.07.2024. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj: 13-02-22921-3/24 od 29.07.2024. godine, na osnovu člana 16. stav (2) Uredbe o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22), Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, razmotrilo je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te daje sljedeće:

**MIŠLJENJE**

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom je propis koji nema negativan uticaj na zaštitu okoliša i životne sredine, što je pravilno definisano u Obrascu za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nema primjedbi u pogledu provedene procjene uticaja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, na procjenu uticaja na životnu sredinu.

S poštovanjem,

Dostaviti:  
- Naslovu  
- Evidencija  
- Arhiva

  
**MINISTAR**  
**Bojan Bošnjak**









13  
9524  
PB.1  
4415

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/1-02-41020/24  
Sarajevo, 06.09.2024. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU,**  
**RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**  
**gđa. Enda Pavić Pečenковић, ministrica**

**PREDMET: Odgovor na zahtjev za mišljenje, dostavlja se –**

**VEZA: Vaš akt, broj: 13-02-22921-6/24 od 30.08.2024. godine**

Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo dostavljen je Vaš akt, broj i datum veze, kojim od ovog ministarstva tražite *mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u skladu sa odredbama Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18 - Ispravka i 32/22) (u daljem tekstu: Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa).*

Dalje navodite *da ste od ovog ministarstva dobili mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u pogledu procjene uticaja, u skladu sa članom 16. stav (2) Uredbe o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22) (u daljem tekstu: Uredba o procjeni uticaja), međutim niste zaprimili traženo mišljenje po osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa, te ovim putem molite da Vam se dostavi traženo, a u cilju kompletiranja materijala i dostavljanja na razmatranje Vladi Kantona Sarajevo.*

U vezi sa navedenim, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo ukazuje na sljedeće:

U članu 4. stav 1. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa propisan je način na koji se dostavlja nacrt, odnosno prijedlog zakona koji su obuhvaćeni prijedlogom godišnjeg programa rada Vlade, kao i zakoni koji nisu obuhvaćeni godišnjim programom rada Vlade i podzakonski propisi, za koje je Vlada donijela odluku da se provede prethodna procjena uticaja propisa shodno Uredbi o procjeni uticaja propisa.

Svi ostali propisi, odnosno nacrt/prijedlog zakona, odluke Skupštine kojima se provode zakoni, uredbe i odluke Vlade kao opći akti, koji nisu obuhvaćeni godišnjim programom rada Vlade i za koje nije donijeta odluka o provođenju prethodne procjene uticaja propisa, dostavljaju se na način propisan u članu 4. stav 5. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa.



Dakle, za sve nacрте, odnosno prijedloge zakona, koji su obuhvaćeni godišnjim programom rada Vlade Kantona Sarajevo postoji obaveza provođenja prethodne procjene uticaja propisa u skladu sa odredbama Uredbe o procjeni uticaja propisa, kao i za one zakone i podzakonske akte, koji nisu obuhvaćeni programom rada, a za koje Vlada donese odluku o provođenju prethodne procjene uticaja propisa.

S tim u vezi, ukazujemo da Ministarstvo pravde i uprave, u skladu sa svojim nadležnostima, u slučaju kada postoji obaveza provođenja procjene uticaja propisa, daje mišljenje o usklađenosti zakona i drugih propisa sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, kao jedno od kontrolnih tijela, shodno odredbama člana 16. Uredbe o procjeni uticaja propisa, odnosno mišljenje u pogledu provjere provedene procjene uticaja na zaštitu ljudskih prava i sloboda.

U svim ostalim slučajevima, ovo ministarstvo daje mišljenje o usklađenosti zakona i drugih propisa sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, shodno odredbi člana 4. st. 5. i 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa, te kada ministar/ministrica, odnosno direktor/direktorica donose propise, koji se odnose na podzakonske akte koji isti donose iz svoje nadležnosti, shodno odredbi člana 7. stav 1. navedene Uredbe.

Prema tome, za propise za koje se provodi procjena uticaja propisa, ovo ministarstvo daje mišljenje, kao kontrolno tijelo, shodno odredbama Uredbe o procjeni uticaja propisa, a u vezi sa članom 4. stav 1. Uredbe o načinu i postupku pripremanja, izrade i dostavljanja propisa, te ne postoji obaveza davanja dodatnog mišljenja samo po osnovu Uredbe o načinu i postupku pripremanja, izrade i dostavljanja propisa.

Shodno navedenom, ovo ministarstvo je, kao kontrolno tijelo, svojim aktom, broj: 03-04-02-37998/24 od 08.08.2024. godine, dalo mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u pogledu provjere provedene procjene uticaja na zaštitu ljudskih prava i sloboda, u skladu sa svojim nadležnostima, shodno članu 16. stav (2) Uredbe o procjeni uticaja propisa.

Također napominjemo da, shodno odredbama člana 17. Uredbe o procjeni uticaja propisa, Ministarstvo pravde i uprave vrši poslove Centralnog koordinirajućeg tijela za postupak sveobuhvatne procjene uticaja, te ste obavezni, u skladu sa odredbom člana 18. stav (5) navedene Uredbe, *usaglašeni Obrazac 2. i prednacrt, nacrt odnosno prijedlog zakona sa obrazloženjem dostaviti ovom ministarstvu radi popunjavanja i ovjere Obrasca 3. i davanja mišljenja o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni uticaja u pogledu poštivanja svih proceduralnih koraka sadržanih u ovoj uredbi.*

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241  
Web: <http://mpu.ks.gov.ba>, E-mail: [mpu@mpu.ks.gov.ba](mailto:mpu@mpu.ks.gov.ba)



10  
4049  
PB. 1  
ZRP4

Broj: 03-04-02-37998/24  
Sarajevo, 08.08.2024. godine

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU  
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE  
Gđa Enda Pavić Pečenković, ministrica**

**PREDMET: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, mišljenje -**

**VEZA: Vaš akt, broj: 13-02-22921-2/24 od 29.07.2024. godine**

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum veze, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22), i člana 16. stav (2) Uredbe o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22), Ministarstvo pravde i uprave, kao kontrolni organ, razmotrilo je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, i obrazac za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa, te daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom je propis kojim se ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, kojima je utvrđena zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda.

U pogledu provedene procjene uticaja nacrta Zakona na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda ističemo sljedeće:

U rubrici 4. Obrasca za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa, pod opcijom 1. koja se odnosi na zadržavanje postojećeg stanja, uticaj na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda je procjenjen kao zanemarljiv. S druge strane, u rubrici 3. se kao implikacije opcije 1. navodi sljedeće:

*"Ugrožena bi bila zaštita prava posebno ugroženih kategorija korisnika, njihova nedovoljna socijalna uključenost, a postojala bi i veća mogućnost u nejednakom tretmanu pojedinih kategorija korisnika i veća mogućnost u povredi njihovih prava."*



Iz navedenog proizilazi da opcija 1. ima određeni veći nivo uticaja na zaštitu ljudskih prava i sloboda od onog opisanog u rubrici 4.

U rubrici 4. Obrasca 2. koji ste dostavili, je u polju koje se odnosi na procjenu uticaja opcije 2. na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda navedena uputa na rubriku 3. u dijelu koji se odnosi na opciju 2., u kojoj se ne navodi nivo procjenjenog uticaja. Pored toga, u toj rubrici se navodi da "djelimičnim rješavanjem problema... ne bi dovelo do značajnih promjena... te bi postojala nejednakost u socijalnoj inkluziji i zaštiti određenih posebno ranjivih kategorija korisnika.". Pri tome, u rubrici 4. Obrasca, u polju koje se odnosi na procjenu uticaja opcije 1. (zadržavanje postojećeg stanja) je navedeno da je uticaj na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda zanemarljiv. Iz navedenog proizilazi da bi djelimično rješavanje identificiranih problema rezultiralo nejednakošću u socijalnoj inkluziji i zaštiti određenih posebno ranjivih kategorija korisnika, odnosno da bi imalo negativan uticaj na zaštitu ljudskih prava i sloboda, a zadržavanje postojećeg stanja ima zanemarljiv uticaj na ista.

S tim u vezi, potrebno je ponovno razmotriti uticaj na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda u slučaju opcija 1. i 2. i shodno tome korigovati rubriku 4. u odnosnom dijelu.

S poštovanjem,

Dostaviti:  
1. Naslovu;  
2. a/a.

MINISTRICA  
[Redacted]  
Danja Soltić Kadenić  
[Redacted]



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241  
Web: <http://mpu.ks.gov.ba>, E-mail: [mpu@mpu.ks.gov.ba](mailto:mpu@mpu.ks.gov.ba)

2/2

**OBRAZAC ZA PROVEDENJE SVEOBUHVAATNE PROCJENE UTICAJA PROPISA**

<p><b>Naziv prednacrta/nacrta/prijedloga propisa</b> <i>(Obavezno navesti formu propisa: prednacrt, nacrt ili prijedlog propisa)</i></p>	<p>Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom</p>
<p><b>Obrađivač (naziv organa)</b></p>	<p>Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo</p>
<p><b>Datum</b></p>	<p>24.09.2024.godine</p>
<p><b>Pravni osnov za donošenje propisa</b></p>	<p>Član 13.e) i 18.b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i član 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18, 16/23 i 60/23) i član 4. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 60/23).</p>
<p><b>1. Analiza stanja i identifikacija problema</b></p>	

Opišite postojeće stanje i identificirane probleme u skladu sa članom 9. Uredbe. Analizirajte implikacije postojećeg stanja na ciljne grupe i druge zainteresirane strane. Analiza treba da obavezno sadrži obrazloženje neophodnosti normativno-pravnog rješavanja identificiranog problema u odnosu na druga moguća rješenja.

Odgovor:

Usvajanjem ovog propisa predviđeno je iznalaženje kvalitetnijih zakonskih rješenja za socijalno ugrožene kategorije, posebno u pogledu ostvarivanja materijalnih prava, te dodatka na djecu, naknade umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu, novčana pomoć nezaposlenoj porodilji kao i na pružanje prava na organizovane usluge kao što je pomoć kućne njege i pomoći u kući, te pružanje usluga banjinskog liječenja za civilne žrtve rata u svrhu rehabilitacije. Takođe, izjedačeni su uslovi u pogledu ispunjavanja usluga za prestanka prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme studiranja, te je dodatak na djecu usklađen sa odredbama Zakona o materijalnoj podršci u djetu prestanka ovog prava. Takođe, dozna granica roditelja koji u skladu sa propisima o radu radi sa polovinom punog radnog vremena i u skladu sa Zakonom o radu FBiH ima pravo na naknadu plaće za rad sa polovinom punog radnog vremena za vrijeme za koje ne radi, koji imaju dijete sa težim smetnjama u razvoju kod kojeg je nalazom nadležne ljekarske komisije utvrđen stepen invalidnosti najmanje 80%, produžena je do punoljetstva. Posebno je uzeto u obzir i pooštrenje kaznenih odredbi koje se tiču jačanja odgovornosti ustanova kada je u pitanju smještaj lica.

Dokumenti i izvori na osnovu kojih su gore navedeni problemi identificirani su:

- rješenja prvostepenih organa koja su dostavljena ovom ministarstvu u Sektor finansija radi isplate
  - žalbe na rješenja
  - podaci iz elektronske baze Sotac
  - druge evidencije korisnika
  - zahtjevi upućeni ovom ministarstvu za pojašnjenja prilikom provedbe odredbi ovog Zakona od strane prvostepenih organa i upiti vezano za ostvarivanje pojedinih prava kao i zahtjevi za tumačenje odredbi ovog Zakona od strane drugih zainteresiranih strana.
- Propisi kojima je regulisana predmetna oblast uključujući i međunarodno pravni okvir su:
- Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18, 16/23 i 60/23),
  - Zakon o hraniteljstvu FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/17),
  - Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 52/22),
  - Zakon o ustanovama ("Službene list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94),
  - Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03, 34/03 i 65/13),
  - Zakon o radu FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22)
  - Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05),
  - Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.

## 2. Opći i specifični ciljevi propisa

Identificirajte opće i specifične ciljeve u skladu sa članom 10. Uredbe. Pri utvrđivanju ciljeva nužno je voditi računa o njihovoj preciznosti i konkretnosti, mjerljivosti, relevantnosti i ostvarivosti u jasno određenim rokovima.

Odgovor:

Opći:

Preciziranje i jasnije normiranje pojedinih odredbi posebno u dijelu koji se tiče prava porodilja, a čiji je dugoročan cilj lakša primjena odredbi od strane prvostepenih organa u praksi. Nacrtom Zakona utvrđen je i maksimalna visina iznosa prava koja ostvaruje porodilja koja je u radnom odnosu, u cilju buduće predvidivosti finansijskih izdavanja kada su u pitanju porodilje, prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo, što do sada nije bio slučaj. Novim normativnim rješenjima cilj je izbjeći dosadašnje dileme u praksi, usvojiti normativna rješenja koja prate realne potrebe korisnika socijalnih davanja sa posebnim osvrtom na specifične kategorije socijalno ugroženog stanovništva i normiranje čiji je cilj lakše ostvarivanje pojedinih prava kao i nomotehnička poboljšanja odredbi, a što sve skupa dovodi do poboljšanja zadovoljstva korisnika i veće socijalne sigurnosti, a što je kao dugoročan cilj ovog propisa.

Specifični ciljevi:

Nacrtom Zakona, reguliše se načina ostvarivanja prava za lica koja su strani državljani, a priznata im je međunarodna zaštita u Bosni Hercegovini, normirana su rješenja kojim je poboljšan status socijalno ugroženih kategorija lica koji su korisnici materijalnih pomoći, kroz povećanje novčanih davanja, te izmjene u iznosu novčanih cenzusa predviđenih za ostvarivanje pojedinih prava, kao i povoljnije normiranje uslova za ostvarivanje prava za pojedine posebno ugrožene kategorije korisnika materijalnih pomoći (stalna novčana pomoć, novčana naknada za tuđu njegu i pomoć, novčana naknada za vrijeme čekanja na zaposlenje).

Po prvi put normirana je mogućnost pomoći u troškovima banjškog liječenja radi rehabilitacije civilnim žrtvama rata koje su ostvarile pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, ili ortopedski dodatak. Detaljnije su normirana prava porodilja u radnom odnosu, gdje su sada precizno definisana dva prava koja porodilja u radnom odnosu može ostvariti ( pravo na novčanu naknadu umjesto plaće i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta), utvrđen je i maksimalan iznos visine prava koju ista ostvaruje koji služi kao osnov za izračunavanje prava na naknadu umjesto plaće i dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta. Nova normativna rješenja kada je u pitanju roditelji kojem je odobren rad sa polovinom radnog vremena u skladu sa propisima o radu, prilikom ostvarivanja prava na naknadu plaće, te rješenja koja do sada Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom nije uredio, kojim roditelju koji u skladu sa propisima o radu ostvaruje pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena i u skladu sa Zakonom o radu ima pravo na naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena kad ne radi, kada imaju dijete sa težim smetnjama u razvoju kod kojeg je nalazom nadležne ljekarske komisije utvrđen stepen invalidnosti najmanje 80% u pogledu dobnе granice do kada ostvaruje ovo pravo, koje se sada veže za godine punoljetstva djeteta. Izjednačeni su uslovi u pogledu ispunjavanja uslova za prestanak prava na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme studiranja, a predviđeno je da se ova prava ostvaruju ukoliko djeca redovno studiraju u Bosni i Hercegovini. Dodatak na djecu usklađen je sa odredbama Zakona o materijalnoj podšci porodicama sa djecom u FBiH u dijelu prestanka ovog prava. Po prvi put detaljno je regulisan način pružanja usluge pomoći u kući i kućne njege kao i uslovi za njeno ostvarivanje. Dopunjene su i pooštrene postojeće kaznene odredbe koje se tiču odgovornosti ustanova kada je u pitanju prijem i otpust korisnika.



<p><b>3. Identifikacija mogućih opcija za postizanje utvrđenih ciljeva</b></p> <p>Identificirajte moguće opcije za postizanje utvrđenih ciljeva u skladu sa članom 11. Uredbe.</p> <p>Odgovor: Za postizanje utvrđenih ciljeva uzeto je u obzir dosadašnje iskustvo koje se zasniva na saradnji sa ustanovama socijalne zaštite sa područja Kantona Sarajevo, općinskim organima kao jedinicima lokalne samouprave, nevladinim organizacijama i drugim zainteresiranim strukturama. Na ovaj način putem formalnih kao i neformalnih konsultacija nastojat će se postići realizacija ovih ciljeve kao i njihovo unaprijeđenje i ubuduće.</p>
<p><b>Opcija 1.</b></p> <p><i>(Opcija zadržavanja postojećeg stanja kojom će se ukazati na posljedice nerješavanja identificiranih problema u narednom periodu)</i></p> <p>Opis rješenja i osnovne implikacije:</p> <p>Zadržavanjem postojećeg stanja i nedjelovanjem stvara se mogućnost dilema, dvosmislenosti i nejasnoća prilikom tumačenja i primjene pojedinih odredbi Zakona, posebno kada su u pitanju prava iz radnih odnosa.</p> <p>Postojala bi mogućnost nedovoljne zaštite prava posebno ugroženih kategorija korisnika, te njihova nedovoljna socijalna uključenost.</p>
<p><b>Opcija 2.</b></p> <p><i>(Opcija djelimičnog rješavanja identificiranih problema parcijalnim normativnim rješenjima ili poduzimanjem određenih mjera izvan kreiranja ili mijenjanja regulatornog okvira)</i></p> <p>Opis rješenja i osnovne implikacije:</p> <p>Djelimičnim rješavanjem problema i poduzimanjem određenih mjera izvan mijenjanja regulatornog okvira, ne bi dovela do značajnih promjena, u smislu da bi i dalje postojale dileme i dvosmislenosti prilikom tumačenja i primjene pojedinih odredbi Zakona, te bi postojala mogućnost u nejednakosti u socijalnoj uključenosti i zaštiti određenih posebno ranjivih kategorija korisnika.</p>

**Opcija 3.**

(Opcija usvajanja novog i sveobuhvatnog normativnog okvira ili izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira kojim će se u potpunosti ili u najvećoj mogućoj mjeri riješiti identificirani problem)

Opis rješenja i osnovne implikacije:

Usvajanjem novog sveobuhvatnog normativnog okvira, dovelo bi do preciznijeg i jasnijeg normiranja odredbi Zakona radi lakše primjene u praksi ovih odredbi. Izmjene i dopune postojećih pravnih rješenja i nomotehničke ispravke koje prate realne potrebe korisnika socijalnih davanja i posebnih kategorija socijalno ugroženog stanovništva, su neophodne, kao i izmjene i dopune koje sada normiraju lakše ostvarivanje pojedinih prava i mogućnost kontinuiteta u ostvarivanju, a što sve skupa dovodi do poboljšanja zadovoljstva korisnika i veće socijalne sigurnosti. Povećanje raznih novčanih davanja, u skladu sa istim i izmjene koje ih prate u iznosu novčanih cenusa predviđenih za ostvarivanje pojedinih prava, izmjene u normiranju uslova za ostvarivanje prava za pojedine kategorije korisnika, jednako u tretmanu, pri čemu se se vodi računa o realnim potrebama korisnika i situacijama iz prakse. Pojednim kategorijama korisnika, omogućeno je ostvarivanje prava koja do sada nisu uopšte bila normirana, te se na taj način značajno olakšalo korisnicima socijalnih davanja na Kantonu Sarajevo. Na ovaj način jedinstvenim normativnim okvirom omogućilo bi se unaprijeđenje sistema socijalne zaštite i efikasnije postupanje prilikom primjene odredbi Zakona.

**4. Procjena uticaja identificiranih opcija**

Izvršite procjenu uticaja u skladu sa članom 12. Uredbe.

Sve uticaje opisati navodeći:

- a) nivo uticaja: a) bez uticaja (ili sa zanemarljivim uticajem), b) značajni uticaji, c) vrlo značajni uticaji
- b) glavne izvore podataka za procjenu,
- c) dostupne podatke i kvantitativne i kvalitativne pokazatelje, te
- d) analizu podataka i procjenu relevantnosti i obima uticaja te zaključak da li je uticaj pretežno pozitivan ili negativan.

Opcije	Opcija 1.	Opcija 2.	Opcija 3.
Fiskalni uticaji	Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu sredstva koja su izdvojena za socijalnu zaštitu po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom iznose cca. 16.939.940, 00 KM,	Vidjeti rubriku 3. Opcija 2.	Značajni uticaji- ima na na prihode i rashode za narednu 2025. godinu i naredne budžetske godine. Isti iziskuje dodatna novčana sredstva obzirom na predviđena uvećanja, te

	<p>sredstva za zaštitu civilnih žrtava rata iznose cca. 15.300.00,00 KM, a što ukupno za Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom iznosi cca. 105.259.661, 00 KM.</p> <p>Nadalje, sredstva Budžeta Kantona Sarajevo za ostala socijalna davanja, po osnovu podzakonskih akata, odluka, zaključaka Vlade Kantona Sarajevo iznose cca. 26.156.123,00 KM.</p> <p>Budžetom Kantona Sarajevo za 2024. godinu, sredstva koja su realizovana zaključno sa danom 30.06.2024. godine, iznose: za zaštitu civilnih žrtava rata iznose cca. 6.763.926,00 KM, za socijalnu zaštitu cca. 9.359,318. 00 KM, za zaštitu porodice sa djecom cca. 41.600.241, 00 KM.</p>		<p>obzirom na isto proziliazi da je potrebno obezbijediti značajna novčana sredstva za provođenje ovog Zakona, jer bitno je za napomenuti da obzirom da su pojedina davanja vezana za prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih u Federaciji BiH za prethodnu godinu, to će se usloviti i povećanje određenih socijalnih davanja.</p> <p>Na osnovu naprijed navedenog za provođenje ovog zakona u 2025. godini predviđa se da je potrebno obezbijediti značajna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo u iznosu od cca. 19.217.610,00 KM.</p>
<p>Ekonomski uticaji</p>	<p>Opcija br. 1, na osnovu evidencije koja se provodi putem elektronske baze podataka o korisnicima, Sotac, podataka dobijenih uvidom u rješenja prvostepenih organa, uvidom u žalbene postupke, različite evidencije o korisnicima, smatra se da nema ekonomskog uticaja,</p>	<p>Vidjeti rubriku 3. Opcija 2.</p>	<p>Značajan uticaj- gdje na osnovu podataka iz elektronske baze Sotac, na osnovu saznanja iz dosadašnje prakse na osnovu prvostepenih rješenja, evidencija o korisnicima i na osnovu uvida u žalbene postupke, predstavlja značajno rasterećenje za poslodavce, posebno kada su u pitanju porodije u radnom odnosu.</p>
<p>Socijalni uticaji</p>	<p>Opcija br. 1, na osnovu evidencije koja se provodi putem elektronske baze podataka o korisnicima, Sotac, podataka dobijenih uvidom u rješenja prvostepenih organa, uvidom u žalbene postupke, različite evidencije o korisnicima, smatra se sa zanemarjivi uticajem, posebno uzimajući u obzir smanjenu mogućnost socijalne</p>	<p>Vidjeti rubriku 3. Opcija 2.</p>	<p>Značajan uticaj- na osnovu podataka iz elektronske baze Sotac, na osnovu saznanja iz dosadašnje prakse, na osnovu različitih evidencija o korisnicima i na osnovu uvida u žalbene postupke, smatra se vrlo značajnim, zbog proširenja prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.</p>

	<p>uključenosti i zaštite posebno ranjivih društvenih grupa i pojedinaca.</p>		<p>Prvenstveno bolji pristup socijalnoj i zdavstvenoj zaštiti, za lica koja su korisnici materijalnih pomoći po osnovu ovog zakona, te civilnih žrtava rata, značajan uticaj na bolju socijalnoj uključenosti i zaštiti posebno ranjivih društvenih grupa i pojedinaca kao što su: djeca čiji su roditelji osobe sa invaliditetom, djeca su osobe sa invaliditetom, bolesna djeca, djeca kojima su jedan ili oba roditelja umrli, djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, penzioneri, lica kategorisana i za rad osposobljena lica.</p>
<p>Uticaji na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda</p>	<p>Analizirajući obrazloženja iz opcije br.1. a uzimajući u obzir činjenicu da uvidom u praksu ovog ministarstva koja se ogleda između ostalog u zajedničkoj saradnji sa općinskim organima uprave koji direktno provode pojedine odredbe Zakona, koje kako stoji u opciji br. 1., <i>moгу dovesti do stvaranja dilema, dvosmislenosti i nejasnoća prilikom tumačenja i njihove primjene</i>, te na osnovu uvida u evidencije koja se provodi putem elektronske baze podataka o korisnicima (Sotac) i različitih evidencija korisnika, uvida u žalbene postupke, utvrđeno je da do sada se nije dogodila povreda nekog od osnovnih ljudskih prava i sloboda, niti je ugrožena zaštićta istih. U skladu sa naprijed navedenim, <u>uticaj se smatra zanemarljivim.</u></p>	<p>Opcija br.2, na osnovu evidencije koja se provodi putem elektronske baze podataka o korisnicima, Sotac, i različite evidencije korisnika, uvida u žalbene postupke, u ovom dijelu, <u>uticaj se smatra zanemarljivim.</u></p>	<p>Opcija br.3. ima značajan uticaj- omogućava se jednak tretman prilikom ostvarivanja prava, posebno u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih zagarantovanih prava.</p>
<p>Uticaji na zaštitu životne okoline</p>	<p>Opcija br. 1, na osnovu raspoloživih podataka iz baze podataka i iz prakse u ovom dijelu je bez uticaja.</p>	<p>Opcija br. 2, na osnovu raspoloživih podataka iz baze podataka i iz prakse u ovom dijelu je bez uticaja.</p>	<p>Bez uticaja- provođenje ovog zakona nema negativne uticaje na zaštitu okoliša i životne sredine.</p>

Koruptivni rizici	Opcija br. 1, na osnovu raspoloživih podataka iz baze podataka i iz prakse prvostepenih i drugostepenih rješenja u ovom dijelu je bez uticaja. Ne postoje koruptivni rizici.	Opcija br. 2, na osnovu raspoloživih podataka iz baze podataka i iz prakse prvostepenih i drugostepenih rješenja u ovom dijelu je bez uticaja.	Značajan uticaj- jasnoća odredbi i nedvosmislenost značajno umanjuje mogućnost koruptivnih rizika.
-------------------	--	--	--

#### 5. Usporedna analiza opcija i odabir najpovoljnije opcije

Analizirajte opcije u skladu sa kriterijima iz člana 14. Uredbe.

	Opcija 1.	Opcija 2.	Opcija 3.
Postizanje cilja	Opcija nezadovoljava.	Opcija nezadovoljava u potpunosti ostvarenje ciljeva.	Zadovoljava postavljene ciljeve u potpunosti.
Provedivost	Ne provodi se u cjelosti efikasno, obzirom da postoje dileme u praksi prilikom tumačenja pojedinih odredbi i postupanja u prvom stepenu, zbog čega se javljaju problemi u pogledu organizacijske izvodljivosti, budžet se realizuje u skladu sa predviđenim sredstvima, međutim u nedovoljnoj mjeri u pogledu reformskih procesa.	Vidjeti prethodnu opciju.	Propis se može provoditi u potpunosti efikasno kroz sistem javne uprave, uz budžetska sredstva koja se imaju planirati za naredne dvije godine, organizacijska izvodljivost je u potpunosti omogućena kroz korelaciju i uspješnu saradnju koja je do sada postojala sa ustanovama, kao i da s tim da će se jasnijim i preciznijim normiranjem koje predviđa ovaj zakon sada otkloniti dileme koje su postojale u praksi, te će se omogućiti bolja organizacijska izvodljivost kada su u pitanju općinske službe, dok sa aspekta tehničke izvodljivosti sva postojeća i u buduće planirana tehnička sredstva zadovoljavaju potrebe provođenja ovog propisa u potpunosti.
Jasnoća	Nedovoljno jasno tumačenje odredbi.	Nedovoljno jasno tumačenje odredbi.	Značajna jasnoća prilikom tumačenja odredbi.
Troškovi primjene	Nema ušteda.	Nema ušteda.	Nema ušteda.

Usklađenost	Nije dovoljno usklađeno.	Nije dovoljno usklađeno	Propisi su sada jasni i usklađeni u međuzavisnosti sa drugim propisima.
Integralni pristup	Nije uravnotežen integralni pristup.	Nedovoljno je uravnotežen integralni pristup.	Uravnotežen je integralni pristup.
Održivost	Ne postoji kratkoročna niti dugoročna mogućnost održivosti pozitivnog uticaja u širem okruženju i ne postoji niti održivost kapaciteta različitih učesnika za provođenje odabranih rješenja u dugoročnom smislu.	Ne postoji pozitivan uticaj rješenja u širem okruženju u dugoročnom periodu, niti se posjeduju kapaciteti učesnika za provođenje odabranih rješenja u dugoročnom smislu.	Postoji značajna mogućnost dugoročnog pozitivnog uticaja rješenja u širem okruženju, kao i postojanje kapaciteta učesnika za provođenje svih odabranih rješenja u dugoročnom smislu.
Efikasnost	Odabrana rješenja nisu efikasna.	Odabrana rješenja iz opcije su nedovoljno efikasna.	Odabrana rješenja iz opcije su u potpunosti efikasna.

## 6. Odabrana opcija

Navedite odabranu opciju i dajte obrazloženje razloga za odabir ove opcije kao najpovoljnije.

Odgovor:

Odabrana opcija je opcija broj 3.

U skladu sa gore provednim analizama u skladu sa kriterijima Uredbe o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo, jasno proizilazi da kao dugoročno najefikasnija se ističe opcija izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri riješiti identifikirani problem, što će dovesti do lakše primjene odredbi u budućnosti i značajno doprinijeti u proširenju obima prava i njihovoj zaštiti kada su u pitanju različite kategorije korisnika iz oblasti socijalne zaštite i porodično pravne zaštite. Opcija predviđa sada jasna i nedvosmislena rješenja, koja će riješiti postojeće dileme u praksi i dovesti do poboljšanja položaja pojedinih posebno ranjivih kategorija korisnika. Opcija br. 3, smatra se da ima dugoročan pozitivan uticaj u širem okruženju, kao i postojanje kapaciteta učesnika za provođenje svih odabranih rješenja u dugoročnom smislu.

Opcija predviđa, povećanje raznih novčanih davanja, u skladu sa istim i izmjene koje ih prate u iznosu novčanih cenusa predviđenih za ostvarivanje pojedinih prava, izmjene u normiranju uslova za ostvarivanje prava za pojedine kategorije korisnika, jednakost u tretmanu, pri čemu se se vodi računa o realnim potrebama korisnika i situacijama iz prakse.

Pojedinim kategorijama korisnika, omogućeno je ostvarivanje prava koja do sada nisu uopšte bila normirana, te se na taj način značajno olakšalo korisnicima socijalnih davanja na Kantonu Sarajevo.

Propisi su sada jasni i usklađeni u međuzavisnosti sa drugim propisima, te postoji značajna jasnoća prilikom tumačenja odredbi.

## 7. Provođenje konsultacija

7.1. Navedite podatke iz izvještaja o provedenim konsultacijama (izvještaj se obavezno prilaže) o kantonalnim organima i drugim institucijama Kantona i drugih nivoa vlasti sa kojima su provedene konsultacije, uključujući vrijeme konsultacija, metode konsultacija, zaprimljene primjedbe i sugestije, te ishode koje su konsultacije imale na sadržaj propisa.

Odgovor: (Odgovor uključuje i tražene podatke pod rednim brojem 7.2)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, provelo je obavezne konsultacije na način da je tekst Nacrta zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom objavljen na web stranici ovog ministarstva, te da je obavijest o dostavi primjedbi, sugestija i mišljenja na Nacrt zakona, putem e-maila i putem pošte poslana na adresu sljedećih zainteresiranih strana:

Grad Sarajevo

- Općina Stari Grad Sarajevo, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
- Općina Centar Sarajevo, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
- Općina Novo Sarajevo, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
- Općina Novi Grad Sarajevo, Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo
- Općina Ilidža, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
- Općina Hadžići, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
- Općina Trnovo, Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračku, dječiju i socijalnu zaštitu
- Općina Vogošća, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
- Općina Ilijaš, Služba za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu
- JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
- KJU „Odgovorni centar Kantona Sarajevo“
- JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
- Press služba Kantona Sarajevo
- KJU “Gerontološki centar” Sarajevo
- JU “Terapijska zajednica Kampus-Sarajevo”
- KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja”

- JU "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo"
- KJU "Porodično savjetovalište"
- Koordinacioni odbor Udruženja sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo
- KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditeom i drugih osoba"
- Udruženje Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo
- Udruženje civilnih žrtava rata Svjetlost

Povodom istog, svoje sugestije i primjedbe dostavili su: Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Centar, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, KJU "Porodično savjetovalište", JU "Terapijska zajednica Kampus-Sarajevo", Udruženje Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, Udruženje Gluhih Kantona Sarajevo "UG KS", Koordinacioni odbor Udruženja sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo je jedan dio prijedloga koji se tiču dječijeg dodatka uvažilo, kao što je prijedlog Općine Novi Grad u dijelu koji se tiče, prijedloga da se precizira da li ostvarivanje dodatka na djecu koje ostvaruju korisnici ovog prava koji studiraju, isključuje ostvarivanje prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja. Prijedlog je prihvaćen na način da se precizira da ostvarivanje prava na dodatak na djecu za djecu koja redovno studiraju ne isključuje ostvarivanje prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja i uvršten u tekst Nacrta zakona. Svoje sugestije poslalo je Udruženje Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, gdje je ovo udruženje predložilo donošenje Zakona o dopunskim pravima civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, a što nije bio predmet ovog Nacrta zakona. Takođe, prijedlozi i sugestijesu dostavili i Udruženje Gluhih Kantona Sarajevo "UG KS" koji se odnosio na dio kantonalnog zakona koji uređuje osposobljavanje za život i rad, te ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, koji nije prihvaćen. Koordinacioni odbor Udruženja sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo nije imao primjedbi niti sugestija na predloženi tekst Nacrta zakona.

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-1334-32.3/24 od 18.01.2024. godine Stručna služba Vlade povukla je materijal Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je u prethodnoj godini dostavljen Službi za Skupštinske poslove Kantona Sarajevo. Ovo ministarstvo je u međuvremenu doradilo i pripremlilo novi tekst Nacrta Zakona, na način da je uvrstilo nove prijedloge u slijedećim članovima: čl. 12., 14., 15., 16., 17. i 18., te u čl. 24., 30. st. (2), 44. tačka 7) i čl. 48. Pozivi za učešće u konsultacijama na tekst Nacrta Zakona kao i za dostavljanje primjedbi na obrazac br. 2., su upućeni slijedećim subjektima:

- JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo
- KJU "Porodično savjetovalište"
- KJU "Gerontološki centar"
- JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
- KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“
- KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja



- KJU „Odgovorni centar Kantona Sarajevo“
- JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”
- Udruženje Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo
- Udruženje civilnih žrtava rata Svjetlost
- Koordinacioni odbor udruženja sa invaliditetom Kantona Sarajevo
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
- OPĆINA Stari Grad Sarajevo Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
- OPĆINA Centar Sarajevo, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
- OPĆINA Novo Sarajevo, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
- OPĆINA Novi Grad Sarajevo, Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo
- OPĆINA Ilidža, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljenam lica
- OPĆINA Hadžići, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica
- OPĆINA Tmovo, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračku, dječiju i socijalnu zaštitu
- OPĆINA Ilijaš, Služba za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu
- OPĆINA Vogošća, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
- Savez Općina i gradova FBiH
- KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo
- Hilfswerk International

U skladu sa navedenim, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo zaprimilo je primjedbe i sugestije od strane sljedećih subjekata:

1. SLUŽBA ZA SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBIJEGLICE I RASELJENA LICA OPĆINE ILIDŽA
2. OPĆINA NOVI GRAD
3. KJU „GERONTOLOŠKI CENTAR“
4. JU“KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“
6. KJU „PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE“
7. UDRUŽENJE - UNIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA KANTONA SARAJEVO
8. AMRA ZUBČEVIĆ

Pored navedenih, svoje primjedbe su dostavili i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, ali iste nisu razmatrane obzirom da nisu dostavljene u zadatom roku. (dostavljene 14.05.2024. godine).

7.2. Navedite podatke iz izvještaja o provedenim konsultacijama (izvještaj se obavezno prilaže) o institucijama, organizacijama i pojedincima sa kojima su provedene javne konsultacije, uključujući vrijeme konsultacija, metode konsultacija, zaprimljene primjedbe i sugestije, te ishode koje su konsultacije imale na sadržaj propisa.

Odgovor: Pogledati rubriku 7.1.

## 8. Praćenje i evaluacija

8.1. Navedite pokazatelje izvršenja i uspješnosti provođenja propisa, koji uključuju polazne i ciljine vrijednosti, izvore i metode prikupljanja i verifikacije podataka, koji će biti korišteni za praćenje provođenja propisa u skladu sa članom 19. Uredbe.

Odgovor:

Praćenje provođenja propisa odvija se na način da se rješenja prvostepenih organa dostavljaju ovom ministarstvu u Sektor za finansije radi provođenja istih, odnosno provođenja postupka vršenja isplata pojedinih socijalnih davanja.

Nadalje, praćenje uspješnosti od strane Sektora za pravne poslove i nadzor na osnovu žalbenih postupaka, te na osnovu uvida u podatke o korisnicima iz elektronske baze podataka Sotac i na druge načine dostavljenih podataka ovom ministarstvu.

8.2. Navedite plan za praćenje evaluacije propisa u skladu sa članom 20. Uredbe.

Odgovor:

Evaluacija se provodi svaki mjesec na osnovu dostavljenih prvostepenih rješenja o ostvarenim pravima ovom ministarstvu. Takođe, ovo ministarstvo dostavlja izvještaj o provedenim upravnim postupcima Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo svake godine, te će na osnovu istog i prikupljenih podataka sačiniti metodologiju i provoditi postupak obavezne evaluacije svake treće godine.

## 9. Zaključak

**PRIBAVLJENA MIŠLJENJA KONTROLNIH TIJELA (popunjava se nakon pribavljanja mišljenja i izmijena obrasca u skladu sa mišljenjima)**

Kontrolno tijelo	Datum dostavljanja mišljenja i broj akta	Mišljenje priloženo	Mišljenje potvrđuje procjenu uticaja	Sažetak mišljenja i opis izmjena Obrascas 2. i odabranih rješenja u skladu sa mišljenjem	Očitovanje u vezi sa spornim pitanjima u slučaju neslaganja obradivača sa mišljenjem
Ministarstvo finansija (daje mišljenje u pogledu provjere procjene fiskalnih uticaja i ekonomskih uticaja)	06.08.2024. godine, broji: 08-03-02-37991/24.	DA D/NE	DA D/NE	Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, dostavilo je mišljenje u kojem se u skladu sa odredbama Nacrta Zakona predlagača kao i podataka iz izjave o fiskalnoj procjeni IFFP-DA navodi kako je vidljivo da će za implementaciju Nacrta zakona biti potrebna značajna dodatna sredstva u budžetu Kantona Sarajevo. S obzirom na isto, Ministarstvo finansija se očituje da je potrebno da Vlada Kantona Sarajevo prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za period 2025. godinu i naredne godine obezbijedi navedena potrebna dodatna finansijska sredstva za implementaciju Zakona u okviru ukupnog finansijskog okvira Kantona Sarajevo. Takođe, u mišljenju se navodi da je isto dato u skladu sa odredbama Nacrta zakona, sa fiskalnog i ekonomskog aspekta prema navedenom u Obrascu br.2, a da se tačnost ovih podataka nalazi u isključivoj odgovornosti Predlagača.	Nema neslaganja.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (daje mišljenje u pogledu provjere provedene					

procjene socijalnih uticaja)					
Ministarstvo pravde i uprave (daje mišljenje u pogledu provjere provedene procjene uticaja na zaštitu ljudskih prava i sloboda)	08.08.2024. godine, Broj: 03-04-02-37998/24	DA	DA	Ministarstvo pravde i uprave dostavilo je svoje mišljenje u skladu sa kojim se navedenim propisom ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda. U pogledu provedene procjene uticaja Nacrta zakona na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda ističe se određeno neslaganje sa objašnjenima sadržanim u rubrici broj 4. Obrasca, opcija br. 1., i br. 2., sa objašnjenima iz rubrike broj 3. Obrasca, zbog čega je sugerisano eventualna korekcija rubrike broj 4.	Nema neslaganja. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uvažilo je sugestije iz dostavljenog mišljenja Ministarstva pravde i uprave, te u skladu sa istim doradilo je objašnjenje iz rubrike broj 3., opcija br. 1., te izmijenilo rubriku broj 4., na način da se opisala adekvatna gradacija uticaja na zaštitu ljudskih prava i sloboda za svaku od ponuđenih opcija, 1.,2., i 3. S tim u vezi, uskladene su sada rubrika broj 3., i rubrika broj 4., kako je sugerisano u datom mišljenju.
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (daje mišljenje u pogledu provjere procjene uticaja na životnu sredinu)	05.08.2024. godine Broj: 05/05-02-38367/24	DA	DA	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, donijelo je mišljenje u kojem nema primjedbi u pogledu provedene procjene uticaja na životnu sredinu.	Nema neslaganja.
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom (daje mišljenje u pogledu procjene uticaja)	05.08.2024. godine, broji: 20-02-37995-1/24 MČ	DA	DA	Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, dostavilo je svoje mišljenje kojim smatra da odredbe dostavljenog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i	Nema neslaganja.

koruptivnih rizika u zakonima)				zaštiti porodice sa djecom ne sadrži odredbe koje mogu dovesti do koruptivnih rizika.	
--------------------------------	--	--	--	---	--

**IZJAVA O PROVOĐENJU SVEOBUHVAJTNE PROCJENE UTICAJA PROPISA, PROVOĐENJU KONSULTACIJAMA I PRIBAVLJANJU MIŠLJENJA KONTROLNIH TIJELA**

Svojom potpisom koordinator postupka procjene uticaja i svojim potpisom i pečatom rukovodilac obradivača potvrđuju da je provedena sveobuhvatna procjena uticaja propisa u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo i drugim relevantnim propisima.

COORDINATOR POSTUPKA PROCJENE UTICAJA

Datum i mjesto

24.09.2024. godine u Sarajevu

Mirela Bajramović, stručni savjetnik



Datum i mjesto

24.09.2024. godine u Sarajevu





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/1-02-45094/24  
Sarajevo, 30.09.2024. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU,**  
**RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**  
gđa. Enda Pavić Pečenковић, ministrica

**PREDMET: Mišljenje o sveobuhvatnoj procjeni uticaja na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom uz Obrazac 3., dostavlja se -**  
**Veza: Vaš akt, broj: 13-02-22921-7/24 od 24.09.2024. godine**

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 18. stav (5) i (6) Uredbe o procjeni uticaja u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22), Ministarstvo pravde i uprave, kao centralno koordinirajuće tijelo, razmotrilo je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i Obrazac za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa, te daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo nema primjedbi na sveobuhvatnu procjenu uticaja u vezi sa Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te ističe da su ispoštovani svi proceduralni koraci sadržani u Uredbi o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22).

Shodno navedenom, Ministarstvo pravde i uprave, kao centralno koordinirajuće tijelo, u prilogu ovog mišljenja dostavlja popunjen i ovjeren Obrazac 3.

Prilog, kao u tekstu.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.




Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241  
Web: <http://mpu.ks.gov.ba>, E-mail: [mpu@mpu.ks.gov.ba](mailto:mpu@mpu.ks.gov.ba)

1/1

KONTROLNI OBRAZAC O PROVOĐENJU SVEOBUHVAATNE PROCJENE UTICAJA PROPISA			
<b>Naziv prednacrt/nacrta/prijedloga propisa</b>		Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom	
<b>Obrađivač (naziv organa)</b>		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo	
<b>Pravni osnov za donošenje propisa</b>		Čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96 – Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18, 16/23 i 60/23) i člana 4. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 60/23).	
<b>Datum</b>		30.09.2024. godine	
<b>Broj</b>	<b>Elementi provjere</b>		<b>Da</b> <b>Ne</b>
<b>Osnovni elementi</b>			
1.	Izrađena sveobuhvatna procjena uticaja propisa i uključuje sve potrebne dijelove	X	
2.	Naziv propisa je naveden i razumljiv	X	
3.	Naziv obrađivača je naveden	X	
4.	Izvršena je analiza stanja i utvrđen je problem	X	
5.	Utvrđeni su ciljevi (opći i specifični)	X	
<b>Identifikacija opcija, procjena uticaja, konsultacije, uporedna analiza i prijedlog odabrane opcije</b>			
6.	Identificirane su najmanje tri opcije za postizanje utvrđenih ciljeva	X	
7.	Izvršena je procjena uticaja identificiranih opcija u:	X	
	a) fiskalnom pogledu	X	
	b) ekonomskom pogledu	X	
	c) socijalnom pogledu	X	
	d) pogledu zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda	X	
	e) okolišnom pogledu	X	
	f) pogledu koruptivnih rizika	X	
8.	Provedene su konsultacije među institucijama i sa javnošću i njihovi ishodi jasno navedeni i dokumentovani	X	
9.	Izvršena je uporedna analiza opcija prema propisanim kriterijima	X	
10.	Predložena je odabrana opcija sa obrazloženjem	X	
11.	Utvrđen je okvir za praćenje, izvještavanje i evaluaciju	X	

12.	Utvrđeni su pokazatelji uspješnosti provođenja propisa	X
<b>Prilozi</b>		
13.	Priložena su mišljenja kontrolnih tijela, sa konsolidovanim Obrascem 2.	X
14.	Priloženi su izvještaji o provedenim konsultacijama	X
15.	Priložen je prednacrt/nacrt/prijedlog propisa, sa obrazloženjem	X
<b>Zaključak</b>		
Ispoštovani su svi proceduralni koraci sadržani u Uredbi o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/22).		
Neispunjeni elementi provjere (navesti pitanja koja su označena sa NE i dati upute za doradu)		
Broj	Pitanje	Uputa
<b>RUKOVODILAC CENTRALNOG KOORDINIRAJUĆEG TIJELA</b> Ministrića Darja Soltić Kadenić potpis		
M.P.		
Datum i mjesto 30.09.2024. godine, u Sarajevu		









# SLUŽBENE NOVINE

## KANTONA SARAJEVO

Godina XIX – Broj 38

Četvrtak, 25. septembra 2014. godine  
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

### KANTON SARAJEVO

#### Skupština Kantona Sarajevo Zakonodavno-pravna komisija

Na osnovu člana 3. Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici od 15.09.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom obuhvata:

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/03)

Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/13)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14)

Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/14).

Broj 01-05-24459-1/14  
15. septembra 2014. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Zakonodavno-pravne komisije  
Amir Zukić, s. r.

### ZAKON

#### O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

(Prečišćeni tekst)

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim zakonom uređuje se:

- djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
- iznosi novčanih i drugih davanja na osnovu prava iz socijalne zaštite utvrđenih Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) (u daljem tekstu: Federalni zakon) i ovim zakonom, uvjeti i postupak za sticanje tih prava i njihovo finansiranje;
- uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava i finansiranje civilnih žrtava rata utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom;
- uvjeti, način, postupak ostvarivanja prava i finansiranje osnovnih prava porodice sa djecom utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom;
- ustanove socijalne zaštite i uvjeti za njihovo osnivanje;
- uvjeti za imenovanje i razrješenje direktora, predsjednika i članova upravnog odbora, predsjednika i članova nadzornog odbora;
- rad i finansiranje udruženja osoba sa invaliditetom;
- nadzor nad provođenjem ovog zakona;
- i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Član 2.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuje se Federalni zakon.

Član 3.

U postupku za ostvarivanje prava po ovom zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako Federalnim zakonom nije drugačije uređeno.

Član 4.

Poslove iz oblasti socijalne zaštite u prvom stepenu obavlja Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo (u daljem tekstu: Centar) putem službi socijalne zaštite (u daljem tekstu: Služba).

Za obavljanje poslova uprave iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i oblasti zaštite porodice sa djecom u prvom stepenu općinski načelnik organizuje Službu za upravu u skladu sa propisom Vlade Kantona, kojim se propisuje organizacija općinskih službi za upravu.

Član 5.

U drugostepenom postupku o pravima i obavezama po osnovu ovog zakona rješava Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kantonalno ministarstvo).

Član 6.

Prava po ovom zakonu ne mogu ostvariti osobe koje nisu državljani Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Prava po osnovu ovog zakona mogu ostvariti osobe koje imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano.

Izuzetno od prethodnog stava, prava po ovom zakonu mogu ostvariti osobe koje su 30.04.1992. godine imale prebivalište na području Kantona, pod uvjetom da im je utvrđen status povratnika.

Član 8.

Pravo na određeni oblik socijalne zaštite ne može ostvariti osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje istog prava po nekom drugom osnovu.

Član 9.

Ukupan prihod domaćinstva kao uvjet za ostvarivanje prava po ovom zakonu, čine prihodi koje članovi domaćinstva ostvaruju po osnovu:

1. plaća i drugih primanja iz radnog odnosa;
2. starosne, invalidske i porodične penzije;
3. poljoprivredne djelatnosti;
4. primanja po propisima iz invalidsko-boračke zaštite i zaštite civilnih žrtava rata;
5. primanja po osnovu socijalne zaštite, izuzev primanja po osnovu novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe i dodatka za njegu i pomoć od druge osobe;
6. primanja po osnovu prava na ličnu invalidninu po svim osnovama, izuzev u postupku ostvarivanja prava na stalnu novčanu pomoć, novčanu naknadu za pomoć i njegu od druge osobe i dodatka za njegu i pomoć od druge osobe;
7. prihoda ostvarenih po osnovu imovinskih prava;
8. prihoda ostvarenih po osnovu autorskih prava;

9. prihoda ostvarenih po osnovu privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti;

10. prihoda po osnovu registrovane dopunske djelatnosti.

Član 10.

Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu tačke 3. člana 9. ovog zakona, smatra se katastarski prihod iz prethodne godine koji se dijeli sa 12 mjeseci i brojem članova domaćinstva.

Član 11.

Prihodom ostvarenim po osnovu imovinskog prava u smislu tačke 7. člana 9. ovog zakona, smatra se prihod ostvaren prodajom imovine, davanjem imovine u zakup ili najam.

Član 12.

Prihod u smislu tačke 9. člana 9. ovog zakona je godišnji prihod koji se dijeli sa 12 mjeseci i brojem članova domaćinstva.

Član 13.

Osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini pomnožena sa odgovarajućim koeficijentom (u daljem tekstu: prosječna plaća).

Vlada Kantona će svojim aktom utvrditi visinu koeficijenta, s tim da osnov ne može biti manji od onog utvđenog u prethodnoj godini.

II - SOCIJALNA ZAŠTITA

1. Korisnici socijalne zaštite

Član 14.

Korisnici socijalne zaštite, pored korisnika utvrđenih Federalnim zakonom su i:

- osobe i porodice koje bi svoju socijalnu sigurnost trebale ostvariti od primanja u skladu sa članom 9. ovog zakona, a ta primanja nisu dovoljna za podmirenje njihovih osnovnih životnih potreba;
- osobe izložene zlostavljanju i nasilju u porodici.

Član 15.

Koje osobe se smatraju zlostavljanim kao i njihova prava, utvrdit će se posebnim propisom.

2. Prava iz socijalne zaštite

Član 16.

Obim prava korisnika iz člana 12. Federalnog zakona i člana 14. stav 1. alineja 1. ovog zakona koja nisu regulisana Federalnim zakonom i ovim zakonom, kao i način i uvjeti njihovog ostvarivanja uređuju se uredbom Vlade Kantona u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 17.

Osobama i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe osigurava se stambeno zbrinjavanje u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Kantona na poziciji Kantonalnog ministarstva predviđenim za tu namjenu i stambenim jedinicama za tu namjenu kojima raspolaže Kantonalno ministarstvo.

Uredbom Vlade Kantona bliže će se definisati ko se smatra osobom i porodicom u stanju socijalne potrebe u smislu stava 1. ovog člana, način i kriteriji u skladu sa kojima će se istim osigurati stambeno zbrinjavanje.

### 3. Stalna novčana pomoć

#### Član 18.

Iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje jednočlanog domaćinstva je 20% prosječne plaće, koji se za svakog slijedećeg člana domaćinstva uvećava za 10% od ovog iznosa.

Ukoliko su jedan ili više članova domaćinstva osobe sa invaliditetom, koje su ostvarile pravo na novačanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe u skladu sa članom 27. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06), ukupan iznos iz prethodnog stava uvećava se za 20% iznosa dovoljnog za izdržavanje jednočlanog domaćinstva.

#### Član 19.

Stalna novčana pomoć utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini razlike ukupnih prihoda članova domaćinstva i iznosa najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje u smislu člana 18. ovog zakona.

Za osobe iz člana 27. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06) ovog zakona iznos stalne novčane pomoći uvećava se za 30% iznosa koji se smatra dovoljnim za izdržavanje jednočlanog domaćinstva.

#### Član 20.

Srodnik nije u mogućnosti u smislu člana 22. Federalnog zakona izdržavati člana porodice sa kojim ne živi u zajedničkom domaćinstvu, ako mu prihodi, uključujući i člana porodice kojeg je obavezan izdržavati, ne prelaze iznos utvrđen članom 18. ovog zakona uvećanim za iznos novčanog dodatka.

#### Član 21.

Za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć, osim uvjeta propisanih Federalnim zakonom i ovim zakonom, korisnik ne smije biti vlasnik nekretnina (kuće, stana i druge nekretnine) koje svojom veličinom prelaze potrebe domaćinstva, odnosno čijom bi se prodajom ili davanjem u zakup mogla ostvariti sredstva potrebna za izdržavanje ili bi se po osnovu te imovine izdržavanje moglo obezbijediti ugovorom o doživotnom izdržavanju, što u svakom konkretnom slučaju procjenjuje stručni tim Službe.

Korisnik ili domaćinstvo koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na stalnu novčanu pomoć za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina.

#### Član 22.

Pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti domaćinstva u kojima je jedan od članova vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili ima registriranu dopunsku djelatnost, odnosno domaćinstva u kojima su jedan ili više članova vlasnici ili posjednici automobila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

#### Član 23.

Domaćinstva koja su ostvarila pravo na stalnu novčanu pomoć imaju pravo na novčani dodatak na ime plaćanja komunalnih usluga (u daljem tekstu: novčani dodatak).

Visinu novčanog dodatka utvrđuje Vlada Kantona u skladu sa finansijskim mogućnostima.

#### Član 24.

Korisnicima stalne novčane pomoći obezbjeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu, ukoliko je ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu.

#### Član 25.

Izuzetno od člana 7. ovog zakona pravo na stalnu novčanu pomoć mogu ostvariti i raseljene osobe ako prema ocjeni nadležnih organa ne postoje uvjeti za siguran povratak u mjesto prebivališta, a pod uvjetom da nisu ostvarili pravo na smještaj i prehranu u skladu sa propisima kojima se regulišu pitanja raseljenih osoba i izbjeglica.

#### Član 26.

Nalaz i mišljenje o nesposobnosti za samostalan rad i privređivanje osoba iz člana 23. tačka 1. Federalnog zakona u prvom i drugom stepenu daje Javna ustanova "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo" sa kojom je Kantonalno ministarstvo zaključilo ugovor (u daljem tekstu: Stručna institucija).

Troškovi postupka za ostvarivanje prava u prvom stepenu padaju na teret podnosioca zahtjeva.

Ukoliko podnosiocu zahtjeva u skladu sa ovim zakonom budu priznata prava, ima pravo na refundaciju troškova pregleda iz sredstava kantonalnog budžeta.

Troškovi drugostepenog postupka padaju na teret organa koji vodi postupak.

### 4. Novčana naknada za pomoć i njegu od strane druge osobe

#### Član 27.

Osobe iz člana 26. stav 1. Federalnog zakona ostvaruju pravo na novačanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, pod uvjetom da im ukupni prihodi po članu domaćinstva, u koji ne ulazi prihod iz člana 9. stav 1. tačka 6. ovog zakona, mjesečno ne prelazi iznos 40% prosječne plaće.

Potrebu za pomoć i njegu od strane druge osobe za stare i nemoćne osobe iz stava 1. ovog člana utvrđuje Stručna institucija.

Za osobe iz prethodnog stava visina novčane naknade utvrđuje se u iznosu 15% prosječne plaće.

#### Član 28.

Potrebu za pomoći i njegom od strane druge osobe za stare i nemoćne osobe utvrđuje Stručna institucija.

#### Član 29.

Osobe koje su u skladu sa članom 27. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06 i 17/10) ostvarile pravo na dodatak za pomoć i njegu od strane druge osobe imaju pravo na određena ortopedska, tiflotehnička i druga pomagala, čije ostvarenje nije predviđeno propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Uvjeti, vrsta pomagala i način ostvarivanja prava iz prethodnog stava propisat će se pravilnikom koji donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: ministar).

### 5. Druge materijalne pomoći

#### Član 30.

Jednokratna novčana pomoć se dodjeljuje najviše do visine 20% prosječne plaće.

Član 31.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se dodijeliti korisniku u okviru jednog domaćinstva najviše tri puta u toku jedne kalendarske godine, u ukupnom iznosu koji ne prelazi visinu izuzetne novčane pomoći iz člana 34. ovog zakona.

Član 32.

Jednokratna novčana pomoć se može dodijeliti i u naturi, ukoliko postoji sumnja da bi se novčana sredstva mogla nenamjenski utrošiti, što procjenjuje stručni tim Službe.

Član 33.

Osobi koja se nađe u stanju izuzetne socijalne potrebe može se dodijeliti izuzetna novčana pomoć.

Izuzetna socijalna potreba je potreba koja se ne može zadovoljiti jednokratnom novčanom pomoći.

Član 34.

Visina izuzetne novčane pomoći utvrđuje se do visine 40% prosječne plaće i može se dodijeliti istom korisniku samo jedanput u toku kalendarske godine.

Odluku o dodjeli pomoći donosi Služba.

**6. Osposobljavanje za život i rad**

Član 35.

Pravo na osposobljavanje za život i rad obezbjeđuje se djeci ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju i djeci kod kojih postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću do navršениh 15 godina života kroz osnovno školovanje u redovnim školama ili školama specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj.

Izuzetno od prethodnog stava, pravo na školovanje i osposobljavanje za život i rad ostvaruju djeca do navršениh 18 godina života, ukoliko zbog fizičkih ili psihičkih smetnji nisu bila u stanju završiti osnovno školovanje i osposobljavanje za život i rad u predviđenom roku.

Član 36.

Djeca ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju sa navršениh 15 godina, odnosno 18 godina života, ostvaruju pravo na školovanje i osposobljavanje za samostalni život i rad kroz redovne srednje škole ili srednje škole specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj, ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

- da je dijete završilo osnovno obrazovanje;
- da postoji vjerovatnost da se dijete, s obzirom na ometenost u fizičkom ili psihičkom razvoju i stepen preostale sposobnosti, može primjenom ovog prava osposobiti za samostalan život i rad;
- da postoji vjerovatnoća da se osposobljavanje djeteta može postići u trajanju do četiri godine.

Pravo na školovanje i osposobljavanje za život i rad obezbjeđuje se djetetu do navršениh 26 godina života, odnosno i poslije navršениh 26 godina života, ukoliko je to pravo ranije uspostavljeno, a najkasnije do navršениh 29 godina života.

Član 37.

Pravo na rehabilitaciju u cilju osposobljavanja za život i rad imaju i odrasle osobe koje to pravo nisu mogle ostvariti u skladu sa stavom 2. člana 36. ovog zakona ili kod kojih je onesposobljenost nastupila poslije 26. godine života, ako to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu, a najkasnije do navršениh 40 godina života.

Član 38.

Utvrđivanje postojanja osnova za ostvarivanje prava na školovanje i osposobljavanje za život i rad za osobe iz člana 35. ovog zakona vrši Stručna komisija za utvrđivanje sposobnosti i razvrstavanje djece i omladine ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju (u daljem tekstu: Stručna komisija), a za osobe iz čl. 36. i 37. ovog zakona Stručna institucija.

Postupak za utvrđivanje činjenica iz prethodnog stava, način rada Stručne komisije, način ostvarivanja saradnje sa drugim učesnicima u postupku, ocjenjivanje radne sposobnosti, medicinska i druga dokumentacija potrebna za ocjenjivanje radne sposobnosti, sadržaj nalaza, ocjene i mišljenja, obrasci koji se upotrebljavaju i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovih prava regulisat će se posebnim pravilnikom koji donosi ministar.

Član 39.

Djeca i odrasle osobe koje se nalaze na specijalnom školovanju imaju pravo na dnevni boravak u specijalnim ustanovama ili smještaj u ustanovama internatskog tipa ukoliko je takav boravak ili smještaj preporučen mišljenjem Stručne komisije, odnosno Stručne institucije.

Član 40.

Troškove dnevnog boravka ili smještaja u internat za osobe iz čl. 35., 36. i 37. ovog zakona snosi Centar u cijelosti, u visini ekonomski utvrđene cijene troškova dnevnog boravka ili smještaja.

Član 41.

Pravo na osposobljavanje za život i rad prestaje ako kod osobe nastupe takve promjene u fizičkom ili psihičkom stanju koje onemogućavaju njeno osposobljavanje i više ne postoji vjerovatnoća da se osoba može osposobiti za samostalan život i rad, što se utvrđuje ponovnom ocjenom Stručne komisije, odnosno Stručne institucije.

Član 42.

Djeci i odraslim osobama koji su u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom osposobljeni za život i rad, pripada pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje.

Osobe iz prethodnog stava po završetku osposobljavanja za život i rad imaju pravo na novčanu naknadu do trenutka zaposlenja, pod uvjetom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje.

Novčana naknada za vrijeme čekanja na zaposlenje utvrđuje se u visini 20% prosječne plaće, a isplaćuje se mjesečno preko Centra.

Član 43.

Pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje korisniku prestaje:

- ako se zaposli,
- ako odbije posao za koji je osposobljen.

Član 44.

Zaposlena osoba koja je ranije koristila ili je mogla koristiti novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, a koja izgubi posao bez svoje krivice, može istu ponovo ostvariti nakon što iskoristi prava po osnovu propisa iz radnog zakonodavstva.

**7. Smještaj u drugu porodicu**

Član 45.

Drugom porodicom u smislu ovog zakona ne smatraju se osobe iz člana 5. stav 1. Federalnog zakona.

Hraniteljska porodica koja preuzima brigu o smještenoj osobi (u daljem tekstu: hranitelj) mora biti državljanin BiH, psihički i tjelesno zdrav, imati sposobnosti potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba smještene osobe.

Pravo na smještaj u drugu porodicu mogu ostvariti osobe na način i pod uvjetima utvrđenim Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Član 46.

Mjesna nadležnost Službe iz člana 4. ovog zakona mijenja se smještajem osobe u drugu porodicu čije je prebivalište na području druge općine.

Za dijete čiji roditelji žive odvojeno, mjesna nadležnost Službe određuje se prema prebivalištu roditelja kome je dijete povjereno odlukom suda ili organa starateljstva.

Do donošenja odluke nadležna je Služba prema prebivalištu roditelja kod kojeg dijete živi.

Član 47.

Ako je dijete smješteno u porodicu koja ne živi na području općine čiji je vršilac zaštite zaključio ugovor o smještaju, ovaj vršilac zaštite dostavit će jedan primjerak ugovora Službi na čijem području živi porodica u kojoj je dijete smješteno.

Član 48.

Ako je dijete smješteno u porodicu na području druge općine, a vršilac zaštite na čijem je području dijete smješteno utvrdi da je nužno u interesu djeteta da prestane ugovor o smještaju, dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti vršioca zaštite koji je zaključio ugovor o smještaju i poduzeti po potrebi hitne mjere radi zaštite djeteta.

Član 49.

O smještaju djece ili odraslih osoba u drugu porodicu Služba donosi rješenje.

Rješenje se donosi na osnovu zaključka Stručnog tima koji obrazuje Služba, kojim se utvrđuje postojanje uvjeta iz čl. 34. i 35. Federalnog zakona.

Osim uvjeta predviđenih čl. 34. i 35. Federalnog zakona dijete se ne može smjestiti u porodicu koja u domaćinstvu ima više od dvoje djece mlade od 15 godina.

Član 50.

Na osnovu rješenja o određivanju smještaja u drugu porodicu, Centar sa hraniteljem zaključuje pismeni ugovor o smještaju.

Član 51.

Ugovor o smještaju sa hraniteljem mora da sadrži:

- ime i prezime bračnih drugova kod kojih se dijete smješta i adresu;
- početak i po potrebi trajanje smještaja;
- obaveze porodice u koju se dijete smješta, u pogledu njegovog odgoja, školovanja i uopće osposobljavanja za samostalan život i rad kao i u pogledu ishrane i smještaja;
- visinu i način plaćanja naknade za smještaj;
- vrijeme i način obavještavanja Službe o svim okolnostima koje su od značaja za razvoj djeteta, odgoj i školovanje, kao i o okolnostima od značaja za uslove života odraslog lica u porodici;
- razlog za raskid ugovora;
- način kontrole od strane Službe;
- otkazni rok.

Član 52.

Naknada za smještaj u drugu porodicu utvrđuje se u visini 80% cijene smještaja u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite.

Član 53.

Troškovi smještaja padaju na teret Centra koji je odlučio o smještaju.

Član 54.

Centar ima pravo na potpunu ili djelimičnu naknadu troškova iz člana 53. ovog zakona iz imovine smještene osobe ili od osoba koje su po odredbama Porodičnog zakona dužne izdržavati smještenu osobu.

Član 55.

Smještaj u drugu porodicu prestaje:

- sporazumom ugovornih strana,
- istekom ugovorenog roka,
- otkazom ugovora,
- raskidom ugovora,
- punoljetstvom djeteta,
- usvojenjem djeteta,
- smrću osobe koja je zaključila ugovor,
- smrću osobe na smještaju,
- stupanjem u brak osobe smještene u drugu porodicu.

## 8. Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Član 56.

Smještaj osoba u ustanove socijalne zaštite vrši se u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Cijenu usluga koje pruža ustanova utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog ustanove.

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite neće se osigurati osobi, kojoj po odredbama Porodičnog zakona srodnici obavezni na izdržavanje, mogu obezbijediti uvjete za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, o čemu zaključak donosi Stručni tim Službe.

Kantonalno ministarstvo donijeće pravilnik kojim će se definisati kriteriji za utvrđivanje visine učešća srodnika u troškovima smještaja u ustanovi

Član 57.

Ukoliko porodica ne može obezbijediti uvjete za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba donosi se rješenje o smještaju u ustanovu, kojim se utvrđuje:

- potreba smještaja,
- ustanova u koju se smješta,
- početak i eventualno trajanje smještaja,
- troškovi smještaja.

Član 58.

O smještaju u ustanove socijalne zaštite zaključuje se ugovor između ustanove i Centra.

Centar zaključuje ugovor sa korisnikom, odnosno srođnicima koji su po zakonu obavezni da ga izdržavaju.

Ugovorom iz prethodnog stava može se utvrditi da, ukoliko korisnik koji je vlasnik pokretne ili nepokretne imovine nije u mogućnosti da plaća troškove smještaja ili osobe koje su po odredbama Porodičnog zakona obavezne da ga izdržavaju odbiju da plaćaju troškove smještaja ili ne uplaćuju ugovorenu cijenu smještaja, Centar troškove smještaja može namiriti iz njegove imovine.

## 9. Kućna njega i pomoć u kući

### Član 59.

Usluge kućne njege i pomoći u kući mogu pružati ustanove, Crveni križ i nevladine organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane Federalnim zakonom i ovim zakonom.

### Član 60.

Pomoć i njega u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe pod uvjetom:

- da nije ostvarila pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe;
- da nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug i djeca;
- da nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom izdržavanju;
- da prihod po članu domaćinstva ne prelazi 30% prosječne plaće.

Potrebu za pomoć i njegu u kući utvrđuje Stručna institucija.

### Član 61.

Aktima ustanova, a u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom, bliže se reguliše način pružanja i korištenja usluga kućne njege.

### Član 62.

Troškove kućne njege i pomoći snose pravne i fizičke osobe u skladu sa Federalnim zakonom.

### Član 63.

Ugovor o vršenju usluga kućne njege i pomoći u kući i visinu naknade za usluge zaključuje se između korisnika i njegovih rodnika, odgovarajuće ustanove koja ispunjava propisane uvjete i Centra.

## 10. Postupak za ostvarivanje prava

### Član 64.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite pokreće se na zahtjev osobe u stanju socijalne potrebe, člana domaćinstva ili po službenoj dužnosti.

### Član 65.

Pravo na socijalnu zaštitu pripada korisniku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo na socijalnu zaštitu traje dok postoje uvjeti za korištenje tog prava, u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom.

### Član 66.

Korisnik prava iz socijalne zaštite dužan je u roku od 15 dana obavijestiti nadležni organ o svakoj promjeni koja bi mogla uticati na obim i visinu stečenih prava.

### Član 67.

Osobi koja se nađe u stanju socijalne potrebe sa područja drugog kantona pružit će se potreban oblik socijalne zaštite od strane Službe i omogućiti joj povratak u mjesto prebivališta.

Osoba kojoj se ne može utvrditi prebivalište, odnosno boravište ostvaruje potrebne oblike socijalne zaštite putem Službe gdje je zatečena, a najduže dok se ne utvrdi njeno prebivalište odnosno posljednje boravište.

## III - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

### 1. Opće odredbe

#### Član 68.

Kantonalne ustanove socijalne zaštite kao javne ustanove osniva Skupština Kantona.

Ustanove se osnivaju radi:

- obavljanja stručnih i drugih poslova iz oblasti socijalne zaštite,
- zbrinjavanja određenih kategorija korisnika socijalne zaštite,
- proučavanja pojava i problema u oblasti socijalne zaštite.

Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona, može osnovati u okviru postojećih ustanova ili kao samostalne ustanove, zaštićene kuće, sigurne kuće i prihvatne stanice za žensku i mušku djecu i omladinu, kao i druge ustanove, po potrebi proširiti ili promijeniti djelatnost postojećih ustanova, u skladu sa uvjetima predviđenim ovim zakonom i Zakonom o ustanovama.

#### Član 69.

Ustanova se može osnovati ako su, pored općih uvjeta propisanih za osnivanje ustanove, ispunjeni i slijedeći uvjeti:

- da postoji trajna potreba za obavljanje određene djelatnosti socijalne zaštite;
- da su utvrđeni osnovni zadaci, dugoročni ciljevi, plan i program rada ustanove;
- da je osiguran odgovarajući prostor i oprema za uspješan rad ustanove;
- da su osigurani potrebni stručni i drugi radnici;
- da je utvrđeno finansiranje i materijalna sredstva potrebna za rad ustanove.

#### Član 70.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za osnivanje ustanova socijalne zaštite (u daljem tekstu: ustanova) donosi Komisija za prvostepeno rješavanje (u daljem tekstu: Komisija) koju rješenjem imenuje ministar, a rješenje Komisije potpisuje predsjednik Komisije.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba, koju kao drugostpeni organ rješava ministar.

Rješenje doneseno od strane ministra je konačno i protiv istog se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Uvjete za osnivanje ustanova kao i formiranje i način rada Komisije, urediće se pravilnikom koji će donijeti Kantonalno ministarstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/10).

#### Član 71.

Ustanove prestaju sa radom prema uvjetima utvrđenim Zakonom o ustanovama.

#### Član 72.

Ako se utvrdi da ustanova ne zadovoljava zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti, Kantonalno ministarstvo odrediće rok u kome je ustanova dužna otkloniti nedostatke.

Član 73.

Ustanove, izuzev Centra, može osnovati građanin, udruženje građana, humanitarna organizacija ili vjerska zajednica, strani državljanin ili strana humanitarna organizacija pod uvjetima propisanim zakonom.

Prenošenje javnih ovlaštenja iz socijalne zaštite iz isključive nadležnosti Kantona na ustanove iz stava 1. može se vršiti samo ovim zakonom.

Član 74.

Ustanove su dužne na propisan način voditi evidenciju o korisnicima i pruženim uslugama, u skladu sa uputstvom o vođenju evidencije o korisnicima i pružanju usluga i o tome dostavljati izvještaje Kantonalnom ministarstvu.

Uputstvo iz prethodnog stava donosi ministar.

Član 75.

Kantonalno ministarstvo vodi evidenciju ustanova i drugih organizacija i udruženja koje obavljaju djelatnost socijalne zaštite.

Član 76.

Ustanove su dužne svojim aktom utvrditi organizaciju, sistematizaciju rada u ustanovama i radnim jedinicama, način prijema i otpusta korisnika, kao i normative stručnog kadra u odnosu na broj šticićenika i druga pitanja organizovanja rada u skladu sa Zakonom o ustanovama i ovim zakonom.

Saglasnost na akte ustanove socijalne zaštite, kao i na propisane normative, daje Kantonalno ministarstvo.

Član 77.

Ustanove čiji je osnivač Kanton finansijsko poslovanje vezano za utrošak budžetskih sredstava obavljaju u skladu sa standardima o finansijskom poslovanju koje će pravilnikom utvrditi Kantonalno ministarstvo.

## 2. Kantonalni centar za socijalni rad

Član 78.

Kantonalni centar za socijalni rad je višefunkcionalna ustanova socijalne zaštite organizirana kao centralna institucija, otvorena za saradnju sa nevladinim organizacijama i drugim organizacijama koje na principima suvremenog, stručnog, socijalnog rada uz angažiranje potrebnih profila stručnjaka organizira, supervizira i sprovodi ciljeve socijalne zaštite u Kantonu.

Član 79.

Centar za socijalni rad kao javnu ustanovu na koju se prenose javna ovlaštenja, u skladu sa Zakonom o ustanovama, osniva Skupština Kantona i utvrđuje organizaciju, vrstu i stepen stručne spreme stručnih radnika u odnosu na broj stanovnika koje pokriva Centar.

Rad efikasnosti u radu, Centar vrši neposrednu socijalnu zaštitu putem službi koje se osnivaju za područje općina udruženih u Kanton ili službi u sjedištu Centra.

Član 80.

Aktom o osnivanju Centra utvrđuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti osnivača i Centra.

Član 81.

Centar putem službi neposredno obavlja poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Federalnim zakonom i ovim zakonom:

- otkriva, prati i proučava probleme iz oblasti socijalne zaštite;

- objedinjava rad službi;
- usaglašava metode i kriterije rada;
- neposredno organizira socijalnu zaštitu;
- primjenjuje mjere i propise iz oblasti socijalne zaštite;
- radi jedinstven program i izvještaj rada za potrebe Kantona;
- podstiče i organizira aktivnosti od preventinog značaja za oblast socijalne zaštite;
- neposredno pruža usluge socijalnog rada;
- rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava u okviru nadležnosti;
- obavlja poslove u oblasti porodične zaštite, zaštite odgojno zanemarene djece, te učestvuje u izvršavanju odgojnih mjera i mjera zaštitnog nadzora;
- obavlja poslove i ima ovlaštenja organa starateljstva utvrđene Porodičnim zakonom, drugim zakonima i propisima;
- obavlja savjetodavni rad;
- saraduje sa građanima, mjesnim zajednicama, državnim organima i ustanovama, udruženjima građana, pravosudnim organima, policijskim upravama i drugim organima koji mogu doprinijeti unapređivanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite;
- podstiče dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti;
- vodi propisanu evidenciju, izdaje uvjerenja i druge potvrde;
- prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite;
- dostavlja podatke Kantonalnom ministarstvu;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i Pravilima Centra.

Član 82.

Centar organizira i provodi stručni rad, u pravilu multidisciplinarno u timskom radu, u kojem sudjeluju: socijalni radnik, psiholog, pedagog, pravnik, a po potrebi drugi stručni radnici.

Član 83.

Centar ima svojstvo pravnog lica.

Član 84.

Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor, a organ rukovođenja direktor.

Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Kantona, na period od četiri godine.

## 3. Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Član 85.

Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba obavlja poslove socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja odraslih tjelesno i mentalno invalidnih osoba, osoba sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, duševno oboljelih i hronično bolesnih osoba, osoba sa specifičnim oboljenjima, ako ne postoje osnovni uvjeti za smještaj u vlastitaj ili drugoj porodici ili drugoj ustanovi, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je bolničko liječenje završeno.

Član 86.

U Domu za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba mogu se, uz prethodnu saglasnost Kantonalnog ministarstva, kao organizaciona jedinica osnovati:

- Centar za rehabilitaciju;



- Centar za radno proizvodne aktivnosti;
- Dnevni centar.

#### 4. Zaštićene kuće

##### Član 87.

Zaštićena kuća osigurava socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba koje trpe od određenog hroničnog psihijatrijskog poremećaja, a u stanju su socijalne potrebe.

Zdravstveno zbrinjavanje ovih osoba za osnovnu bolest, osigurava najbliži nadležni centar za mentalno zdravlje.

U okviru zaštićene kuće mogu se organizovati okupacione i radno-profesionalne aktivnosti.

#### 5. Gerontološki centar

##### Član 88.

Gerontološki centar je javna ustanova koja se teoretski i praktično bavi problemima starenja i starosti, te u tom smislu pruža starim, hronično bolesnim, invalidnim, iznemoglim i drugim osobama socijalne, zdravstvene i servisne usluge primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.

U Gerontološkom centru se planiraju i provode stručni poslovi rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije korisnika usluga i preduzimaju mjere organizacije što kvalitetnijeg života u starosti.

##### Član 89.

U Gerontološkom centru, uz prethodnu saglasnost Kantonalnog ministarstva, kao organizacione jedinice mogu se osnovati:

1. Dom za zaštitu starih osoba u okviru koga se mogu organizovati:
  - Centar za dnevni boravak,
  - Služba kućne njege i pomoći u kući,
  - Prihvatilište za odrasle i stare,
  - Prihvatilište za skitnice i prosjake,
2. Služba za edukaciju, plan i analizu.

##### Član 90.

Dom za zaštitu starih lica obavlja poslove socijalne zaštite sa smještajem, odnosno pruža usluge neprekidno tokom dana starim i drugim kategorijama punoljetnih osoba, koje nisu u stanju da se o sebi staraju i socijalnu zaštitu bez smještaja, što podrazumijeva socijalnu, savjetodavnu i sličnu djelatnost starim i drugim punoljetnim osobama u njihovim domovima, uključujući dnevnu pomoć bolesnicima i ostalim socijalno ugroženim pojedincima i grupama.

##### Član 91.

Centar za dnevni boravak pruža usluge dnevnog ili poludnevnog boravka, ishranu, stručnu pomoć, servisne usluge i organizaciju slobodnog vremena.

##### Član 92.

Služba kućne njege i pomoći u kući pruža starim, iznemoglim, hronično bolesnim i invalidnim osobama usluge zdravstvene njege, lične higijene, pomoći u ishrani i nabavci, te pomoći u obavljanju kućnih i drugih poslova.

##### Član 93.

Prihvatilište za odrasle osobe u zasebnom objektu obezbjeđuje prihvatanje, privremeno zbrinjavanje, ishranu, zdravstvenu njegu, usluge stručnog rada i druge usluge osobama koje su se našle u stanju socijalne potrebe na području Kantona.

#### 6. Dom za djecu bez roditeljskog staranja

##### Član 94.

Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom za djecu) pruža usluge cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditelja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama.

Dom za djecu prima na smještaj i zaštitu djecu iz prethodnog stava od rođenja do navršanih 18 godina života.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, na prijedlog Centra, Dom za djecu, na smještaj i zaštitu prima i djecu kojoj je potrebno obezbijediti završetak započetog školovanja.

Dom za djecu je dužan pružiti organizovanu i individualnu stručnu pomoć za uspješno savladavanje programa odgoja i obrazovanja šticećenika.

Dom za djecu može koristiti usluge dječijih vrtića i drugih ustanova, u cilju bolje socijalizacije svojih šticećenika.

##### Član 95.

U Domu za djecu može se, uz prethodnu saglasnost Kantonalnog ministarstva, kao organizaciona jedinica osnovati Prihvatilište za trudnice i samohrane majke sa djecom do 6 mjeseci starosti.

#### 7. Porodično savjetovalište

##### Član 96.

Djelatnost savjetovališta čini:

- porodično savjetovanje i tretman;
- grupno savjetovanje i tretman;
- individualno savjetovanje i tretman;
- naučno istraživačko proučavanje pojava i problema iz oblasti socijalne zaštite;
- publikovanje rezultata tih istraživanja, kao i drugih popularnih publikacija (priručnika, brošura, informativno-propagandnih materijala).

Ove djelatnosti su u funkcijama:

- sprečavanja nastanka i suzbijanja sociopsiholoških problema i poteškoća,
- harmoniziranja porodičnih i bračnih odnosa;
- sticanja pozitivnih navika i formiranja pravilnih životnih stavova i uvjerenja kod djece i mladih;
- educiranja građana i profesionalaca iz oblasti opće socijalne i dječije zaštite;
- stručne i profesionalne pomoći institucijama, ustanovama i organizacijama u skladu sa njihovim potrebama.

Savjetovalište će obavljati i poslove propisane drugim zakonima i odlukama osnivača.

#### 8. Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike"

##### Član 97.

Skraćeni naziv Kantonalne javne ustanove "Disciplinski centar za maloljetnike" je: KJU Disciplinski centar.

Djelatnost KJU Disciplinski centar je izvršavanje odgojne mjere-disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove disciplinske mjere, i to:

- na određeni broj sati tokom dana praznika, ali najviše četiri uzastopna dana praznika;
- na određeni broj sati tokom dana, ali najduže u trajanju od jednog mjeseca;

- na neprekidni boravak tokom određenog broja dana, ali ne duže od dvadeset dana.

KJU Disciplinski centar po naredbi suda može provoditi odluku o privremenom smještaju maloljetnika u toku pripremnog postupka.

KJU Disciplinski centar organizuje djelatnost Dijagnostičko-opservacionog centra namijenjenog za identifikaciju, utvrđivanje i procjenu etiologije, stepena i intenziteta prisutnih poremećaja u ponašanju kod djece oba spola, koja su upućena na dijagnostičku obradu od strane suda, tužilaštva ili nadležne službe socijalne zaštite s ciljem predlaganja odgovarajuće mjere, te daljeg adekvatnog stručnog tretmana.

KJU Disciplinski centar može organizovati projekte, programe i druge aktivnosti prevencije koje su u funkciji smanjenja maloljetničkog kriminaliteta na području Kantona Sarajevo.

U okviru KJU Disciplinski centar će se formirati nova organizaciona jedinica, fizički odvojena od drugih organizacionih jedinica ove ustanove, koja će obavljati poslove vezano za zbrinjavanje djece do 18 godina starosti koja se nalaze u riziku, dok se ne steknu uvjeti za osnivanje posebne ustanove u kojoj će se obavljati ovi poslovi.

Centar kao organ starateljstva, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, a na prijedlog Stručnog tima, rješenjem može odlučiti o njegovom smještaju u organizacionu jedinicu iz stava 6. ovog člana i bez pristanka roditelja, koje može trajati najduže dva mjeseca.

Žalba na rješenje iz stava 7. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja i izjavljuje se Kantonalnom ministarstvu.

Organizaciona jedinica iz stava 6. ovog člana može vršiti poslove dnevnog zbrinjavanja djece na dobrovoljnoj osnovi.

Troškovi zbrinjavanja i smještaja djece u organizacionoj jedinici iz stava 6. ovog člana osiguravaju se iz Budžeta Kantona Sarajevo na poziciji Kantonalnog ministarstva predviđenom za tu namjenu, budžeta općina, donacija, legata, poklona i drugih izvora prihoda u skladu sa propisima.

## 9. Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo

### Član 98.

Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kampus) je stacionarna ustanova u kojoj se obezbjeđuje socijalno-zdravstvena zaštita osoba u cilju smanjenja somatskih šteta i psihičkih posljedica usljed dugotrajne upotrebe droga, kao i:

- psihosocijalna rehabilitacija,
- socijalna reintegracija u zajednici na ovaj način rehabilitiranih ovisnika o drogama,
- okupacioni tretman (radna terapija),
- druge mjere iz domena prevencije, prevashodno tercijarne prevencije ovisnosti o drogama i unapređenja mentalnog zdravlja,
- preduzimanje posebnih mjera i programa za sprečavanje i rano otkrivanje psihotičnih stanja (stručno-metodološka pomoć),
- zdravstveno prosvječavanje korisnika.

Kampus kao osnovni metod svog rada koristi socioterapijske, psihoterapijske, radno-rekreativne, okupacione i druge aktivnosti u kompleksnoj rehabilitaciji teških ovisnika o drogama.

## 10. Nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite

### Član 99.

Nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite ima za cilj unapređivanje stručnog rada, instruktaze i pravovremeno ukazivanje na nepravilnosti i propuste u stručnom radu, radi preduzimanja odgovarajućih mjera potrebnih za sprečavanje ili otklanjanje štetnih posljedica (u daljem tekstu: nadzor).

### Član 100.

Nadzor se obavlja na osnovu programa koji utvrđuje Kantonalno ministarstvo.

Programom iz prethodnog stava obezbjeđuje se stalni i neprekidni nadzor.

### Član 101.

Nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite vrši Kantonalno ministarstvo.

### Član 102.

Ustanove socijalne zaštite dužne su da službeniku ovlaštenom za vršenje nadzora omogućće obavljanje nadzora u skladu sa zakonom.

### Član 103.

Nadzor se sprovodi neposrednim uvidom u način obavljanja djelatnosti sa stanovišta primjene zakona, drugih propisa i općih akata, organizaciju rada, objekte, prostorije i opremu ustanova socijalne zaštite.

### Član 104.

Nakon obavljenog nadzora podnosi se izvještaj Kantonalnom ministarstvu u roku od 8 dana.

Izvještaj iz prethodnog stava obavezno sadrži:

1. prikaz utvrđenog stanja,
2. prijedlog mjera i rokovi za otklanjanje nedostataka i
3. prijedlog drugih mjera koje službenik ovlašten za vršenje nadzora smatra neophodnim.

### Član 105.

Kantonalno ministarstvo je dužno da razmotri izvještaj i utvrdi mjere i rokove za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te da o tome obavijesti Vladu Kantona i ustanovu socijalne zaštite u kojoj je nadzor izvršen.

### Član 106.

U roku od 15 dana po isteku utvrđenog roka, ustanova socijalne zaštite u kojoj je nadzor izvršen, dužna je da pismeno obavijesti Kantonalno ministarstvo o izvršenju utvrđenih mjera.

Ukoliko ustanova socijalne zaštite ne podnese izvještaj u roku iz prethodnog stava ili ne izvrši utvrđene mjere, Kantonalno ministarstvo podnosi zahtjev za pokretanje postupka protiv ustanove socijalne zaštite u skladu sa zakonom.

### Član 107.

Sredstva za obavljanje nadzora obezbjeđuju se u budžetu Kantona.

### Član 108.

Ustanova socijalne zaštite obavezno organizira i sprovodi nadzor nad stručnim radom svojih radnika koji obavljaju poslove socijalne zaštite.

Organiziranje i sprovođenje nadzora iz prethodnog stava vrši se na način utvrđen općim aktom ustanove socijalne zaštite.

## Supervizija

### Član 109.

Supervizija ima za cilj kontinuirani stručni razvoj socijalnih radnika i drugih stručnih radnika radi unapređenja socijalnog rada.

### Član 110.

Supervizija se obavlja u ustanovama socijalne zaštite.

### Član 111.

Superviziju vrše supervizori.

Supervizor može biti osoba koja ima diplomu-certifikat o završenoj edukaciji za supervizora.

### Član 112.

Ustanova socijalne zaštite dužna je socijalnim radnicima i drugim stručnim osobama omogućiti prisustvo superviziji.

### Uvjeti za imenovanje i razrješenje direktora, predsjednika i članova upravnog odbora, predsjednika i članova nadzornog odbora

### Član 113.

Za direktora ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor (240 ECTS bodova),
- da ima najmanje pet godina radnog staža,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora,
- da nije osuđivan za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora.

Pravilima ustanove će se urediti bliži uvjeti za imenovanje direktora koji se odnose na vrstu stručne spreme, te eventualno druge uvjete za koje se procijeni da su od značaja za vršenje poslova direktora.

Direktor ustanove ne može biti predsjednik i član upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini.

Procedura izbora i imenovanja direktora ustanove, koja podrazumijeva objavljivanje javnog konkursa, formiranje komisije za utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz stava 1. ovog člana, provođenje intervjua i druga pitanja uredit će se pravilnikom koji donosi Kantonalno ministarstvo.

Direktor ustanove imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovo imenovan na još samo jedan mandat.

### Član 114.

Pored razloga propisanih Zakonom o ustanovama, upravni odbor može razriješiti direktora i prije vremena za koje je imenovan i iz sljedećih razloga:

- neispunjavanje uvjeta za imenovanje direktora ustanove propisanih ovim zakonom i pravilima ustanove,
- neusvajanje izvještaja o poslovanju koji obuhvata izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju ustanove,
- zloupotrebe pozicije direktora u ustanovi u korist ličnog interesa ili interesa druge osobe,

- korištenje imovine ustanove u privatne svrhe,
- nesavjesno i neodgovorno obavljanje poslova direktora, a koje se negativno odražava na rad, afirmaciju ustanove i čuvanje njenog ugleda,
- propuštanje sprečavanja nepravilnosti u radu ustanove,
- dobivanje negativne ocjene za rad od strane upravnog odbora,
- nepoštivanje opštih akata ustanove.

### Član 115.

Za predsjednika i člana upravnog odbora ustanove i predsjednika i člana nadzornog odbora ustanove može biti imenovana osoba koja pored opštih uvjeta propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ispunjava i sljedeće uvjete:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti predsjednika i člana upravnog odbora ustanove i predsjednika i člana nadzornog odbora ustanove,
- da nije osuđivan za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti predsjednika i člana upravnog odbora ustanove i predsjednika i člana nadzornog odbora ustanove.

Bliži uvjeti za imenovanje iz stava 1. ovog člana uredit će se posebnim aktom koji donosi Vlada Kantona.

### Član 116.

Pored razloga propisanih Zakonom o ustanovama, Osnivač može razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora i predsjednika i člana nadzornog odbora ustanove i prije vremena za koji je imenovan i iz sljedećih razloga:

- neispunjavanje uvjeta za imenovanje propisanih ovim zakonom i aktom iz člana 115. stav 2. ovog zakona,
- neusvajanje izvještaja o poslovanju koji obuhvata izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju ustanove,
- zloupotrebljavanje pozicije predsjednika i člana upravnog odbora i predsjednika i člana nadzornog odbora u ustanovi u korist ličnog interesa ili interesa druge osobe,
- nesavjesnog i neodgovornog obavljanja dužnosti predsjednika i člana upravnog odbora i predsjednika i člana nadzornog odbora, a koje se negativno odražava na afirmaciju ustanove i čuvanje njenog ugleda,
- propuštanje sprečavanja nepravilnosti u radu ustanove,
- nevršenje usmjeravanja i kontrole rada direktora,
- neocjenjivanje rada direktora,
- promjene broja i strukture članova upravnog odbora i članova nadzornog odbora,
- nepoštivanje i kršenje opštih akata ustanove.

## IV - UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

### Član 117.

Udruženja osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: udruženja) u smislu ovog zakona smatraju se ona udruženja koja pored uvjeta propisanih u Federalnom zakonu o udruživanju građana i Federalnom zakonu, ispunjavaju i sljedeće uvjete:

- da okupljaju i pružaju pomoć osobama sa invaliditetom čiji je stepen invalidnosti preko 60% i koji u pravilu ostvaruju pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe;
- da članovi udruženja svakodnevne aktivnosti ne mogu obavljati bez korištenja specijalnih tehničkih pomagala ili da koriste specijalne tehnike u komunikaciji (Brajevo pismo, zvučna tehnika, gestovni govor i sl.);

- da je djelatnost udruženja usmjerena na pružanje pomoći članovima pri otkrivanju, u školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, resocijalizaciji, zadovoljavanju kulturnih potreba, informiranju o specijalnim tehnikama, obezbjeđivanju raznih tehničkih pomagala, rješavanju statusnih pitanja članova i sl.

Član 118.

Sredstva za finansiranje rada udruženja obezbjeđuju se iz:

- članarina,
- donacija,
- legata,
- budžeta Kantona, Grada i općina,
- drugih izvora u skladu sa propisima.

Član 119.

Kanton iz svog budžeta finansira rad udruženja čija djelatnost se odnosi na područje Kantona, u visini i na način koji na prijedlog Vlade utvrdi Skupština Kantona.

Pri utvrđivanju prijedloga o finansiranju udruženja Vlada uzima u obzir program rada udruženja, stvarne troškove koje udruženje ima, stepen i težinu invaliditeta članova udruženja i obim potreba koje se zadovoljavaju na specifičan način.

Ako se u Kantonu registruje više udruženja sa istim ili sličnim programskim ciljevima, koja su formirale osobe sa istom vrstom invaliditeta, Kanton će iz svog budžeta finansirati samo jedno udruženje.

Prijedlog za finansiranje udruženja iz prethodnog stava utvrđuje Kantonalno ministarstvo, uzimajući u obzir kriterije utvrđene u Federalnom zakonu i ovom zakonu.

## V - ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

### 1. Opće odredbe

Član 120.

O pravima civilnih žrtava rata u prvom stepenu rješava općinski načelnik.

Član 121.

Rješenje donijeto u prvom stepenu o priznavanju prava iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata podliježe reviziji koju po službenoj dužnosti vrši Kantonalno ministarstvo.

Ako je protiv rješenja prvostepenog organa izjavljena žalba, o reviziji i žalbi rješava se istim rješenjem.

Ako protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije izjavljena žalba, organ koji je donio to rješenje dostavit će ga zajedno sa spisima predmeta Kantonalnom ministarstvu, u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.

Revizija ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 122.

Ukoliko nadležni organi utvrde da je kod osobe korisnika prava civilnih žrtava rata došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja, te da nije neophodno korištenje tog prava ili u tom obimu, može pokrenuti postupak revizije prava.

### 2. Pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala

Član 123.

Pomoć u troškovima liječenja obezbjeđuje se pod uvjetom da ljekarska komisija, na osnovu raspoložive medicinske dokumentacije, a po preporuci ljekara pod čijim nadzorom se liječi civilna žrtva rata, utvrdi da će život i zdravlje civilne žrtve rata biti ugroženi, ukoliko se ne obezbijede sredstva za liječenje.

Ljekarsku komisiju iz prethodnog stava formira Stručna institucija.

Član 124.

Ljekarska komisija u postupku i na način propisan za vojne invalide svojim nalazom, ocjenom i mišljenjem utvrđuje:

- stepen tjelesnog oštećenja invalida;
- potrebu za tuđom njegom i pomoći od strane druge osobe;
- potrebu za ortopedskim dodatkom;
- potrebu produženja prava, odnosno o smanjenju obima prava;
- nesposobnost za privređivanje člana porodice civilne žrtve rata;
- potrebu za nastavkom liječenja, dužinu trajanja liječenja, institucije, zdravstvene ustanove, banjska lječilišta u kojima će se nastaviti liječenje;
- druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

Član 125.

Pravo na pomoć u obezbjeđenju ortopedskih pomagala ostvaruju civilne žrtve rata pod uvjetom i na način utvrđen propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Ljekarska komisija utvrđuje potrebu za ortopedskim pomagalima, a organ koji vodi postupak utvrdi da mjesečni nabavku ortopedskog pomagala.

Član 126.

Visina iznosa sredstava za obezbjeđenje ortopedskog pomagala utvrđuje se u visini utvrđenog obaveznog ličnog učešća korisnika u obezbjeđenju ortopedskog pomagala, a u skladu sa propisom o učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Kantona.

Visina iznosa sredstava može biti i manja od visine utvrđenog obaveznog ličnog učešća korisnika u obezbjeđenju ortopedskog pomagala, ukoliko organ koji vodi postupak utvrdi da mjesečni prihod po članu domaćinstva civilne žrtve rata prelazi iznos 20% prosječne plaće.

### 3. Osposobljavanje za rad, profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija

Član 127.

Pravo na osposobljavanje za rad, profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju ostvaruju civilne žrtve rata pod uvjetima i na način utvrđen propisima o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Kantona.

### 4. Prioritetno zapošljavanje

Član 128.

Pravo na prioritetno zapošljavanje ostvaruju civilne žrtve rata pod uvjetima i na način predviđen aktivnom politikom zapošljavanja, koja se provodi u skladu sa propisima o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Kantona.

### 5. Zdravstvena zaštita i uvjeti za sticanje prava civilnih žrtava rata

Član 129.

Civilne žrtve rata i članovi porodice civilne žrtve rata koji su ostvarili pravo na porodičnu invalidninu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uslovom da ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje ovog prava po nekom drugom osnovu u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

## 6. Evidencije o civilnim žrtvama rata

### Član 130.

Evidencije civilnih žrtava rata i članova porodice civilnih žrtava nosilaca prava na porodičnu invalidninu, sadržaj legitimacije civilnih žrtava rata, statističke podatke o broju, strukturi i vrsti civilnih žrtava rata propisuje ministar.

Način isplate i evidencija o izvršenim isplatama civilnim žrtvama rata i članovima porodica civilnih žrtava rata koji su ostvarili pravo na porodičnu invalidninu, propisuje ministar.

## VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM

### Član 131.

O pravima u oblasti zaštite porodice sa djecom u prvom stepenu rješava općinski načelnik.

### 1. Dodatak na djecu

#### Član 132.

Pravo na dječiji dodatak ostvaruju porodice koje imaju prebivalište u Kantonu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti i porodice koje imaju boravište u Kantonu po osnovu statusa raseljenih lica i izbjeglica u Kantonu.

Ukoliko se pravo na dječiji dodatak ostvaruje po osnovu boravišta, to pravo se može ostvariti samo pod uvjetom da se isto pravo ne ostvaruje u mjestu prebivališta.

#### Član 133.

Dječiji dodatak obezbjeđuje se porodicama sa djecom čiji prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze iznos 20% prosječne plaće.

Iznos dječijeg dodatka utvrđuje Kantonalno ministarstvo, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5% od prosječne plaće.

#### Član 134.

Ukupan prihod domaćinstva kao osnov za ostvarivanje prava na dječiji dodatak, čine prihodi iz člana 9. ovog zakona.

#### Član 135.

Dječiji dodatak ne mogu ostvariti porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili ima registriranu dopunsku djelatnost, vlasnik je ili posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

### Član 136.

Pravo na dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, te porodici:

- u kojoj jedan od roditelja ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%;
- koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donijetim u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/08 i 5/12),
- koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC i celijakije,
- čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći.

Djeci i porodici iz prethodnog stava pripada dječiji dodatak u iznosu iz člana 133. ovog zakona, uvećan za 50%.

### Član 137.

Dječiji dodatak pripada djetetu do navršene petnaeste godine života ukoliko ispunjava uvjete predviđene Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Djeca starija od 15 godina ostvaruju pravo na dječiji dodatak pod uvjetom:

- da se nalaze na redovnom školovanju na području BiH, a najkasnije do 27. godine života;
- da su nesposobna za privređivanje, pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršenih 15 godina života, odnosno za vrijeme redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme školskog raspusta.

### Član 138.

Za djecu ometenu u fizičkom i psihičkom razvoju koja se nalaze na specijalnom školovanju, dječiji dodatak pripada za sve vrijeme trajanja školovanja, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

### Član 139.

Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete, usljed bolesti ili liječenja, spriječeno da izvršava svoje obaveze u školi, odnosno fakultetu, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

### Član 140.

Pravo na dječiji dodatak teče od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava.

Pravo na dječiji dodatak ne pripada djeci koja su smještena u ustanove dječije i socijalne zaštite.

### Član 141.

Dodatak za djecu ne pripada za dijete koje:

- po završetku srednje škole upiše isti stepen obrazovanja drugog smjera;
- u toku studija izgubi više od jedne godine na višoj ili visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završene jedne školske godine upiše više od jednom istu godinu na drugoj višoj ili visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završenog školovanja na višoj ili visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena.

### Član 142.

Dječiji dodatak prestaje za dijete koje stupi u brak ili sticanjem potomstva.

### Član 143.

Ukoliko se utvrdi da se dječiji dodatak nenamjenski koristi, nadležni organ može odrediti da se dječiji dodatak isplaćuje drugom roditelju ili osobi kod koje se dijete nalazi na izdržavanju.

### Član 144.

Korisnik dječijeg dodatka dužan je u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 1. septembra do 31. oktobra tekuće godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za djecu koja se nalaze na redovnom školovanju dokaze o nastavku školovanja.

Ukoliko korisnik ne dostavi dokaze prestaje pravo na dječiji dodatak sa 31.08. za djecu u srednjim školama, odnosno sa 30.09. tekuće godine za studente na višim i visokoškolskim ustanovama.

Korisnik dječijeg dodatka dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlači gubitak prava i to u roku od 15 dana od nastale promjene.

Član 145.

Djeci uzrasta do 15 godina koja su ostvarila pravo na dječiji dodatak osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu, pod uvjetom da to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Član 146.

Zdravstvena zaštita osigurava se djeci od rođenja do polaska u školu i osobama starijim od 65 godina života, pod uslovom da nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.

Plaćanje neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18 godina života i osobe starije od 65 godina života vršit će Kantonalno ministarstvo, pod uslovom da nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Sve osobe sa invaliditetom koje nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, imaju pravo na zdravstveno osiguranje po ovom zakonu.

Stručna institucija, nalaz i mišljenje iz stava 3. ovog člana donosi u skladu sa pravilnikom koji će donijeti Kantonalno ministarstvo, u roku do 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/10).

Poslove vezane za ostvarivanje prava iz stava 1. i 2. ovog člana vršit će općinski organi uprave nadležni za poslove socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Poslove vezane za korisnike iz stava 3. ovog člana vršit će Centar.

Član 147.

Osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe imaju pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko ovo pravo nisu ostvarile po drugom osnovu.

O pravu iz stava 1. ovog člana u prvostepenom postupku rješenjem odlučuje općinski organ iz člana 146. stav 5. ovog zakona na osnovu službenim putem pribavljene socijalne anamneze sačinjene od strane nadležne službe iz člana 4. stav 1. ovog zakona kojom se utvrđuje stanje socijalne potrebe podnosioca zahtjeva.

Ovo pravo ne mogu ostvariti osobe koje su bile osigurane putem Javne ustanove "Služba za zapošljavanje" Kantona Sarajevo i pravo na zdravstvenu zaštitu izgubile neredovnim javljanjem.

Uplata doprinosa na ime ostvarenog prava na zdravstvenu zaštitu iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa članom 7. tačka 1.) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09).

**2. Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta**

Član 148.

Izuzetno od člana 7. ovog zakona pravo na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljem tekstu:

naknada plaće ženi-majci) mogu ostvariti osobe koje imaju boravište u Kantonu Sarajevo i utvrđen status raseljene osobe.

Član 149.

Naknada plaće ženi-majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće, s tim da taj iznos ne može biti manji od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Najniža plaća iz stava 1. ovog člana obračunava se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o najnižoj neto satnici pomnoženoj sa 176 sati na mjesečnom nivou.

Naknada plaće ženi-majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće.

Član 150.

Na iznos naknade plaće ženi-majci uplaćuju se doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti i izmiruju se poreske obaveze u skladu sa zakonom.

Član 151.

Naknada plaće ženi-majci u skladu sa ovim zakonom isplaćuje se za vrijeme trudnoće-porođaja i njege djeteta u trajanju od jedne godine neprekidno, počev od dana stupanja na porodiljsko odsustvo.

Na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika, žena može da počne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog porođaja djeteta.

Član 152.

Naknadu plaće ženi-majci može ostvariti otac djeteta, odnosno usvojlac pod uvjetima utvrđenim propisima o radu.

Član 153.

Ženi-majci koja u skladu sa propisima o radu ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena, naknadu za polovinu punog radnog vremena kada ne radi može da isplaćuje poslodavac, do visine njene plaće.

Član 154.

Za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme naknadu plaće žena-majka ostvaruje po osnovu člana 149. ovog zakona.

Po isteku ugovora o radu na određeno vrijeme žena-majka do isteka godine dana od dana stupanja na porodiljsko odsustvo ostvaruje pravo na pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu.

Član 155.

Žena-majka koja rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, ima pravo na naknadu plaće za period utvrđen propisima iz oblasti rada.

Visina naknade ostvaruje se u iznosu najniže plaće.

**3. Novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu**

Član 156.

Novčanu pomoć za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena-majka koja nije u radnom odnosu, (u daljem tekstu: novčana pomoć ženi-majci) ostvaruje pod uvjetom da ona ili bračni drug imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo, odnosno boravište najmanje godinu dana pod uvjetom da ima status raseljene osobe.

**Član 157.**

Novčanu pomoć žena-majka ostvaruje u iznosu 30% od prosječne plaće.

Novčana pomoć iz prethodnog stava isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana porođaja.

**Član 158.**

Žena-majka porodilja koja se nalazi na redovnom školovanju može ostvariti pravo na novčanu pomoć pod istim uvjetima i u istom iznosu kao i žena-majka koja nije u radnom odnosu.

**Član 159.**

Žena-majka koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja prava, ima pravo na novčanu pomoć u trajanju od 45 dana, nakon smrti djeteta.

**4. Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta**

**Član 160.**

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se u iznosu od 35% od prosječne plaće.

Pravo iz prethodnog stava ostvaruje se ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

**5. Pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majku-dojilju**

**Član 161.**

Pravo na pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu ostvaruju majke-dojilje ukoliko ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

Pravo iz prethodnog stava ostvaruje se u vidu mjesečnog naturalnog davanja u prehrambenim proizvodima.

Vrijednost naturalnog mjesečnog davanja koje utvrđuje Kantonalno ministarstvo, ne može biti manja od 8% od prosječne plaće.

Ostvarivanje prava iz stava 1.ovog člana obezbjeđuje se putem Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.

**6. Smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja**

**Član 162.**

Smještaj djece uz obezbijedenu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja imaju sva djeca predškolskog uzrasta u Kantonu.

Pravo na oslobađanje troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi mogu ostvariti porodice:

- djece bez oba roditelja,
- djece čiji je jedan roditelj sa invaliditetom preko 70% ili osoba oštećenog sluha iz člana 16. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12),
- djece korisnika naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe,
- djece korisnika prava na stalnu novčanu pomoć,
- djece sa invaliditetom,
- djece u čijem domaćinstvu ima jedno ili više mentalno retardiranih ili psihički oboljelih lica,
- djeca čija su oba roditelja redovni studenti.

**Član 163.**

Pravo na subvencioniranje dijela troškova smještaja boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruju djeca zaposlenih

roditelja ili čiji je jedan roditelj zaposlen, a drugi redovan student, čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 35% prosječne plaće, pod uvjetom da ispunjavaju ostale kriterije za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

**Član 164.**

Visinu subvencije smještaja djeteta u predškolsku ustanovu, te prava porodica koje smještaju više od jednog djeteta kao i druge kriterije utvrdit će Vlada Kantona svojim propisom, u skladu sa materijalnim mogućnostima Kantona.

**7. Osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja**

**Član 165.**

U skladu sa mogućnostima Kantona može se osigurati jedan obrok za vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz socijalno ugroženih porodica, o čemu svojim propisom odlučuje Vlada Kantona.

**8. Školarine i stipendije đacima i studentima**

**Član 166.**

Pravo na školarinu i stipendiju imaju prvenstveno:

- djeca bez oba roditelja;
- djeca čiji je jedan roditelj sa invaliditetom preko 70% ili osoba oštećenog sluha iz člana 16. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12),
- djeca korisnika naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe;
- djeca korisnika prava na stalnu novčanu pomoć;
- djeca sa invaliditetom;
- djeca u čijem domaćinstvu ima jedno ili više mentalno retardiranih ili psihički oboljelih osoba.

Cenzus za ostvarivanje ovih prava, iznos stipendije i školarine i proširenje kruga korisnika na prijedlog Kantonalnog ministarstva utvrđuje Vlada Kantona.

**9. Postupak za ostvarivanje prava**

**Član 167.**

Za ostvarivanje prava iz čl. 148. do 161. ovog zakona, zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od dana poroda.

Ukoliko je zahtjev podnesen po isteku ovog roka, pravo teče od prvog dana u mjesecu u kojem je zahtjev podnesen.

**VII - DJEČIJA NEDJELJA**

**Član 168.**

Kantonalni ministar nadležan za finansije bliže propisuje način naplate novčanih iznosa za "Dječiju nedelju", u skladu sa Federalnim zakonom i propisima iz oblasti finansija.

Kantonalno ministarstvo sredstva sa pozicije "Dječija nedelja", raspoređuje organizatorima manifestacija i akcija posvećenih djeci i unapređenju razvoja društvene brige o djeci.

**VIII - FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM**

**Član 169.**

Sredstva za finansiranje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom iz:

- budžeta Kantona,
- budžeta općina,

- ulaganja osnivača,
- privrednih i uslužnih djelatnosti ustanova,
- ličnog učešća korisnika,
- legata, poklona i zavještanja,
- i drugih izvora u skladu sa propisima.

Član 170.

Iz Kantonalnog budžeta finansiraju se sljedeći oblici socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom:

- stalna novčana pomoć;
- novčana naknada za pomoć i njegu od strane druge osobe;
- usluge kućne njege i pomoći u kući;
- jednokratne, izuzetne pomoći i druge materijalne pomoći;
- osposobljavanje za život i rad;
- smještaj u drugu porodicu;
- smještaj u ustanove socijalne zaštite;
- lična invalidnina;
- porodična invalidnina civilnih žrtava rata;
- dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe po propisima o civilnim žrtvama rata,
- ortopedski dodatak;
- pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih, tiflotehničkih i drugih pomagala;
- dječiji dodatak;
- naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta;
- novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu;
- jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta;
- pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje;
- smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja;
- školarine i stipendije đacima i studentima;
- osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave;
- Dječija nedjelja;
- rad ljekarskih i drugih stručnih komisija u prvom i drugom stepenu;
- finansiranje ustanova socijalne zaštite koje osniva Kanton i udruženja osoba sa invaliditetom;
- kao i druga prava koja u skladu sa ovim zakonom, svojim propisima utvrdi Skupština ili Vlada Kantona.

Član 171.

Iz općinskog budžeta finansiraju se:

- materijalni troškovi i plaće zaposlenicima u ustanovama socijalne zaštite koje osniva općina;
- općinska udruženja osoba sa invaliditetom u skladu sa mogućnostima;
- druga prava iz socijalne zaštite, koja svojim propisima utvrđuju općine.

IX - NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA

Član 172.

Nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu tog zakona, kao i poslove revizije vrši Kantonalno ministarstvo.

Inspeksijski nadzor nad primjenom propisa iz stava 1. ovog člana vrši Kantonalna uprava za inspeksijske poslove.

IXa - KAZNENE ODREDBE

Član 173.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ustanova odnosno subjekt, ako:

- 1) korisniku, protivno odredbama ovog zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju,
- 2) omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu, provedbenim i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona ili mu ne pripada pravo u tom obliku,
- 3) smjesti dijete ili odraslu osobu u drugu porodicu koja u smislu čl. 45. i 49. ovog zakona nije podobna da primi dijete ili odreslu osobu na smještaj,
- 4) ne primi na smještaj osobu koju uputi Centar ili drugi nadležni organ,
- 5) otpusti korisnika koji je smješten, a ne obezbijedi u slučajevima propisanim u odredbama Federalnog zakona i ovog zakona uslove za njegovo zbrinjavanje,
- 6) ne vodi ili neuredno ili nepravilno vodi propisanu evidenciju o korisnicima socijalne i dječije zaštite,
- 7) onemogući vršenje nadzora nad stručnim radom ustanove,
- 8) odobri nezakonitu i nepravilnu isplatu novčanih primanja,
- 9) protivno zakonu otpočne sa radom i obavlja djelatnost, prije nego što kantonalni organ uprave nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite utvrdi da su ispunjeni uslovi za početak rada i obavljanje djelatnosti,
- 10) protivno zakonu izvršava odgojne mjere upućivanja u Disciplinski centar za maloljetnike i mjere pojačanog nadzora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u ustanovi, novačnom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM.

Član 174.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM kaznit će se hranitelj u hraniteljskoj porodici u kojoj je dijete smješteno, ukoliko bez saglasnosti roditelja, usvojitelja ili organa starateljstva preduzme važnije mjere u pogledu ličnosti djeteta, u skladu sa članom 45. ovog zakona, a u vezi sa članom 37. Federalnog zakona.

Član 175.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj osoba, korisnik prava, koja je postupila suprotno članu 66. ovog zakona.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 176.

Korisnici koji su ostvarili pravo na naknadu plaće ženi-majci i novčanu pomoć ženi-majci po propisu koji se primjenjivao na teritoriji Kantona do stupanja na snagu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02), završit će ostvarivanje započetog prava u skladu sa donesenim rješenjima.

Član 177.

Korisnicima koji su ostvarili ostala prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, nadležni organi iz člana 4. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02), će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, po službenoj dužnosti izvršiti usklađivanje rješenja sa odredbama tog zakona.





# SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XXI – Broj 38

Četvrtak, 22. septembra 2016. godine  
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

## KANTON SARAJEVO

### Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.09.2016. godine, donijela je

### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

##### Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst) član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Pravo utvrđeno ovim zakonom ne može ostvariti osoba koja isto pravo već ostvaruje po drugim propisima."

##### Član 2.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Član 12.

Prihod u smislu čl. 9. i 11. ovog zakona je godišnji prihod iz prethodne godine koji se dijeli sa 12 mjeseci i brojem članova domaćinstva."

##### Član 3.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13 a.

Korisnik prava iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, odnosno staratelj ili punomoćnik korisnika, dužni su obavijestiti nadležni prvostepeni organ o svakoj promjeni koja bi mogla uticati na gubitak, obim i visinu stečenih prava u roku od 15 dana od dana nastale promjene, odnosno saznanja o nastaloj promjeni.

Osobe iz stava 1. ovog člana, odnosno osoba koja je preuzimala isplatu novčanih primanja u ime korisnika, a na koje korisnik nije imao pravo, dužne su vratiti primljeni iznos.

Ukoliko se novčana primanja iz stava 2. ovog člana ne vrate u roku koji odredi Kantonalno ministarstvo, povrat tog iznosa ostvariće se tužbom kod nadležnog suda, a putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo."

##### Član 4.

U članu 16. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:  
"Osobama koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, a koje nemaju sredstava za plaćanje izdavanja ličnih dokumenata, mogu se odobriti sredstva u tu svrhu.

Vrsta ličnih dokumenata iz stava 1. ovog člana, uvjeti za odobravanje sredstava za plaćanje i način plaćanja izdavanja ličnih dokumenata utvrdiće se pravilnikom koji donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar)."

##### Član 5.

U članu 18. stav 2. mijenja se i glasi:

"Ukoliko su jedan ili više članova domaćinstva osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ili dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa ovim zakonom i Federalnim zakonom, ukupan iznos iz prethodnog stava uvećava se za 20% iznosa dovoljnog za izdržavanje jednočlanog domaćinstva."

##### Član 6.

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:

"Za osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ili dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa ovim zakonom i Federalnim zakonom, iznos stalne novčane pomoći uvećava se za 30% iznosa dovoljnog za izdržavanje jednočlanog domaćinstva."

##### Član 7.

Član 24. mijenja se i glasi:

"Član 24.

Korisnicima stalne novčane pomoći i osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite Kantonalno ministarstvo uplaćuje doprinose za zdravstvenu zaštitu."

##### Član 8.

U članu 27. stav 2. mijenja se i glasi:

"Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ne mogu ostvariti osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite."

##### Član 9.

Član 29. mijenja se i glasi:

"Član 29.

Osobe sa invaliditetom koje su u skladu sa Federalnim zakonom ostvarile pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe imaju pravo na određena ortopedska, tiflotehnička i druga

pomagala, ukoliko iste ne mogu ostvariti po propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Uvjeti, vrsta pomagala i način ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana propisane se pravilnikom koji donosi ministar."

**Član 10.**

Iza člana 34. dodaje se novi član 34 a. koji glasi:

"Član 34 a.

Osobe i porodice koje se nađu u stanju socijalne potrebe iz razloga koji nisu propisani u članu 18. Federalnog zakona, na osnovu mišljenja stručnog tima Službe, mogu ostvariti pravo na jednokratnu ili izuzetnu novčanu pomoć."

Član 11.

U članu 55. u alineji 5. iza riječi: "djeteta" i zareza, dodaju se riječi: "odnosno završetkom redovnog školovanja, koje može trajati najduže do 27. godine života" i zarez.

Član 12.

U članu 56. u stavu 2. iza riječi: "ustanova" dodaju se riječi: "čiji je osnivač Kanton Sarajevo".

Član 13.

U članu 57. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno u Javnu ustanovu Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, korisnici se mogu smjestiti i prije donošenja rješenja Centra."

**Član 14.**

Iza člana 58. dodaju se novi čl. 58 a., 58. b. i 58 c. koji glase:

"Član 58 a.

Izuzetno od člana 56. stav 1. ovog zakona, a u skladu sa odredbama Federalnog zakona i ovog zakona, osobe se mogu smjestiti u institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite, pod uvjetom da iste imaju status pravne osobe, te registrovanu djelatnost smještaja i rada sa kategorijama korisnika koji se smještaju.

Sa institucijama iz stava 1. ovog člana Centar mora imati potpisan memorandum ili protokol o saradnji, u kojim su definisana međusobna prava i obaveze.

Član 58 b.

Izuzetno od člana 7. ovog zakona, ustanova može na smještaj primiti i osobu koja ima prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše do 3% smještajnog kapaciteta ustanove.

Nadležni organ za socijalnu zaštitu općine na kojoj osoba iz stava 1. ovog člana ima prebivalište, podnosi zahtjev za smještaj ove osobe Centru, koji u skladu sa odredbama Federalnog zakona i ovog zakona rješenjem odlučuje o ovom zahtjevu.

Član 58 c.

Izuzetno od čl. 56., 57. i 58. ovog zakona, osobe se mogu smještati u ustanove socijalne zaštite po osnovu privatnih ugovora i to najviše do 30% smještajnih kapaciteta ustanove."

Član 15.

Član 66., briše se.

**Član 16.**

U članu 68. stav 1. mijenja se i glasi:

"Kantonalne javne ustanove osniva Kanton Sarajevo, a osnivački akt donosi Skupština Kantona Sarajevo."

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Kanton može osnovati u okviru postojećih ustanova ili kao samostalne ustanove, sigurne kuće i prihvatne stanice za mušku i žensku djecu i omladinu, kao i druge ustanove, po potrebi proširiti ili promijeniti djelatnost postojećih ustanova u skladu sa uvjetima predviđenim ovim zakonom i Zakonom o ustanovama."

Član 17.

U članu 76. stav 2. mijenja se i glasi:

"Saglasnost na pravila i pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova ustanova, daje Kantonalno ministarstvo."

Član 18.

U članu 79. u stavu 1. iza riječi: "Centar", brišu se riječi: "za socijalni rad", a riječi: "Skupština Kantona" zamjenjuju se riječima: "Kanton Sarajevo."

Član 19.

U članu 81. u alineji 13. iza riječi: "udruženjima", briše se riječ: "građana".

Član 20.

Član 87., briše se.

Član 21.

Član 88. mijenja se i glasi:

"Član 88.

Gerontološki centar je javna ustanova koja se teoretski i praktično bavi problemima starenja i starosti, te u tom smislu pruža starim, hronično bolesnim, iznemoglim, osobama sa invaliditetom i drugim osobama smještaj, socijalne, zdravstvene i servisne usluge primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.

U Gerontološkom centru se planiraju i provode stručni poslovi rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije korisnika usluga i preduzimanje mjera organizacije što kvalitetnijeg života u starosti."

Član 22.

Član 89. mijenja se i glasi:

"Član 89.

Gerontološki centar može pružati usluge dnevnog ili poludnevnog boravka, ishrane i stručne pomoći i servisne usluge.

Gerontološki centar starim, iznemoglim, hronično bolesnim i osobama sa invaliditetom koje nisu smještene u Gerontološki centar, može pružati u njihovom domu usluge zdravstvene njege, lične higijene, pomoći u ishrani i nabavci, te pomoć u obavljanju kućnih i drugih poslova.

Gerontološki centar punoljetnim osobama u stanju socijalne potrebe na području Kantona, u zasebnom objektu obezbjeđuje prihvata, odnosno privremeno zbrinjavanje, ishranu, zdravstvenu njegu, usluge stručnog rada i druge usluge."

Član 23.

Čl. 90., 91., 92. i 93., brišu se.

Član 24.

U članu 94. stav 3. mijenja se i glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko se ocijeni da postoje opravdani razlozi, na prijedlog Doma za djecu, Centar može djetetu produžiti smještaj u Domu za djecu i nakon 18. godine života, a najviše do navršanih 27 godina."

Član 25.

U glavi III - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE, odjeljak 8. i član 97. mijenjaju se i glase:

"8. Odgojni centar

Član 97.

Djelatnost odgojnog centra je izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni centar, izrečene od strane nadležnog suda maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan zakonom.

Odgojni centar vrši dijagnostiku i opservaciju maloljetnih osoba tokom sudskog postupka prema naredbi nadležnog tužiteljstva ili suda.

Odgojni centar osigurava prihvata i privremeni smještaj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka, ukoliko o tome odluči nadležni sud.

U okviru odgojnog centra može se formirati Prihvatište za djecu i maloljetnike čiji je osnovni zadatak prihvata, privremeno

zbrinjavanje i opservacija, a u koje maloljetnik u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14) može biti smješten prema odluci nadležnog suda umjesto pritvora.

U okviru odgojnog centra formiraće se organizaciona jedinica, fizički odvojena od drugih organizacionih jedinica ove ustanove, koja obavlja poslove vezano za zbrinjavanje djece do 18 godina starosti koja se nalaze u riziku, dok se ne steknu uvjeti za osnivanje posebne ustanove u kojoj će se obavljati ovi poslovi.

Centar kao organ starateljstva, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, a na prijedlog Stručnog tima, rješenjem može odlučiti o njegovom smještaju u organizacionu jedinicu iz stava 5. ovog člana i bez pristanka roditelja, koje može trajati najduže dva mjeseca.

Žalba na rješenje iz stava 6. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja i izjavljuje se Kantonalnom ministarstvu.

Organizaciona jedinica iz stava 5. ovog člana može vršiti poslove dnevnog zbrinjavanja djece na dobrovoljnoj osnovi.

Troškovi zbrinjavanja i smještaja djece u organizacionoj jedinici iz stava 5. ovog člana osiguravaju se iz Budžeta Kantona Sarajevo na poziciji Kantonalnog ministarstva predviđenog za tu namjenu, budžeta općina, donacija, legata, poklona i drugih izvora prihoda u skladu sa propisima."

Član 26.

U članu 98. iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6. koji glase:

"U Kampusu će se formirati nova organizaciona jedinica, fizički odvojena od drugih organizacionih jedinica ove ustanove, u kojoj će se obezbijediti izvršavanje odgojne mjere - upućivanje u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje.

Maloljetnik ostaje u ovoj ustanovi najduže do 3 godine, s tim da sud svaka 3 mjeseca ispituje postoje li osnove za obustavu izvršenja ove mjere ili zamjena drugom mjerom.

U slučaju da maloljetnik u toku izvršenja ove mjere postane punoljetan, ispituje se potreba njegovog daljeg zadržavanja u Kampusu, a kad navrší 23 godine života, izvršenje mjere se nastavlja u ustanovi u kojoj se izvršava mjera sigurnosti.

U organizacionim jedinicama Kampusu iz st. 1. i 3. ovog člana formiraće se žensko i muško odjeljenje."

Član 27.

U članu 117. u stavu 1. riječi: "Federalnom zakonu o udruživanju građana", zamjenjuju se riječima: "federalnom propisu koji uređuje oblast udruživanja fizičkih i pravnih lica".

U stavu 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

"- da je djelatnost udruženja usmjerena na pronalaženje osoba sa invaliditetom, pripremu za učlanjenje u udruženje i pružanje pomoći članovima u školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, resocijalizaciji, zadovoljavanju kulturnih potreba, informisanju o specijalnim tehnikama, obezbjeđivanje raznih tehničkih i drugih pomagala, rješavanju statusnih pitanja članova i slično."

Član 28.

U glavi V - ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA, odjeljak 6. i član 130. brišu se.

Član 29.

U čl. od 132. do 145. i 161. i 162. riječi: "dječiji dodatak" zamjenjuju se riječima: "dodatak na djecu".

U članu 132. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od člana 6. ovog zakona, pravo na dodatak na djecu mogu ostvariti i porodice u kojima dijete i barem jedan od roditelja djeteta imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 30.

U članu 136. u stavu 1. u alineji 1. iza riječi: "roditelja" dodaju se riječi: "ili djetete".

Član 31.

U članu 141. u stavu 1. riječ: "za" zamjenjuje se riječju: "na".

Član 32.

U članu 144. stav 3. briše se.

Član 33.

U članu 149. stav 2. briše se.

Član 34.

Član 153. mijenja se i glasi:

"Član 153.

Ženi - majci koja u skladu sa propisima o radu ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena, naknada plaće za polovinu radnog vremena kada ne radi, utvrđuje se u iznosu od 30% prosječne plaće."

Član 35.

Član 154. mijenja se i glasi:

"Član 154.

Za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka ostvaruje pravo na naknadu plaće ženi - majci, do kraja trajanja ovog ugovora.

Po isteku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka nastaviće i dalje ostvarivati pravo iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da dostavi novi ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i dokaz o kontinuiranoj prijavi na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa.

Ukoliko po isteku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka ne dostavi dokaze iz stava 2. ovog člana, ostvariće pravo na novčanu pomoć ženi - majci koja nije u radnom odnosu."

Člana 36.

U glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM u odjeljku 3. i u članu 156. riječi: "Novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu", zamjenjuju se riječima: "Novčana pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu".

Član 37.

U članu 159. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U slučaju smrti žene - majke koja nije u radnom odnosu za vrijeme porođaja ili u toku trajanja ostvarivanja prava na novčanu pomoć, otac djeteta ima pravo na novčanu pomoć."

Član 38.

U članu 160. u stavu 2. iza riječi: "djecu" dodaju se riječi: "po ovom zakonu".

Član 39.

U članu 161. u stavu 1. iza riječi: "djecu" dodaju se riječi: "po ovom zakonu".

Član 40.

Iza člana 171. dodaje se nova glava IX. i novi član 171 a. koji glase:

"IX - EVIDENCIJA KORISNIKA PRAVA

Član 171 a.

Ovim zakonom ustanovljava se elektronska evidencija korisnika prava iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom ostvarenih po osnovu Federalnog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata.

Način unošenja podataka, vrste podataka koji se upisuju u evidenciju, organi i ustanove koji su obavezni za vođenje evidencije i činjenica, kao i sva druga pitanja vezana za evidenciju iz stava 1. ovog člana propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Prvostepeni organi iz člana 4. ovog zakona obavezni su voditi elektronsku evidenciju korisnika prava u skladu sa pravilnikom iz stava 2. ovog člana."

Član 41.

U članu 173. u stavu 1. u tački 6) iza riječi: "propisanu" dodaju se riječi: "elektronsku i pisanu", a tačka 10) briše se.

IV - TEKUĆA REZERVA

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Tekuća rezerva iznosi 2.400.000 KM."

V - STUPANJE NA SNAGU

Član 9.

Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01. januara 2017. godine.

Broj 01-14-32205/17 31. oktobra 2017. godine Sarajevo	Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Prof. <b>Ana Babić</b> , s. r.
---	--

Na osnovu čl. 18. tačka b) i 38. stav (3) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU**

Član 1.

(Izmjena člana 25. st. (5) i (7))

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 53/16), u članu 25. st. (5) i (7) mijenjaju se i glase:

- "(5) U 2017. godini Kanton će se dugoročno zadužiti na domaćem finansijskom tržištu u visini do 18.806.000 KM, a kod ino kreditora u visini do 51.058.673 KM.
- (7) Obaveze iz osnova tekućih otplata duga iznose 37.708.000 KM (glavnica)."

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01. januara 2017. godine.

Broj 01-02-32175/17 31. oktobra 2017. godine Sarajevo	Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Prof. <b>Ana Babić</b> , s. r.
---	--

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst i 38/16) u članu 135. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno, dodatak na djecu mogu ostvariti i porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik motornog vozila, ukoliko se radi o djetetu iz člana 136. stav 1. alineja 1., 2. ili 3."

**Član 2.**

U članu 136. stavu 1. alineji 3. iza riječi: "TBC" veznik "i" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "zarez", a iza riječi "celijakija" i interpunkcijskog znaka "zarez" dodaju se riječi: "kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra,".

Član 3.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona, ukoliko su te odredbe povoljnije za podnosioca zahtjeva.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-32176/17 31. oktobra 2017. godine Sarajevo	Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Prof. <b>Ana Babić</b> , s. r.
---	--

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 11a. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97, 7/00, 19/11), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O RAZRJEŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO**

I

Razrješavaju se, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo:

1. Firdus Hamzagić - predsjednik
2. Džemal Aganović - član
3. Vojimir Radoičić - član
4. Mevlida Čatović - član

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-32179/17 31. oktobra 2017. godine Sarajevo	Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Prof. <b>Ana Babić</b> , s. r.
---	--

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 11a. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97, 7/00, 19/11), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO**

I

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo imenuju se:

1. Alihodžić Advija - predsjednik
2. Džihanić Enis - član
3. Subašić Jakuf - član

II

Mandat imenovanih traje 2 (dvije) godine.

31. u oblasti ugostiteljstva - hoteli	1.000
32. iz oblasti ugostiteljstva - moteli i pansioni	800
33. iz oblasti ugostiteljstva - prenoćišta	500
35. putničke agencije i renta car agencije	500
51. posredništvo u trgovini	500
52. agencija za nekretnine	500
55. domaća radinost i fijakeristi	25
57. samostalni poljoprivrednici (i stočarstvo i pčelarstvo)	25
58. iz ostalih nepomenutih djelatnosti	100 "

Član 4.

(Ovlaštenje za utvrđivanje Novog prečišćenog teksta Zakona)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o komunalnim taksama.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26036/18  
2018. godine  
Sarajevo

Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.06. 2018. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENI ZAKONA O RADNO-PRAVNOM STATUSU  
ČLANOVA VLADE KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

(Izmjena člana 11.)

U Zakonu o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12 - Prečišćeni tekst i 9/15), član 11. mijenja se i glasi:

"Član 11.

(Primjena odgovarajućih propisa)

Za donošenje i dostavljanje rješenja iz člana 10. ovog zakona, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se reguliše upravni postupak, a u pogledu rokova primjenjuju se odgovarajuće odredbe federalnog zakona, zakona Kantona Sarajevo i drugih propisa kojima je regulisano rješavanje prava i obaveza državnih službenika".

Član 2.

(Izrada prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Prečišćeni tekst Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26035/18  
25. juna 2018. godine  
Sarajevo

Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA  
RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16 i 44/17) u članu 4. u stavu 1. ispred i iza riječi: "Kantonalni centar za socijalni rad" dodaje se interpunkcijski znak: "navodnika" i briše se riječ: "Sarajevo".

U stavu 2. iza riječi: "Vlade Kantona" dodaje se riječ: "Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona)".

Član 2.

U članu 6. iza riječi: "Hercegovine" dodaje se interpunkcijski znak: "zarež" i riječi: "ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano".

Član 3.

U članu 13. stav 2. mijenja se i glasi:

"Vlada Kantona će svake tekuće godine svojim aktom utvrditi visinu koeficijenta iz stava 1. ovog člana, s tim da osnov ne može biti manji od onog utvrđenog u prethodnoj godini."

Iza stava 2., dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6. koji glase:

"Nakon što Vlada Kantona utvrdi visinu koeficijenta iz stava 2. ovog člana, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) donijeće instrukciju kojom će se utvrditi visine novčanih davanja po osnovu prava iz ovog zakona.

Službe će svake godine nakon što instrukcija iz stava 3. ovog člana stupi na snagu, po službenoj dužnosti izvršiti provjeru rješenja ostvarenih prava.

Službe su dužne da po službenoj dužnosti vrše provjeru svih predmeta smještaja u ustanove socijalne zaštite najmanje jednom u šest mjeseci.

Ukoliko Služba u postupku provjere utvrdi da korisnik i dalje ispunjava uvjete za ostvarivanje prava, neće donositi novo rješenje, već će voditelj postupka sačiniti službenu zabilješku o provedenoj provjeri i istu pohraniti u predmetni spis, a ukoliko utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove za dalje ostvarivanje prava, donijeće rješenje o prestanku ostvarenog prava, na koje korisnik ima pravo žalbe Kantonalnom ministarstvu."

Član 4.

U članu 13a. u stavu 2. interpunkcijski znak: "tačka" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom: "zarež" i dodaju riječi: "o čemu prvostepeni organ odlučuje rješenjem u kojem određuje način i rok povrata sredstava".

U stavu 3. riječi: "Kantonalno ministarstvo" zamjenjuju se riječima: "prvostepeni organ".

Član 5.

U članu 20. iza veznika: "i" dodaje se riječ: "prihode", a iza riječi: "ovog zakona" briše se riječi: "uvećanim za iznos novčanog dodatka".

Član 6.

U članu 34. stav 2., briše se.

Član 7.

U članu 42. u stavu 2. riječi: "Službi za zapošljavanje" zamjenjuju se riječima: "ustanovi u čijoj je nadležnosti vođenje evidencije o nezaposlenim osobama".

Član 8.

U poglavlju II - SOCIJALNA ZAŠTITA, naziv odjeljka 7. i čl. 45., 46., 47. i 48. mijenjaju se i glase:

"7. Hraniteljstvo

Član 45.

Hraniteljstvo je oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/17) (u daljem tekstu: Zakon o hraniteljstvu) osigurava odgovarajući porodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici.

Član 46.

Za rješavanje o priznavanju prava i uključivanje na smještaj u hraniteljsku porodicu, kao i zaključivanje ugovora o hraniteljstvu, nadležan je Centar putem mjesno nadležne Službe.

Rješenje o priznavanju prava na smještaj i upućivanje u hraniteljsku porodicu donosi se uz prethodno pribavljenu saglasnost Kantonalnog ministarstva u pogledu hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika.

Kantonalno ministarstvo daje saglasnost iz stava 3. ovog člana, u roku od 7 dana od dana dostavljanja kompletnog predmeta od strane nadležne Službe.

O žalbama na rješenja Službe odlučuje Kantonalno ministarstvo.

Član 47.

Centar će formirati posebnu organizacionu jedinicu koja će se baviti zagovaranjem, promocijom i edukacijom hranitelja i profesionalaca i drugim poslovima na provođenju Zakona o hraniteljstvu.

Član 48.

Ministar će instrukcijom iz člana 13. stava 3. ovog zakona utvrditi iznose novčanih davanja i način isplata za hraniteljstvo."

Član 9.

Čl. 49. do 55., brišu se.

Član 10.

U članu 68. u stavu 2. iza alineje 3., dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- obavljanja savjetodavnog rada u rješavanju porodičnih i bračnih problema, te provođenju mjera i akcija u saradnji sa mjesnim zajednicama i drugim organima na suzbijanju i sprečavanju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i ostalih pojedinaca, porodica i društvenih grupa."

Član 11.

U članu 73. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ustanove, izuzev Centra, mogu osnovati domaće i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima propisanim zakonom i podzakonskim aktima."

Član 12.

U članu 96. u stavu 1. iza alineje 1., dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

"- psihološko savjetovanje;"  
Dosadašnje alineje 2., 3., 4. i 5. postaju alineje 3., 4., 5. i 6.

Član 13.

U cijelom tekstu riječi: "Glava III", "Glava V" i "Glava VI", zamjenjuju se riječima: "Poglavlje III", "Poglavlje V" i "Poglavlje VI".

Član 14.

U članu 104. u stavu 2. tačka 2., mijenja se i glasi:

"2. mjere i rokove za otklanjanje utvrđenih nedostataka koje službenik ovlašten za vršenje nadzora smatra neophodnim."

U stavu 2. tačka 3., briše se.

Član 15.

Član 105., mijenja se i glasi:

"Član 105.

Izveštaj o izvršenom nadzoru sastavni je dio godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog ministarstva.

Član 16.

U članu 106. u stavu 2. iza riječi: "protiv ustanove socijalne zaštite" dodaju se riječi: " i odgovorne osobe".

Član 17.

Član 111. mijenja se i glasi:

"Član 111.

Način provođenja supervizije, te druga pitanja koja se odnose na provođenje supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, urediće se pravilnikom koji donosi ministar."

Član 18.

U članu 113. u stavu 1. u alineji 3. iza riječi: "staža" dodaju se riječi: "od kojih najmanje tri godine na rukovodećim poslovima".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Bliži uvjeti za imenovanje direktora ustanove koji se odnose na vrstu stručne spreme, urediće se pravilnikom koji donosi ministar."

Član 19.

U članu 148. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od člana 6. ovog zakona, pravo na naknadu umjesto plaće ženi - majci mogu ostvariti strane državljanke kojima je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, koje ispunjavaju uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo i uvjete propisane članom 149. ovog zakona."

Član 20.

U članu 150. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ukoliko poslodavac za kompletan ili dio porodijskog odsustva ženi - majci uplaćuje doprinose i poreske obaveze iz stava 1. ovog člana, iz Budžeta Kantona Sarajevo će se isplaćivati samo naknada plaće ženi - majci."

Član 21.

U članu 155. u stavu 2. riječ: "najniže" zamjenjuje se riječju: "prosječne".

Član 22.

U članu 162. u stavu 2. alineja 2., mijenja se i glasi:

"- djeca čiji je jedan od roditelja osoba sa invaliditetom iz Federalnog zakona".

Alineja 6. mijenja se i glasi:

"- djece u čijem domaćinstvu ima jedna ili više osoba sa intelektualnim poteškoćama ili psihički oboljelih osoba".

Iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

"- djece koja se sudskom odlukom povjeravaju na čuvanje i odgoj drugoj osobi."

Član 23.

Član 166. mijenja se i glasi:

"Član 166.

Đacima i studentima iz porodica u stanju socijalne potrebe mogu se osigurati školarine i stipendije u skladu sa propisom Vlade Kantona."

Član 24.

U članu 168. stav 2. mijenja se i glasi:

"Realizacija "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo, raspodjela sredstava sa pozicije "Dječija nedjelja" učesnicima u realizaciji ove manifestacije, kao i druga pitanja značajna za realizaciju "Dječije nedjelje" urediće se pravilnikom koji donosi ministar."

Član 25.

U članu 170. alineja 6., mijenja se i glasi:

"- hraniteljstvo;"

Član 26.

U članu 172. stav 1. mijenja se i glasi:

"Nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu tog zakona, nadzor nad zakonitošću rada

ustanova i neposredni upravni nadzor i kontrolu namjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava utvrđenim zakonima i podzakonskim aktima, kao i poslove revizije, vrši Kantonalno ministarstvo."

**Član 27.**

U članu 173. u stavu 1. brojevi: "1.000,00" i "2.000,00" zamjenjuju se brojevima: "2.000,00" i "15.000,00", a u istom stavu tačka 3), briše se.

U stavu 2. iza riječi: "ustanovi" dodaju se riječi: "i odgovorna osoba u općinskoj službi za upravu", a brojevi: "500,00" i "1.000,00" zamjenjuju se brojevima: "1.000,00" i "3.000,00".

**Član 28.**

Član 174., briše se.

**Član 29.**

U članu 175. brojevi: "500,00" i "1.000,00" zamjenjuju se brojevima: "1.200,00" i "4.000,00".

Prelazne i završne odredbe

**Član 30.**

Centar će šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona formirati posebnu organizacionu jedinicu iz člana 47. ovog zakona.

Centar je obavezan da najduže do 23.03.2019. godine provede postupke koji se odnose na pravni institut hraniteljstva propisan Zakonom o hraniteljstvu.

**Član 31.**

Propise iz čl. 48., 111., 113. i 168. ovog zakona donijet će ministar u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a propis iz člana 166. donijet će Vlada Kantona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 32.**

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

**Član 33.**

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

**Član 34.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26144/18  
26. juna 2018. godine  
Sarajevo

Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 21. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst i br. 7/12 i 44/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANIOCA  
PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO**

**I**

Kemal Karić, razrješava se dužnosti pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, radi isteka mandata.

**II**

Karić Kemalu vršenje službe prestaje 12.06.2018. godine.

**III**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-26147/18  
26. juna 2018. godine  
Sarajevo

Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 21. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo" - broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst i broj 7/12 i 44/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O IMENOVANJU PRAVOBRANIOCA  
PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO**

**I**

KEMAL KARIĆ, diplomirani pravnik imenuje se za pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

**II**

Imenovani se imenuje za pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo na period od četiri godine, počev od 13.06.2018. godine.

**III**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 13.06.2018. godine.

Broj 01-05-26148/18  
26. juna 2018. godine  
Sarajevo

Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 12. tačka c) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA  
NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"**

**Član 1.**

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) osniva Javnu ustanovu "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" (u daljem tekstu: Javna ustanova).

**Član 2.**

(Osnivačka prava i organizacija)

- (1) Kanton vrši osnivačka prava nad Javnom ustanovom.
- (2) Prava i dužnosti osnivača obavljaće Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svako u okviru svojih nadležnosti.
- (3) Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove bliže će se urediti organizacija Javne ustanove te sistematizovani poslovi i zadaci u Javnoj ustanovi.

**Član 3.**

(Naziv, sjedište i pečat)

- (1) Naziv Javne ustanove je Javna ustanova "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu".
- (2) Skraćeni naziv Javne ustanove je: "Centar za napredne tehnologije".
- (3) Sjedište Javne ustanove je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište broj 9.
- (4) Naziv i sjedište Javne ustanove iz st. (1) i (2) ovog člana mogu se promijeniti.



# SLUŽBENE NOVINE

## KANTONA SARAJEVO

Godina XXVI - Broj 52

Četvrtak, 30. 12. 2021. godine  
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

### KANTON SARAJEVO

#### Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je

#### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

##### Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18) u članu 7. u stavu 1., iza riječi: "koje" dodaju se riječi: "neposredno prije podnošenja zahtjeva".

##### Član 2.

U članu 9. u stavu 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

"1. plaće i drugih primanja, izuzev naknade za topli obrok, naknade za prijevoz na posao i sa posla;"

##### Član 3.

U članu 11. riječi: "davanjem imovine u zakup ili najam" zamjenjuju se riječima: "a prihod ostvaren davanjem imovine u zakup ili najam, utvrđuje se na način propisan članom 12. ovog zakona."

##### Član 4.

Član 12. mijenja se i glasi:

##### "Član 12.

Prihod u smislu čl. 9. i 11. ovog zakona je prosječan prihod ostvaren u posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog zakona, koji se dijeli sa brojem članova domaćinstva."

##### Član 5.

U članu 13a. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"O obavezi iz stava 1. ovog člana, korisnika prava upoznaje nadležni prvostepeni organ u dispozitivu prvostepenog rješenja."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

##### Član 6.

Član 15. mijenja se i glasi:

##### "Član 15.

Kantonarno ministarstvo će početkom svake kalendarske godine u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima donijeti socijalni program kao skup mjera i aktivnosti koje su usmjerene na preveniranje i otklanjanje stanja socijalne nesigurnosti pojedinih kategorija stanovništva."

##### Član 7.

U članu 18. u stavu 1. iza riječi: "je" broj "20" zamjenjuje se brojem: "30", a iza riječi: "za" broj "10" zamjenjuje se brojem: "20".

##### Član 8.

Član 20. mijenja se i glasi:

##### "Član 20.

Srodnik je u smislu člana 22. Federalnog zakona u mogućnosti izdržavati člana porodice sa kojim ne živi u zajedničkom domaćinstvu, ako mu ostvareni prihod prelazi 60% prosječne plaće, koji se za svakog člana njegovog zajedničkog domaćinstva uvećava za 20% prosječne plaće."

##### Član 9.

Član 22. mijenja se i glasi:

##### "Član 22.

Pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti osobe i domaćinstva ako je osoba ili jedan ili više članova domaćinstva vlasnik privrednog društva ili ima registrovanu obrtničku ili srodnu djelatnost, osim ako je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije."

##### Član 10.

U članu 23. riječi: "domaćinstva koja su ostvarila" zamjenjuju se riječima: "korisnici koji su ostvarili".

##### Član 11.

U članu 26. stav 2. mijenja se i glasi:

"Troškovi postupka dobijanja nalaza i mišljenja iz stava 1. ovog člana u prvom i drugom stepenu padaju na teret Kantonalnog ministarstva."

St. 3. i 4., brišu se.

##### Član 12.

U članu 37. riječi: "a najkasnije do navršениh 40 godina života", brišu se.



**Član 13**

U članu 58. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Centar će svakih šest mjeseci dostavljati Ministarstvu izvještaj o smještaju korisnika u ustanove socijalne zaštite i institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite.

Način dostavljanja i sadržaj izvještaja iz stava 4. ovog člana propisane se instrukcijom koju će donijeti Ministarstvo."

**Član 14.**

Član 64. mijenja se i glasi:

**"Član 64.**

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite pokreće se na zahtjev osobe u stanju socijalne potrebe, člana domaćinstva, zakonskog zastupnika ili staratelja osobe ili po službenoj dužnosti."

**Član 15.**

U članu 94. stav 1. mijenja se i glasi:

"Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom za djecu) pruža usluge smještaja, cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, obrazovanja, zdravstvene njege, cjelodnevnog boravka, poludnevnog boravka, te usluge psihosocijalne podrške djeci/mladima bez roditeljskog staranja, djeci čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i porodicama u riziku od razdvajanja."

**Član 16.**

Član 95. mijenja se i glasi:

**"Član 95.**

Djelatnost Doma za djecu realizuje se kroz:

- smještaj za djecu,
- prihvatilište za djecu,
- male porodične domove,
- servis za podršku porodicama i djeci,
- mobilni tim,
- dnevni centar za djecu,
- ostale socijalne usluge u cilju zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja, te porodica u riziku od razdvajanja.

**Član 17.**

Član 135. mijenja se i glasi:

**"Član 135.**

Dodatak na djecu ne mogu ostvariti porodice u kojima je jedan ili više članova zajedničkog domaćinstva vlasnik privrednog društva ili ima registrovanu obrtničku ili srođnu djelatnost, osim ako je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije.

Bez obzira na uslove propisane u stavu 1. ovog člana, dodatak na djecu može ostvariti dijete, odnosno porodica iz člana 136. ovog zakona."

**Član 18**

U članu 136. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Porodice koje imaju troje ili više djece, ostvaruju dodatak na djecu uvećan za 10% za svako dijete."

**Član 19.**

U članu 147. stav 3., briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

**Član 20.**

U članu 148. stav 1. mijenja se i glasi:

"Izuzetno od člana 7. ovog zakona, pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljem tekstu: naknada plaće ženi-majci) žena - majka može ostvariti pod uslovom:

- da ima boravište u Kantonu Sarajevo i utvrđen status raseљjene osobe, ili
- da ima boravište ili prebivalište u Kantonu Sarajevo kraće od 12 mjeseci i da otac djeteta ima prebivalište

u Kantonu Sarajevo najmanje godinu dana, da je zaposlena kod poslodavca čije sjedište je u Kantonu Sarajevo, ili joj je mjesto rada u Kantonu Sarajevo i da ne ostvaruje ovo pravo u mjestu boravišta, odnosno prebivališta."

Iza stava 1. dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

- "(2) Izuzetno od čl. 149., 153. i 157. ovog zakona, ukoliko je u tekućoj godini prosječna plaća utvrđena u skladu sa članom 13. st. (1), (2) i (3) ovog zakona manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, iznos novčane naknade plaće ženi - majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.
- (3) Prosječna plaća Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (2) ovog člana se utvrđuje instrukcijom iz člana 13. stav (3) ovog zakona, na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.
- (4) Neovisno od izuzetka iz stava (2) ovog člana, doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti, te poreske obaveze iz člana 150. ovog zakona, se uplaćuju isključivo na iznos naknade plaće ženi - majci iz člana 149. stav (1) ovog zakona."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (5).

**Član 21.**

U članu 156. u stavu 1. riječi: "bračni drug" zamjenjuju se riječima: "otac djeteta".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od člana 6. ovog zakona, pravo na novčanu pomoć ženi-majci mogu ostvariti strane državljanke kojima je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i koje ispunjavaju uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo."

**Član 22.**

U članu 159. stav 2. mijenja se i glasi:

"Izuzetno, otac djeteta koji nije u radnom odnosu može ostvariti pravo na novčanu pomoć ženi - majci u slučaju:

- smrti žene-majke;
- napuštanja djeteta od strane žene-majke;
- zasnivanja radnog odnosa žene-majke, ali ne prije 42 dana nakon porođaja;
- i u drugim opravdanim slučajevima."

**Član 23.**

U Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "5. Pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majku-dojilju" mijenja se i glasi: "5. Dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci i dodatne ishrane za majku-dojilju."

**Član 24.**

U članu 160. u stavu 1. broj "35" zamjenjuje se riječju i brojem: "najmanje 50".

**Član 25.**

Član 161. mijenja se i glasi:

**"Član 161.**

Dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci i dodatne ishrane za majku-dojilju, ostvaruje dijete, odnosno majka-dojilja ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na dodatak na djecu po ovom zakonu.

Dodatna novčana pomoć iz stava 1. ovog člana se dodjeljuje uz dodatak na djecu šest mjeseci nakon porođaja i ne može biti manja od 8% prosječne plaće."

- stručnih službi Kantona, uključujući infrastrukturu, internet i internet prisustvo, elektronsku poštu i elektronsko upravljanje dokumentima,
- c) analizu, dokumentovanje, optimizaciju poslovnih procesa i razvoj projekata za organe uprave, upravne organizacije i stručne službe Kantona,
  - d) pripremu, izradu nacrti i provođenje programa statističkih istraživanja od interesa za Kanton koji postoje kao obaveza u okviru programa statističkih istraživanja,
  - e) organizovanje i provođenje statističkih istraživanja od značaja za praćenje ekonomskog razvoja Kantona Sarajevo, kao i obradu statističke građe za potrebe Vlade, organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  - f) analizu, obradu, objavljivanje i ažuriranje statističkih podataka, te izdavanje statističkih mjesečnih i godišnjih biltena i godišnjaka Kantona,
  - g) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

Član 26.

(Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo)

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Kantona, koji se odnose na:

- a) nabavku, uskladištenje, distribuciju i transport robnih rezervi Kantona (osnovni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, nafta, naftni derivati i dr.);
- b) intervencije na tržištu, u slučaju poremećaja u snabdjevanju ili nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, nafte i naftnih derivata;
- c) distribuciju roba iz robnih rezervi krajnjim korisnicima;
- d) nabavku i distribuciju roba za potrebe javnih kuhinja i drugih humanitarnih organizacija na području Kantona, u skladu sa zahtjevima Vlade Kantona i nadležnih kantonalnih ministarstava;
- e) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

Član 27.

(Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći)

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći građanima lošeg imovinskog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se reguliše pružanje besplatne pravne pomoći.

**POGLAVLJE IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 28.

(Nastavljanje vršenja poslova)

Stupanjem na snagu ovog zakona, ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije iz ovog zakona nastavljaju vršiti upravne, stručne, inspekcijske i druge poslove koje su vršila istoimena ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije do stupanja na snagu ovog zakona, sa djelokrugom utvrđenim ovim zakonom.

Član 29.

(Nastavljanje obavljanja funkcije)

Stupanjem na snagu ovog zakona, rukovodioci ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija, imenovani, odnosno postavljeni do stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju obavljati funkciju rukovodilaca tih kantonalnih organa.

Član 30.

(Prestanak važenja ranijeg Zakona)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/21).

Član 31.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-40904/22  
04. oktobra 2022. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), Skupština Kantona Sarajevo, na 55. Radnoj sjednici održanoj dana 04.10.2022. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA  
RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18 i 52/21) u Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "1. Dodatak na djecu" mijenja se i glasi: "1. Dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja".

Član 2.

U članu 132. stav 1. mijenja se i glasi:

"Nezavisno od prava na dječiji dodatak propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/22) (u daljem tekstu: Zakon o materijalnoj podršci), dijete, odnosno porodica koji imaju prebivalište u Kantonu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, ovim zakonom ostvaruju sljedeća prava:

- dodatak na djecu,
- dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja."

U stavu 2. iza riječi: "ostvariti" dodaje se riječ: "dijete".

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Vezano za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, porodicom se smatra porodica definisana Zakonom o materijalnoj podršci."

Član 3.

Čl. 133., 134. i 135. brišu se

Član 4.

"Član 136.

Pravo na dodatak na djecu bez obzira na prihode, pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, te porodici:

- u kojoj je jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,
- koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donijetim u skladu sa pravilnikom koji propisuje utvrđivanje preostale sposobnosti i razvrstavanje djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,
- koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronov bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili dijete sa poremećajem autisticnog spektra,
- čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći.

Pravo na dodatak djecu bez obzira na prihode, pripada porodici koja ima troje ili više djece.

Iznos dodatka na djecu, za djecu, odnosno porodicu utvrđuje Kantonalno ministarstvo i ne može biti manji od 7 % prosječne plaće.

Iznos dodatka na djecu, za djecu, odnosno porodicu iz stava 1. ovog člana se uvećava za 50% iznosa dodatka na djecu za svako dijete.

Iznos dodatka na djecu, za djecu, odnosno porodicu iz stava 2. ovog člana se uvećava za 10% iznosa dodatka na djecu za svako dijete".

Član 5.

Član 137. mijenja se i glasi:

"Član 137.

Dodatak na djecu pripada djetetu do navršениh 18 godina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, djeci koja su ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju, dodatak na djecu pripada za vrijeme školovanja i osposobljavanja za život i rad, a najkasnije do navršениh 26. godina.

Dodatak na djecu isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete iz stava 2. ovog člana, usljed bolesti ili liječenja, spriječeno da izvršava obaveze u školi, a najkasnije do navršениh 26 godina.

Član 6.

Čl. 138., 139. i 140. brišu se.

Član 7.

Član 141. mijenja se i glasi:

"Član 141.

Pod uslovima za ostvarivanje prava na dječiji dodatak propisanim u Zakonu o materijalnoj podršci djeca kojima nakon navršene 18. godine prestane pravo na dječiji dodatak, imaju pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ukoliko nastave redovno školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine, a najkasnije do navršениh 27. godina.

Pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ne može biti manji od iznosa dječijeg dodatka iz Zakona o materijalnoj podršci.

Pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje djetetu koje:

- u toku studija izgubi više od jedne godine na visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završetka jedne školske godine upiše više od jednom istu godinu na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završenog školovanja na visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena.

Dijete koje ostvari pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja dužno je da u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine, nadležnom općinskom organu uprave dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja.

Ukoliko dijete ne dostavi dokaze iz stava 4. ovog člana u propisanom roku, pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje sa 30. septembrom tekuće godine."

Član 8.

Član 142. briše se.

Član 9.

Član 144. mijenja se i glasi:

"Član 144.

Pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje ovih prava.

Pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje djetetu koje stupi u brak ili sticanjem potomstva.

Pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ne priznaje se djeci koja su smještena u ustanove dječije i socijalne zaštite."

Član 10.

U članu 145. iza riječi: "djecu" dodaju se riječi: "ili dječiji dodatak".

Član 11.

U Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, u nazivu Odjeljka 2. iza riječi: "djeteta", dodaju se riječi: "i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta"

Član 12.

U članu 148. st. 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 2..

Član 13.

Iza člana 150. dodaje se novi član 150 a. koji glasi:

"Član 150 a.

Žena-majka u radnom odnosu koja ostvari pravo na naknadu plaće ženi-majci u skladu sa ovim zakonom, bez podnošenja zahtjeva ostvaruje pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane naknade plaće ženi-majci utvrđene ovim zakonom.

Ukoliko poslodavac ženi-majci isplaćuje naknadu plaće koja je manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu, žena-majka ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i naknade plaće ženi-majci koju isplaćuje poslodavac."

Član 14.

U članu 153. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Žena-majka iz stava 1. ovog člana koja ostvari pravo na naknadu plaće ženi-majci bez podnošenja zahtjeva ostvaruje pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane naknade umjesto plaće iz stava 1. ovog člana.

Žena-majka iz stava 1. ovog člana pravo na naknadu plaće ženi-majci i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ostvaruje najduže do navršene treće godine djeteta."

Član 15.

Član 155. mijenja se i glasi:

"Član 155.

Žena-majka u radnom odnosu koja rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodijskog odsustva, ima pravo na iznos naknade plaće ženi-majci i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za period utvrđen propisima o radu."

Član 16.

U Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "3. Novčana naknada nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu" mijenja se i glasi: "3. Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta".

Član 17.

Član 156. mijenja se i glasi:

"Član 156.

Nezavisno od prava na novčanu pomoć za nezaposlenu porodilju propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci, nezaposlena porodilja koja je prijavljena na evidenciji Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ili se nalazi na redovnom školovanju, odnosno koja se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposleno lice, ovim zakonom ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, pod uvjetom da ona ili otac djeteta imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo, odnosno boravište najmanje godinu dana pod uvjetom da ima status raseljene osobe.

Izuzetno od člana 6. ovog zakona, nezaposlena porodilja strana državljanica kojoj je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i ispunjava uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo, ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta.

Dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji isplaćuje se dok postoje uslovi za ostvarivanje ovog prava, a najduže godinu dana od dana porođaja."

**Član 18.**

Član 157. mijenja se i glasi:

"Član 157.

Pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koju ostvaruje nezaposlena porodilja, ne može biti manji od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane pomoći nezaposlenoj porodilji koji je propisan Zakonom o materijalnoj podršci."

Član 19.

Član 158. briše se.

**Član 20.**

Član 159. mijenja se i glasi:

"Član 159.

Nezaposlena porodilja koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji ili prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, ima pravo na iznos dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta u trajanju od 45 dana nakon smrti djeteta.

Izuzetno, otac djeteta koji je nezaposlen može ostvariti pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta u slučaju:

- smrti nezaposlene porodilje;
- napuštanja djeteta od strane nezaposlene porodilje;
- zasnivanja radnog odnosa nezaposlene porodilje, ali ne prije 42 dana nakon porođaja;
- i u drugim opravdanim slučajevima."

Član 21.

Iza člana 159. dodaje se novi član 159 a. koji glasi:

"Član 159 a.

Iznos prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za porodilju koja je u radnom odnosu i nezaposlenu porodilju utvrđuje se instrukcijom iz člana 13. stav 3. ovog zakona, a na osnovu posljednjeg statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu."

Član 22.

U članu 168. stav 1. riječi: "Federalnim zakonom", zamjenjuju se riječima: "Zakonom o materijalnoj podršci".

**Član 23.**

U članu 170. iza alineje 13. dodaju se nove alineje 14. i 15. koje glase:

- dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja,
- dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta."

Dosadašnje alineje 14. do 24. postaju alineje 16. do 26..

**Prelazna odredba**

Član 24.

U cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organi su dužni po službenoj dužnosti uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i donijeti rješenja o prestanku prava, odnosno ostvarivanju prava iz ovog zakona.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaću se po odredbama ovog zakona.

Instrukciju iz člana 13. stav 3. ovog zakona ministar će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Ovlašćuje se Zakonodavno pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Drugi novi prečišćeni tekst Zakona o

socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01.11.2022. godine.

Broj 01-02-40903/22  
04. oktobra 2022. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 60. st. (1) i (2) Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 55. Radnoj sjednici održanoj dana 04.10.2022. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

(Izmjena člana 9.)

U Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/19) u članu 9. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Utvrđuju se sljedeći platni razredi i koeficijenti za plaće za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija, imenovana lica, pravobranioca i zamjenika pravobranioca:

Platni razred	Radno mjesto	Koeficijent
I	predsjedavajući Skupštine Kantona premijer Kantona	9,80
II	zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Kantona	9,50
III	ministar u Vladi Kantona	9,00
IV	rukovodilac samostalne kantonalne upravne organizacije	8,80
V	predsjednik kluba u Skupštini Kantona	8,20
VI	predsjednik radnog tijela Skupštine Kantona	8,10
VII	zamjenik predsjednika radnog tijela Skupštine Kantona	8,00
VIII	poslanik u Skupštini Kantona	7,80
IX	kantonalni pravobranilac	7,60
X	zamjenik kantonalnog pravobranioca	7,00
XI	rukovodilac samostalne kantonalne uprave	6,50
XII	rukovodilac kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva	5,20

Član 2.

(Rok za usklađivanje pravilnika o plaćama i naknadama)

- (1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona rukovodioci samostalnih kantonalnih upravnih organizacija dužni su uskladiti pravilnike o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika sa odredbama ovog zakona.
- (2) U roku od 15 dana od usvajanja podzakonskih akata iz stava (1) ovog člana, Vlada Kantona će uskladiti sa odredbama ovog zakona pojedinačne akte kojima su utvrđeni koeficijenti za obračun plaće za rukovodioce samostalnih upravnih organizacija, sa početkom primjene od prvog narednog mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-40905/22  
04. oktobra 2022. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.



Na osnovu člana IV 7. (VI) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

## UKAZ

### O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

Proglašava se Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 28. aprila 1999. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 21. jula 1999. godine.

---

Broj 01-720/99  
29. augusta 1999. godine  
Sarajevo

---

Predsjednik  
Federacije BiH  
Ivo Andrić-Lužanski, s. r.

---

## ZAKON

### O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim zakonom uređuje se:

- osnove socijalne zaštite građana i njihovih porodica, osnovna prava iz socijalne zaštite i korisnici prava iz socijalne zaštite,
- osnivanje i rad ustanova zaštite i invalidskog udruženja,
- osnovna prava civilnih žrtava rata i članova njihovih porodica,
- osnove zaštite porodice sa djecom,
- finansiranje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

##### Član 2.

Djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom je od interesa za Federaciju i kantone.

### Član 3.

Djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom obavljaju ustanove socijalne zaštite.

Ustanove socijalne zaštite imaju svojstvo pravnog lica.

Na osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite primjenjuju se propisi o ustanovama, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

### Član 4.

Djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom mogu obavljati i humanitarne organizacije, udruženja građana, vjerske zajednice i organizacije koje oni osnivaju, građanin pojedinac i strana fizička ili pravna lica.

### Član 5.

Porodicu, u smislu ovog zakona, čini: bračni drug, odnosno vanbračni drug, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje), otac, majka, maćeha, djed i baba-nena (po ocu i majci) i braća i sestre bračnih drugova.

Članovi porodice civilne žrtve rata, u smislu ovog zakona, su: bračni drug, djeca (rođena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad)-članovi uže porodice, te roditelji, očuh, maćeha i usvojilac-članovi šire porodice.

Članom porodice u smislu stava 2. ovog člana, smatra se i vanbračni drug koji s civilnom žrtvom rata ima djece i s njom živi, odnosno živio je do njene smrti u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana.

Zajedničko domaćinstvo, u smislu ovog zakona, je ekonomska zajednica jedne ili više porodica u kojoj se zajednički stiču i troše novčana i druga materijalna sredstva, stečena radom i korištenjem zajedničkih materijalnih dobara (zemljište, zgrade i drugo).

### Član 6.

Djetetom, u smislu ovog zakona, smatra se lice do 18 godina života.

Izuzetno djetetom, u smislu ovog zakona, smatra se i lice koje radi ostvarivanja prava na dodatak na djecu i osiguravanja školarine ili stipendije za đake i studente, ima i više od 18, a manje od 27 godina života.

### Član 7.

Prava utvrđena ovim zakonom ne mogu ostvarivati lica koja su osuđena pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine i krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Pravo utvrđeno ovim zakonom ne može ostvarivati lice koje takvo pravo koristi po drugim propisima.

Prava utvrđena ovim zakonom ne mogu se prenositi na druga lica, niti se mogu nasljeđivati.

### Član 8.

Nadležni organi kantona, u skladu sa ustavom i ovim zakonom, bliže uređuju djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

## Član 9.

Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa Federacije donesenih za njihovo provođenje, kao i nad stručnim radom ustanova koje osniva Federacija, vrši federalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne zaštite i zaštite porodice.

Nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kantona, donesenih saglasno ovom zakonu, kao i nad stručnim radom ustanova koje osniva općina, odnosno kanton, vrši kantonalni organ nadležan za oblast socijalne zaštite i zaštite porodice.

## Član 10.

U postupku ostvarivanja prava i dužnosti utvrđenih ovim zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa o upravnom postupku, ako ovim zakonom i propisom kantona nije drugačije određeno.

## II - SOCIJALNA ZAŠTITA

### 1. POJAM SOCIJALNE ZAŠTITE

#### Član 11.

Socijalna zaštita, u smislu ovog zakona, je organizirana djelatnost u Federaciji, usmjerena na osiguranje socijalne sigurnosti njenih građana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe.

Socijalnom potrebom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se trajno ili privremeno stanje u kome se nalazi građanin ili porodica, prouzrokovano ratnim događajima, elementarnim nesrećama, općom ekonomskom krizom, psihofizičkim stanjem pojedinaca ili drugih razloga, koje se ne mogu otkloniti bez pomoći drugog lica.

U skladu sa načelima humanizma, solidarnosti građanskog morala socijalna zaštita porodice i njenih članova i građana pojedinaca, ostvaruje se otkrivanjem i umanjenjem, odnosno otklanjanjem posljedica uzroka koji dovode do stanja socijalne potrebe i sticanjem određenih prava iz socijalne zaštite.

Socijalna zaštita djeteta, u skladu sa odredbama Konvencije o pravima djeteta, ostvaruje se u najboljem interesu djeteta.

### 2. KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE

#### Član 12.

Korisnici socijalne zaštite, u smislu ovog zakona, su lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i to:

- 1) djeca bez roditeljskog staranja,
- 2) odgojno zanemarena djeca,
- 3) odgojno zapuštena djeca,
- 4) djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
- 5) lica sa invaliditetom i lica ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju,
- 6) materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica,
- 7) stara lica bez porodičnog staranja,
- 8) lica sa društveno negativnim ponašanjem,



9) lica i porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Propisima kantona može se proširiti krug korisnika socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana u skladu sa programima razvoja socijalne zaštite i specifičnim prilikama u kantonu.

#### Član 13.

Dijete bez roditeljskog staranja, u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) ovog zakona, je dijete bez oba roditelja, nepoznatih roditelja, napušteno od roditelja lišenih roditeljskog prava i roditelja spriječenih da vrše roditeljsku dužnost.

Odgojno zanemareno dijete, u smislu člana 12. stav 1. tačka 2) ovog zakona, je dijete koje zbog nedovoljnog nadzora i brige roditelja, te negativnog uticaja sredine, narušava opće prihvaćene norme ponašanja.

Odgojno zapušteno dijete, u smislu člana 12. stav 1. tačka 3) ovog zakona, je dijete koje svojim ponašanjem narušava opće prihvaćene norme i vrši prekršaje ili krivična djela.

Dijete, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, u smislu člana 12. stav 1. tačka 4) ovog zakona, je dijete, čiji roditelji zbog nesređenih porodičnih odnosa, materijalnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da mu osiguraju normalne uvjete za pravilan odgoj, fizički i psihički razvoj.

#### Član 14.

Lica sa invaliditetom i lica u fizičkom i psihičkom razvoju, u smislu člana 12. stav 1. tačka 5) ovog zakona, su djeca i odrasla lica, koja su:

- slijepa i slabovida,
- gluha i nagluha,
- sa poremećajima u govoru i glasu,
- sa tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u fizičkom razvoju,
- sa smetnjama u psihičkom razvoju (lahkog, umjerenog, težeg i teškog stepena),
- sa kombiniranim smetnjama (višestruko ometena u razvoju).

#### Član 15.

Materijalno neosigurano i za rad nesposobno lice, u smislu člana 12. stav 1. tačka 6) ovog zakona, smatra se odraslo lice, koje nema prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobno je za rad i ne može osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu.

#### Član 16.

Starim licem bez porodičnog stanja, u smislu člana 12. stav 1. tačka 7) ovog zakona, smatra se lice starije od 65 godina (muškarac) odnosno 60 godina (žena), koje nema članove porodice ni srodnike koji su po zakonu obavezni da ga izdržavaju, ili ako ih ima da ta lica nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja.

#### Član 17.

Lice sa društveno negativnim ponašanjem, u smislu člana 12. stav 1. tačka 8) ovog zakona, je lice koje se odaje besposličarenju, skitnji, prosjačenju, prostituciji, alkoholizmu, uživanju opojnih droga i drugim oblicima društveno negativnog ponašanja.

#### Član 18.

Lice, odnosno porodica u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, u smislu člana 12. stav 1. tačka 9) ovog zakona, smatra se lice, odnosno porodica koja se

nađe u stanju socijalne potrebe zbog pretrpljene prisilne migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja, otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora ili izvršavanja odgojne mjere.

### 3. PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

#### Član 19.

Prava iz socijalne zaštite, u smislu ovog zakona, su:

- 1) novčana i druga materijalna pomoć,
- 2) osposobljavanje za život i rad,
- 3) smještaj u drugu porodicu,
- 4) smještaj u ustanove socijalne zaštite,
- 5) usluge socijalnog i drugog stručnog rada,
- 6) kućna njega i pomoć u kući.

Propisom kantona utvrđuju se iznosi novčanih i drugih davanja, iz stava 1. ovog člana, uvjeti i postupak za sticanje tih prava i njihovo korištenje, ukoliko to nije uređeno ovim zakonom.

Propisom kantona mogu se utvrditi i druga prava iz socijalne zaštite u skladu sa programom razvoja socijalne zaštite i njegovim mogućnostima.

#### Član 20.

Licima i porodicama u stanju socijalne potrebe, koji ispunjavaju uvjete za sticanje i korištenje prava iz socijalne zaštite iz člana 19. ovog zakona, osiguravaju se na teret sredstava socijalne zaštite i određeni oblici zdravstvene zaštite i zadovoljavanje stambenih i drugih potreba u skladu sa zakonom.

#### *a) NOVČANA I DRUGA MATERIJALNA POMOĆ*

#### Član 21.

Novčana i druga materijalna pomoć sastoji se od:

- 1) stalne novčane pomoći,
- 2) novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica,
- 3) druge materijalne pomoći.

#### Član 22.

Pravo na stalnu novčanu i drugu materijalnu pomoć imaju lica i porodice, pod sljedećim uvjetima:

- 1) da su nesposobni za rad, odnosno spriječeni u ostvarivanju prava na rad,
- 2) da nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje,

3) da nemaju članova porodice koji su po zakonu obavezni da ih izdržavaju ili ako ih imaju, da ta lica nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja.

Pravo na pomoć iz stava 1. ovog člana ostvaruje se kod nadležnog organa općine na čijem području lice i porodica imaju prebivalište.

#### Član 23.

Nesposobnim za rad, odnosno spriječenim u ostvarivanju prava na rad, u smislu ovog zakona, smatra se lice:

- 1) potpuno nesposobno za samostalni rad i privređivanje,
- 2) lice starije od 65 godina (muškarac), odnosno 60 godina (žena),
- 3) žena za vrijeme trudnoće, porođaja i poslije porođaja, u skladu sa propisima o radu,
- 4) roditelji, očuh, maćeha ili usvojlac koji se stara o jednom ili više djece do jedne godine života, a nema članove porodice ni srodnike koje su po zakonu obavezni da ga izdržavaju ili ako ih ima, da ta lica nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja,
- 5) dijete do navršene 15 godine života, a ako je na redovnom školovanju do navršene 27 godine života,
- 6) lice sa trajnim smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju,
- 7) lice koje u porodici neguje lice sa invaliditetom ili teško oboljelo lice, ukoliko je utvrđeno da je tom licu prijeko potrebna pomoć i njega od strane drugog lica.

#### Član 24.

Nalaz i mišljenje o nesposobnosti za rad lica iz člana 23. tačka 1) ovog zakona daju ljekarske komisije u skladu sa propisom kantona.

Nalaz i mišljenje o sposobnosti i razvrstavanju djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju daju stručne komisije u skladu sa propisom kantona.

Propisom kantona propisuje se način i postupak za otkrivanje i ocjenjivanje sposobnosti, razvrstavanje i evidenciju djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju.

#### Član 25.

Stalna novčana pomoć utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini razlike svih prihoda članova domaćinstva i iznosa najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje, u smislu člana 27. ovog zakona.

#### Član 26.

Novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica mogu ostvariti lica sa invaliditetom i druga lica ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju, kao i stara i nemoćna lica, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane drugog lica za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba, pod uvjetom:

- da lice nije smješteno u socijalno-medicinsku ili drugu ustanovu,
- da je licu za odlazak i povratak sa posla prijeko potrebna stalna pomoć drugog lica,
- da prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos koji se utvrđuje propisom kantona, sa izuzetkom za lica sa težim i teškim stepenom invaliditeta,
- da lice ne ostvaruje pravo na kućnu njegu i pomoć u kući,
- da se ovo pravo ne može ostvariti po nekom drugom osnovu.

Nalaz i mišljenje, u smislu stava 1. ovog člana, daju ljebarske komisije ili druge stručne komisije, u skladu sa propisom kantona.

#### Član 27.

Propisom kantona utvrđuju se iznosi stalne novčane pomoći i novčane naknade za pomoć i njegu, kao i prihodi koji se uzimaju u obzir, prilikom utvrđivanja te pomoći i naknade.

Djeci i odraslim licima sa invaliditetom i licima sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju utvrđuju se povoljniji uvjeti u sticanju prava iz socijalne zaštite i viši iznosi osnovne novčane pomoći i novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica.

Kod utvrđivanja prihoda domaćinstva, u smislu stava 1. ovog člana, ne uzimaju se u obzir prihodi ostvareni na ime novčane naknade, odnosno invalidnine za tjelesno oštećenje, novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica, dodatka na djecu i stipendije učenika i studenata.

#### Član 28.

Druga materijalna pomoć, u smislu ovog zakona, je privremena, jednokratna i druga novčana pomoć ili naturalno davanje materijalno neosiguranim licima ili porodicama koje se nađu u stanju socijalne potrebe uslijed teškoća izazvanih okolnostima iz člana 18. ovog zakona, ukoliko ispunjavaju uvjete iz člana 22. tač. 2) i 3) ovog zakona.

#### *b) OSPOSOBLJAVANJE ZA ŽIVOT I RAD*

#### Član 29.

Osposobljavanje za život i rad ostvaruju djeca ometena u psihofizičkom razvoju i odrasla lica sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima bez obzira na uzrok nastanka invalidnosti odnosno radne sposobnosti, ako to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu, a koja se prema psihofizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za rad.

Pravo iz stava 1. ovog člana pripada i djeci osiguranika koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona, to pravo ostvarili po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

#### Član 30.

Lice, koje se radi osposobljavanja za život i rad upućuje izvan mjesta prebivališta, ima pravo na novčanu pomoć za pokriće troškova smještaja, prehrane i prijevoza, ukoliko mu to njegova porodica ne može osigurati.

#### *c) SMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU*

#### Član 31.

Smještaj u drugu porodicu mogu ostvariti djeca i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć radi zadovoljavanja njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u krugu vlastite porodice ili na drugi način.

#### Član 32.

Pravo na smještaj u drugu porodicu imaju:

- djeca iz člana 12. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, do povratka u vlastitu porodicu, do završetka redovnog školovanja, a najduže 12 mjeseci po završetku redovnog školovanja,
- lica sa invaliditetom, stara lica i lica sa društveno negativnim ponašanjem, koja nisu u mogućnosti da se sami staraju o sebi, a uslijed stambenih ili porodičnih prilika nemaju mogućnost da im se zaštita osigura na drugi način,

- žena iz člana 23. tačka 3) ovog zakona i samohrana majka do godinu dana života djeteta, i ukoliko nema sredstava za izdržavanje ili kojoj je, uslijed nerješene stambenog pitanja ili poremećenih porodičnih odnosa, potreban privremeni smještaj.

Djeci iz stava 1. alineja 1. ovog člana po završetku redovnog školovanja, organ starateljstva je dužan osigurati zbrinjavanje na drugi način.

Samohrana majka, u smislu stava 1. alineja 3. ovog zakona, smatra se majka koja nije u braku i ne živi u vanbračnoj zajednici, a sama izdržava svoju djecu.

#### Član 33.

O smještaju lica u drugu porodicu kao i o prestanku smještaja, odlučuje centar za socijalni rad na čijem području lice ima prebivalište.

Centar za socijalni rad, koji je odlučio o smještaju lica u drugu porodicu, obavlja nadzor nad tom porodicom, pruža pomoć toj porodici i redovnim obilaskom održava stalnu vezu sa smještenim licem.

#### Član 34.

Član porodice u kojoj je lice smješteno i koji preuzme brigu o tom licu (u daljem tekstu: hranitelj) mora biti duševno i tjelesno zdrav i imati stambene i druge uvjete potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, ishranu, učenje i zadovoljavanje drugih potreba i interesa tog lica.

#### Član 35.

Lice se ne može smjestiti u drugu porodicu:

- u kojoj je jednom od bračnih drugova oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost,
- u kojoj je jedan od bračnih drugova lišen roditeljskog prava,
- u kojoj su poremećeni porodični odnosi,
- u kojoj su neki članovi-lica sa društveno negativnim ponašanjem,
- u kojoj bi zbog bolesti nekog člana porodice bilo ugroženo zdravlje smještenog lica.

#### Član 36.

Za smještaj djeteta u drugu porodicu potrebna je pismena saglasnost roditelja, odnosno usvojitelja ili staratelja, a ako je lice starije od 15 godina, potreban je i njegov pristanak.

Saglasnost roditelja nije potrebna, ako su roditelji lišeni roditeljskog prava.

#### Član 37.

Porodica u kojoj je dijete smješteno, ne može preduzimati, bez saglasnosti roditelja, usvojitelja ili organa starateljstva, važnije mjere u pogledu ličnosti djeteta, a naročito predati ga nekom drugom licu na čuvanje i njegu, prekinuti školovanje, promijeniti vrstu škole, odlučiti o izboru ili obavljanju zanimanja i zaključivanja ugovora o radu, u smislu propisa o radu.

#### Član 38.

Hranitelj ima pravo na naknadu.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje se propisom kantona.

Naknada iz stava 1. ovog člana ne smatra se plaćom, niti drugim prihodom koji podliježe plaćanju poreza.

#### Član 39.

Na osnovu rješenja o određivanju smještaja u drugu porodicu, centar za socijalni rad zaključuje pismeni ugovor o smještaju sa hraniteljem.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuju se međusobni odnosi između centra za socijalni rad i hranitelja, a naročito: uvjeti i rok otkazivanja ugovora, visina, način isplate naknade za smještaj lica, obveznik isplate naknade, kao i druga pitanja.

#### Član 40.

Troškove smještaja u drugu porodicu snosi lice koje je smješteno u drugu porodicu, roditelj, usvojitelj, staratelj ili srodnik koji je dužan da izdržava to lice, ili drugo pravno ili fizičko lice koje je preuzelo obavezu plaćanja troškova, u skladu sa propisom kantona.

#### *d) SMJEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE*

#### Član 41.

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite (u daljem tekstu: ustanova), mogu ostvariti djeca i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi način.

#### Član 42.

O smještaju u ustanove odlučuje centar za socijalni rad na čijem području lice ima prebivalište, na osnovu mišljenja stručnog tima centra, izvršne odluke suda, organa staratelja ili na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije o nesposobnosti za rad, odnosno nalaza i mišljenja odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Centar za socijalni rad, koji je smjestio lice u ustanovu, dužan je, radi brige, zaštite, liječenja fizičkog ili mentalnog zdravlja tog lica, pratiti njegov tretman u ustanovi.

Obaveza iz stava 2. ovog člana posebno se odnosi na slučaj ako je dijete smješteno u ustanovu.

#### Član 43.

Prijem lica iz člana 41. ovog zakona i njihovo otpuštanje vrši se na način određen općim aktom ustanove.

Ustanova je dužna primiti na smještaj lice koje uputi centar za socijalni rad.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, ustanova može uskratiti prijem upućenog lica u slučaju popunjenosti kapaciteta, kao i u slučaju da, s obzirom na svoju djelatnost, nije u mogućnosti pružiti odgovarajuće usluge korisnika.

#### Član 44.

Ako je dalji boravak lica smještenog u ustanovu postao nemoguć zbog promjena u njegovim psihofizičkim osobinama ili zbog nepostojanja uvjeta za odgovarajući tretman, ustanova je dužna, najviše dva mjeseca prije otpuštanja tog lica, obavijestiti centar za socijalni rad koji je donio odluku o njegovom smještaju, radi smještaja u drugu ustanovu ili rad primjene drugog oblika socijalne zaštite.

#### Član 45.

Cijenu usluge koju pruža ustanova utvrđuje osnivač ustanove.

Troškove smještaja u ustanovu snosi smješteno lice, roditelj, usvojitelj, staratelj ili srodnik koji je, saglasno zakonu, dužan da izdržava to lice, odnosno pravno ili fizičko lice koje je ugovorom preuzelo obavezu plaćanja troškova.

Ugovorom iz stava 2. ovog člana uređuju se međusobni odnosi centra za socijalni rad i ustanove, uvjeti i rok otkazivanja ugovora, visina i način isplate naknade, obveznik isplate naknade za smještaj lica, kao i druga pitanja.

#### *e) USLUGE SOCIJALNOG I DRUGOG STRUČNOG RADA*

##### Član 46.

Pravo na usluge socijalnog i drugog rada mogu osvariti pojedinci, porodice i društvene grupe, neovisno od materijalnih mogućnosti i korištenja nekog od oblika socijalne zaštite, radi zaštite njihovih prava i interesa i sprečavanja pojava i ublažavanja posljedica socijalnih problema.

Uslugama socijalnog i drugog stručnog rada, u smislu ovog zakona, smatra se savjetodavnim rad koji obavljaju ustanove u rješavanju porodičnih i bračnih problema, te mjere i akcije, u saradnji sa mjesnim zajednicama i drugim organima, na suzbijanju i sprečavanju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i ostalih pojedinaca, porodica i društvenih grupa.

#### *f) KUĆNA NJEGA I POMOĆ U KUĆI*

##### Član 47.

Kućna njega i pomoć u kući je organizirano pružanje raznih usluga, kao što su: prehrana, obavljanje kućnih i drugih potrebnih poslova i održavanje lične higijene licima iz člana 23. tač. 1), 2) i 6) ovog zakona, kada ta lica nisu u stanju da se sama staraju o sebi.

#### **4. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**

##### Član 48.

Ustanove pružaju usluge kojima se u cjelini ili djelomično zadovoljavaju socijalne i druge potrebe korisnika socijalne zaštite.

Ustanove se osnivaju radi zbrinjavanja određenih kategorija korisnika socijalne zaštite i obavljanja stručnih i drugih poslova socijalne zaštite.

Rad ustanova socijalne zaštite je javan.

Javnost se može isključiti u pojedinim postupcima, kada je to utvrđeno propisima o porodičnim odnosima i o krivičnom postupku.

Ustanove se osnivaju, ako propisom kantona nije drugačije utvrđeno, kao:

- 1) centar za socijalni rad,
- 2) ustanove za djecu, i to:
  - za djecu bez roditeljskog staranja,
  - za odgojno zanemarenu i zapuštenu djecu,
  - za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju,
- 3) ustanova za odrasla i stara lica,

4) ustanova za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje invalidnih i drugih lica,

5) ustanova za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite.

#### Član 49.

Osnivanje i rad ustanova iz člana 48. ovog zakona uređuje se propisom kantona.

Osnivanje i rad ustanova iz člana 48. ovog zakona od značaja za Federaciju uređuje se federalnim propisom.

#### Član 50.

U obavljanju djelatnosti ustanove ne smiju uspostavljati nikakva ograničenja u pogledu teritorijalne, nacionalne, vjerske, političke i bilo koje druge pripadnosti korisnika tih ustanova, (rasa, boja kože, spol, jezik, socijalno porijeklo i drugo).

### 5. INVALIDSKA UDRUŽENJA

#### Član 51.

U cilju ostvarivanja boljeg položaja i zaštite lica sa invaliditetom i zadovoljavanja njihovih potreba, ovisno od vrste i stepena invalidnosti, mogu se osnovati invalidska udruženja, kao udruženja građana (u daljem tekstu: invalidska udruženja).

Invalidska udruženja osnivaju, saglasno federalnom propisu o udruživanju građana, lica sa invaliditetom sama, ili ako to nije moguće zbog stepena invalidnosti, roditelji tih lica, nastavno i drugo osoblje u ustanovama specijalnog obrazovanja i drugi građani.

#### Član 52.

Nadležni organi Federacije i kantona u utvrđivanju politike za ostvarivanje programa socijalne zaštite, ostvaruju saradnju sa invalidskim udruženjima.

#### Član 53.

Propisom kantona bliže se uređuje postupak osnivanja invalidskih udruženja, kao i druga pitanja od značaja za rad tih udruženja.

### III - ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

#### 1. POJAM CIVILNE ŽRTVE RATA

#### Član 54.

Civilna žrtva rata, u smislu ovog zakona, je lice kod koga je nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 60% zbog rane, povrede i ozljede (u daljem tekstu: invalid) zadobivene:

- 1) zlostavljanjem, odnosno lišavanjem slobode u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti;
- 2) u vezi sa ratnim događanjima (bombardiranja, ulične borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.);
- 3) od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata,
- 4) u vezi sa diverzantskim, odnosno terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak Federacije.



Invalid je i lice kod koga je nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 60% zbog bolesti zadobivene, odnosno pogoršane ili ispoljene pod okolnostima iz stava 1. ovog člana.

Civilnom žrtvom rata, smatra se i lice koje je poginulo, umrlo ili nestalo pod okolnostima iz stava 1. ovog člana.

#### Član 55.

Žrtve fašističkog terora, žrtve ratnih događaja, žrtve ratnog materijala i žrtve neprijateljskih diverzantskih akcija, kao i članovi porodica žrtava fašističkog terora, kojima je to svojstvo priznato po propisima o zaštiti civilnih žrtava rata koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona, smatraju se civilnim žrtvama rata, odnosno članovima porodica civilnih žrtava rata u skladu sa ovim zakonom i koriste prava u obimu i pod uvjetima propisanim ovim zakonom, ako ispunjavaju uvjete iz čl. 54., 56. i 58. ovog zakona.

#### Član 56.

Radi ostvarivanja prava utvrđenih ovim zakonom za civilne žrtve rata, ako propisom kantona nije drugačije utvrđeno, invalidi se razvrstavaju prema utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, u šest grupa, i to:

- I. grupa - invalidi sa 100% tjelesnog oštećenja kojima je za redovan život potrebna njega i pomoć od strane drugog lica,
- II. grupa - invalidi sa 100% tjelesnog oštećenja ,
- III. grupa - invalidi sa 90% tjelesnog oštećenja,
- IV. grupa - invalidi sa 80% tjelesnog oštećenja,
- V. grupa - invalidi sa 70% tjelesnog oštećenja,
- VI. grupa - invalidi sa 60% tjelesnog oštećenja.

#### Član 57.

Prava utvrđena ovim zakonom za civilne žrtve rata, ostvaruju i koriste državljani Bosne i Hercegovine, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Strani državljani, koji su tjelesno oštećenje zadobili ili im je član porodice poginuo kao civilna žrtva rata, ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom, ako po istom osnovu ne ostvaruju prava od države čiji su državljani ili države na čijoj teritoriji imaju prebivalište, u skladu sa reciprocitetom.

Državljanima Bosne i Hercegovine koji nisu i državljani Federacije Bosne i Hercegovine, ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom, ako po istom osnovu ne ostvaruju prava u drugom entitetu čiji su državljani i ako imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Federacije.

## **2. OSNOVNA PRAVA CIVILNIH ŽRTAVA RATA**

#### Član 58.

Civilne žrtve rata imaju, po ovom zakonu, sljedeća prava:

- 1) ličnu invalidninu,
- 2) dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica,
- 3) ortopedski dodatak,

- 4) porodičnu invalidninu,
- 5) dodatak na djecu,
- 6) pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala,
- 7) osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, pre-kvalifikacija i dokvalifikacija)
- 8) prioritarno zapošljavanje.

Prava iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog člana ostvaruju se pod uvjetima, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.

Prava iz stava 1. tač. 6), 7) i 8) ovog člana ostvaruju se pod uvjetima, na način i po postupku utvrđenim propisom kantona.

Kanton može, utvrditi i druga prava i proširiti obim prava utvrđenih ovim zakonom po osnovu svojih materijalnih mogućnosti i drugih potreba civilnih žrtava rata.

#### *a) LIČNA INVALIDNINA*

##### Član 59.

Lična invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu prema grupi tjelesnog oštećenja iz člana 56. ovog zakona, u visini od 70% od mjesečnog iznosa lične invalidnine vojnog invalida odgovarajuće grupe po propisima o vojnim invalidima.

#### *b) DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ OD STRANE DRUGOG LICA*

##### Član 60.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica imaju invalidi od I do IV grupe koji su nesposobni za vršenje osnovnih životnih potreba bez pomoći drugog lica.

Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica određuje se u mjesečnom iznosu u visini od 70% od mjesečnog iznosa dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica za vojne invalide odgovarajućeg stepena određenog propisima o vojnim invalidima.

#### *c) ORTOPEDSKI DODATAK*

##### Član 61.

Pravo na ortopedski dodatak imaju invalidi kojima je tjelesno oštećenje utvrđeno zbog oštećenja organizma koja su neposredna posljedica zadobivene rane, povrede ili ozljede koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje funkcije ekstremiteta ili potpuni gubitak vida na oba oka.

Ortopedski dodatak određuje se u mjesečnom iznosu u visini od 70% od mjesečnog iznosa ortopedskog dodatka za vojne invalide odgovarajućeg stepena određenog propisima o vojnim invalidima.

#### *d) PORODIČNA INVALIDNINA*

##### Član 62.

Članovi porodice civilnih žrtava rata iz člana 54. stav 3. ovog zakona imaju, uz uvjete propisane ovim zakonom, pravo na porodičnu invalidninu.

Pravo na porodičnu invalidninu, uz uvjete propisane ovim zakonom, i članovi porodice invalida od I do IV grupe koji je do smrti koristio dodatak za njegu i pomoć drugog lica.

#### Član 63.

Pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi uže porodice civilne žrtve rata, i to:

1) udovica - kad navršši 55 godina života ili udovac - kad navršši 65 godina života, a i prije navršenih 55 godina, odnosno 65 godina života, ako su nesposobni za privređivanje,

2) djeca, usvojenici i pastorčad - do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 27. godine života, a ako su nesposobna za privređivanje, dok ta nesposobnost traje pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršene 15. godine života, odnosno za vrijeme redovnog školovanja, prije navršene 27. godine života.

Ako je školovanje prekinuto zbog služenja vojnog roka ili bolesti, ova lica mogu koristiti pravo na porodičnu invalidninu i za vrijeme služenja vojnog roka, odnosno trajanja bolesti do navršene 27. godine života, a nakon toga najviše još za onoliko vremena koliko su zbog služenja vojnog roka odnosno bolesti izgubila od redovnog školovanja, ako je redovno školovanje nastavljeno prije navršene 27. godine života.

Ako užu porodicu sačinjavaju bračni drug sa jednim ili više članova porodice iz stava 1. tačka 2) ovog člana, bračni drug ima pravo na porodičnu invalidninu kao sauživalac sa njima bez obzira na uvjete iz stava 1. tačka 1) ovog člana i to dok ijedno od te djece ima pravo na invalidninu.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) i stava 2. ovog člana, bračni drug invalida koji je do smrti bio korisnik dodatka za njegu i pomoć drugog lica po osnovu tjelesnog oštećenja, ima pravo na porodičnu invalidninu nezavisno od uvjeta predviđenih tim odredbama, ako je sa invalidom živio u bračnoj zajednici i u zajedničkom domaćinstvu posljednjih pet godina prije njegove smrti i ako nije zaposlen, ne bavi se privrednom ili profesionalnom djelatnošću i nije korisnik penzije.

#### Član 64.

Roditelji imaju pravo na porodičnu invalidninu, iako su članovi uže porodice ostvarili to pravo.

Očuh, maćeha i usvojitelj koji su lice od koga izvode pravo izdržavanja ili ih je to lice izdržavalo najmanje pet godina prije smrti, imaju pravo na porodičnu invalidninu iako su članovi uže porodice ostvarili to pravo.

Očuh, maćeha i usvojitelj koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na porodičnu invalidninu, u skladu sa ovim zakonom, imaju preče pravo od roditelja koji nije izvršavao roditeljsku dužnost prema licu od koga se to pravo izvodi.

#### Član 65.

Osnov za određivanje visine porodične invalidnine je mjesečni iznos lične invalidnine invalida I grupe.

Porodična invalidnina za jednog člana porodice iznosi 25% mjesečno od osnova iz stava 1. ovog člana.

Porodična invalidnina za dijete bez oba roditelja iznosi 80% mjesečno od osnova iz stava 1. ovog člana.

Ako pravo na porodičnu invalidninu ostvaruje više članova porodice, iznos porodične invalidnine iz st. 2. i 3. ovog člana povećava se za 50% za svakog narednog sauživaoca.

#### Član 66.

Ako porodičnu invalidninu koriste dva ili više članova porodice, porodična invalidnina pripada sauživaocima u jednakim dijelovima.

#### Član 67.

Invalid, koji ispunjava uvjete za priznavanje prava na ličnu i na porodičnu invalidninu po osnovu dva ili više lica, ima pravo na ličnu invalidninu i na jednu polovicu porodične invalidnine za svako od tih lica.

Članovi porodice, koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu dva ili više lica, imaju pravo na porodičnu invalidninu za jedno lice i na po jednu polovicu porodične invalidnine za svako slijedeće lice.

#### e) DODATAK NA DJECU

#### Član 68.

Korisnici lične i porodične invalidnine imaju pravo na dodatak na djecu pod uvjetima i u visini koji su utvrđeni propisima o dodatku na djecu, ako ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog dodatka po drugom osnovu.

### 3. KORIŠTENJE I PRESTANAK PRAVA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

#### Član 69.

Lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedski dodatak i porodična invalidnina, po ovom zakonu, pripadaju socijalnoj žrtvi rata (u daljem tekstu: korisnik) od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje tih prava.

#### Član 70.

Izuzetno, korisnik dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava po drugim propisima, ima pravo na razliku iznosa dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica po ovom zakonu, ako razlika postoji.

#### Član 71.

Novčana primanja utvrđena na osnovu ovog zakona za civilne žrtve rata isplaćuju se u mjesečnim iznosima i to unazad.

#### Član 72.

Dospjeli, a neisplaćeni iznosi novčanih primanja utvrđenih na osnovu ovog zakona za civilne žrtve rata, isplaćuju se članovima porodice koji su s korisnikom do dana njegove smrti živjeli u zajedničkom domaćinstvu.

#### Član 73.

Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica ne isplaćuje se za mjesec u kojem je korisnik sve vrijeme proveo u zdravstvenoj organizaciji ili drugoj ustanovi u kojoj mu je osigurana njega i pomoć drugog lica.

#### Član 74.

Korisniku prava, osuđenom pravosnažnom sudskom presudom na kaznu zatvora dužu od šest mjeseci, ne pripadaju ta prava za vrijeme dok se nalazi na izdržavanju kazne.

Ako se korisnik mjesečnih novčanih primanja nalazi u pritvoru, članovima porodice koje korisnik izdržava, isplaćuje se polovica tih primanja. Zadržana polovica primanja isplatit će se korisniku, ako krivični postupak bude pravosnažnom odlukom obustavljen, ili ako korisnik pravosnažnom presudom bude oslobođen optužbe, odnosno ako optužba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

#### Član 75.

Prava ostvarena u skladu sa ovim zakonom gube korisnici i članovi njihove porodice koji su osuđeni pravosnažnom sudskom odlukom zbog ratnih zločina ili ugrožavanja ustavnog poretka i sigurnosti Bosne i Hercegovine ili Federacije.

Licima protiv kojih je pokrenut krivičnih postupak zbog djela iz stava 1. ovog člana, ne isplaćuju se novčana primanja za vrijeme do okončanja tog postupka.

#### Član 76.

Bračni drug, stupanjem u drugi brak, gubi prava utvrđena ovim zakonom za civilne žrtve rata koja je ostvario kao član porodice.

Bračni drug gubi prava po ovom zakonu i ako je napustio djecu, s kojom koristi prava, zanemario njihovo izdržavanje, podizanje i odgoj. Ta prava mogu se ponovo uspostaviti ako bračni drug nastavi obavljati roditeljske dužnosti za vrijeme dok se djeca koriste pravima u skladu sa ovim zakonom.

#### Član 77.

Korisnici prava dužni su u roku od 15 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnom organu svaku promjenu od uticaja na gubitak prava ili na smanjenje obima tog prava.

### **4. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA CIVILNIH ŽRTAVA RATA**

#### Član 78.

O pravima utvrđenim ovim zakonom za civilne žrtve rata rješava nadležni organ određen propisom kantona.

#### Član 79.

Lica koja su tjelesno oštećenje zadobila pod okolnostima iz člana 54. st. 1. i 2. ovog zakona, dužna su, uz zahtjev za priznavanje prava, priložiti i medicinsku dokumentaciju o liječenju neposredno nakon ranjavanja, povrede ili oboljenja najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### Član 80.

Tjelesno oštećenje invalida, pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, pravo na ortopedski dodatak, kao i nesposobnost za privređivanje, utvrđuju se propisom kantona, saglasno propisima o vojnim invalidima.

#### Član 81.

Ako kod invalida nastupe promjene vezane za tjelesno oštećenje koje su od uticaja na pravo utvrđeno konačnim rješenjem, invalid može, po isteku dvije godine od dana donošenja tog rješenja, podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog procenta tjelesnog oštećenja u vezi sa nastalom promjenom.

Odredbe stava 1. ovog člana primjenjuje se i na civilne žrtve rata iz člana 54. st. 1. i 2. ovog zakona kojima nije priznato svojstvo invalida zbog neispunjavanja uvjeta u pogledu procenta tjelesnog oštećenja propisanih ovim zakonom.

#### Član 82.

Civilnoj žrtvi rata - korisniku prava po ovom zakonu pripada naknada troškova za prijevoz u drugo mjesto, ako je od nadležnog organa upućen, odnosno pozvan u drugo mjesto radi pregleda pred ljekarskom komisijom.

Korisnik prava, kome je određen pratilac za putovanje u smislu stava 1. ovog člana, ima pravo na naknadu troškova prijevoza i za pratioca.

Pravo na naknadu troškova prijevoza iz st. 1. i 2. ovog člana ima i lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje prava utvrđenih ovim zakonom, ako mu je konačnim rješenjem to pravo, odnosno povećanje grupe tjelesnog oštećenja, priznato.

Troškovi prijevoza naknađuju se prema cijeni vozne karte za prijevoz autobusom u javnom saobraćaju odnosno drugim razredom željeznice.

#### Član 83.

Isplate po ovom zakonu za civilne žrtve rata vrši nadležni organ u skladu sa propisom kantona.

#### Član 84.

Organ iz člana 83. ovog zakona vodi evidenciju o izvršenim isplatama, o broju i strukturi korisnika i drugim podacima, u skladu sa propisom kantona.

#### Član 85.

Lice, kome su isplaćena novčana primanja na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos. Ako to ne učini u roku kojeg odredi nadležni organ iz člana 83. ovog zakona, povrat tog iznosa ostvarit će se tužbom kod nadležnog suda.

#### Član 86.

Mjesečni iznosi lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, ortopedskog dodatka i porodične invalidnine, usklađuju se prema kretanju odgovarajućih primanja vojnih invalida po propisima o vojnim invalidima.

Nadležni organ kantona, utvrđuje iznose mjesečnih novčanih primanja iz stava 1. ovog člana, na osnovu odgovarajućih podataka o iznosima novčanih primanja vojnih invalida.

### IV - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM

#### 1. POJAM I CILJ INSTITUTA ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

#### Član 87.

Zaštita porodice sa djecom, u smislu ovog zakona, je osiguranje porodice kroz materijalna i druga davanja, radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad, u najboljem interesu djeteta.

#### Član 88.

Zaštita porodice sa djecom ima za cilj:

- da se osiguraju svoj djeci približno jednaki uvjeti za zdrav i pravilan tjelesni, intelektualni i emocionalni razvoj u porodici,
- pomoć u ostvarivanju njene reproduktivne uloge, njezi, podizanju, odgoju i zaštiti djece i poboljšanju kvaliteta života porodice,
- razvijanje humanih odnosa u skladu sa načelima građanskog morala i solidarnosti.

Djetetu bez oba ili jednog roditelja, porodici koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju i porodici u kojoj su oba ili jedan roditelj invalidi, osiguravaju se povoljniji uvjeti u sticanju i ostvarivanju prava i veći iznosi materijalnih i drugih davanja utvrđenih ovim zakonom i propisom kantona.

## 2. OSNOVNA PRAVA PORODICE SA DJECOM

### Član 89.

Osnovna prava koja, u smislu ovog zakona, ostvaruje porodica sa djecom su:

- 1) dodatak na djecu,
- 2) naknada umjesto plaće ženi - majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta,
- 3) novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene - majke koja nije u radnom odnosu,
- 4) jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta,
- 5) pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke - dojilje,
- 6) posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova, koji žele djecu i trudnica,
- 7) smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja,
- 8) osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja,
- 9) školarine i stipendije đacima i studentima.

### Član 90.

Propisom kantona mogu se utvrditi i druga prava porodici sa djecom.

Propisom kantona bliže se uređuju uvjeti, način, postupak, organi i finansiranje prava utvrđenih u članu 89. ovog zakona.

### Član 91.

Pravo na dodatak na djecu pripada porodici čiji ukupni mjesečni prihod ostvaren po svim osnovama, izuzev primanja ostvarenih iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, po članu domaćinstva, ne prelaze iznos koji je utvrđen propisom kantona kao najniži iznos prihoda dovoljnih za izdržavanje.

Porodici iz člana 88. stav 2. ovog zakona pravo na dodatak na djecu pripada, bez obzira na visinu prihoda domaćinstva.

### Član 92.

Stranim državljanima i licima bez državljanstva koji stalno žive na teritoriji Federacije, pripada pravo na dodatak na djecu u skladu sa međunarodnim ugovorom.

### Član 93.

Naknada umjesto plaće ženi - majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, utvrđuje se u procentu od ostvarene plaće u periodu od šest mjeseci prije porođaja, valorizirane po osnovu rasta plaća na području kantona u tom periodu.

Procenat iz stava 1. ovog člana utvrđuje se propisom kantona.

### 3. DJEČIJA NEDJELJA

#### Član 94.

Prva sedmica u oktobru mjesecu svake godine određuje se kao "Dječija nedjelja" na teritoriji Federacije.

"Dječija nedjelja" se uvodi radi podsticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i preduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci.

Manifestacije i mjere iz stava 2. ovog člana utvrđuju se programom koje donosi federalni ministar nadležan za socijalnu i dječiju zaštitu.

#### Član 95.

Za "Dječiju nedjelju" tokom cijelog mjeseca oktobra naplaćivat će se novčani iznos utvrđen odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i to na:

- 1) prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju,
- 2) poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa,
- 3) prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice,
- 4) prodatu gramofonsku ploču, muzičku kompakt-disk i video kasetu.

Naplaćene novčane iznose iz stava 1. ovog člana, preduzeća, poslodavci i druga pravna i fizička lica, koja vrše naplatu na području kantona, dužna su uplatiti te iznose u budžet kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra, ako propisom kantona nije drugačije utvrđeno.

#### Član 96.

Način naplate novčanih iznosa iz člana 95. ovog zakona, kao i način njihovog raspoređivanja, uređuje se propisom kantona.

### V - FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

#### Član 97.

Sredstva za finansiranje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa propisom Federacije i kantona iz:

- budžeta općine,
- budžeta kantona,
- ulaganja osnivača ustanova,
- ličnog učešća korisnika,
- legata, poklona i zavještanja,
- drugih izvora.



## VI - KAZNENE ODREDBE

### Član 98.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj ustanova ako:

- korisniku, protivno odredbama ovog zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju,
- omogućiti korištenje prava licu kome ne pripada pravo po ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obliku,
- smjesti lice i drugu porodicu koja u smislu člana 35. ovog zakona nije podobna da primi dijete na smještaj,
- ne primi lice kojeg uputi centar za socijalni rad (član 43.),
- otpusti korisnika iz ustanove suprotno odredbe člana 44. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u ustanovi, novčanom kaznom od 100 do 400 KM.

### Član 99.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće odnosno drugo pravno lice, odnosno poslodavac ako za vrijeme "Dječije nedjelje" ne naplaćuje novčani iznos utvrđen odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 95. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u preduzeću, drugo pravno lice, odnosno poslodavac novčanom kaznom od 100 do 400 KM.

### Član 100.

Novčanom kaznom od 100 do 400 KM kaznit će se porodica u kojoj je dijete smješteno, ukoliko bez saglasnosti roditelja, usvojitelja ili organa starateljstva preuzima važnije mjere u pogledu ličnosti djeteta u skladu sa članom 37. ovog zakona.

## VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 101.

Dosadašnji korisnici koji su ostvarili prava, kao i lica koja su podnijela zahtjev za ostvarivanje prava povodom kojeg nije donijeto rješenje po propisima o socijalnoj i dječijoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata, koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava po ovom zakonu.

Licima iz stava 1. ovog člana, koja ne podnesu zahtjev u roku iz stava 1. ovog člana, prestaje daljnje ostvarivanje prava.

### Član 102.

Postupci za ostvarivanje prava, započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu završeni, okončat će se po odredbama ovog zakona.

### Član 103.

Nadležni organi kantona će, radi provođenja ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti odgovarajuće propise i opće akte iz svoje nadležnosti.

Član 104.

Postojeće ustanove koje obavljaju djelatnost socijalne zaštite, dužne su uskladiti statut i druge opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 103. ovog zakona.

Član 105.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica iz člana 26. ovog zakona i pravo djece na osposobljavanje za život i rad iz člana 29. stav 2. ovog zakona, ostvaruju se u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, do dana stupanja na snagu propisa iz člana 103. ovog zakona.

Član 106.

Pravo na naknadu plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, utvrđeno ovim zakonom, ostvaruje se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, do dana stupanja na snagu propisa iz člana 103. ovog zakona.

Član 107.

Do donošenja propisa iz člana 103. ovog zakona primjenjivat će se propisi i opći akti iz oblasti socijalne i dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 108.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o socijalnoj i dječijoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata, koji su se do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivali na teritoriji Federacije, izuzev propisa i općih akata iz člana 107. ovog zakona.

Član 109.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

---

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
**Pero Madžar, s.r.**

---

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
**Enver Kreso, s. r.**

---





sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

#### Član 11.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

#### Član 12.

Premijer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premijeru.

#### Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premijer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premijer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

#### Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

#### Član 15.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

#### Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vlade i Vladi.

### III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

#### Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

#### Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

### IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

#### Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovníkom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

#### Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

### V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

#### Član 21.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

#### Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

#### Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

#### Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

### VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

#### Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovníkom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

## VII - AKTA VLADE KANTONA

## Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

## Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

## Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

## Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

## VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

## Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

## Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

## Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

## X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

## Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

## Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

## Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

## Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

## Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine  
SarajevoPo ovlaštenju  
Esad Hrvaičić, s. r.

## ZAKON

## O SUDSKIM TAKSAMA

(Prečišćeni tekst)

## DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

## Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

## Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

## Član 4.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14  
08. septembra 2014. godine  
Vogošća

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća Vogošća  
Esad Piknjač, s. r.

## ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

## ISPRAVKU

## ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14  
12. septembra 2014. godine  
Sarajevo

Sekretar  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Abid Kolašinac, s. r.

## FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

## SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO  
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA  
JULI/SRPANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39  
11. septembra 2014. godine

Direktor  
Hidajeta Bajramović, s. r.

## SLUŽBENE OBJAVE

## UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

## RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamišlima utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14  
12. juna 2014. godine  
Sarajevo

Ministrica  
Velida Memić, s. r.

(0-874/14)